

Vocabullari dera tecnologia dera informacion

(occitan aranés)



Acadèmia aranesa dera lengua occitana

**VOCABULARI DERA
TECNOLOGIA DERA INFORMACION**

VOCABULARI DERA TECNOLOGIA DERA INFORMACION

(occitan aranés)

(Provisionau)



Era existéncia der Institut d'Estudis Aranesi – Acadèmia aranesa dera lengua occitana, e aguesta publicacion, son possibles gràcies ara ajuda de:

Conselh Generau d'Aran

Generalitat de Catalonha

Departament de Cultura

Departament d'Ensenhament

Departament de Justícia

Fundació La Caixa

TERMCAT

Ajuntament de Naut Aran

Ajuntament d'Es Bòrdes

Ajuntament de Vilamòs

La Caixa – Vielha

Era seccion aranesa der Institut d'Estudis Aranesi – Acadèmia aranesa dera lengua occitana ei formada per Jusèp Loís Sans, Angelina Cases, Ròsa Maria Salgueiro, Miquèu Segalàs, Jèp de Montoya, Elvira Riu, Lourdes España e Bernat Arrous. Formen era seccion estandard Joan Salas-Lostau, Patrici Pojada, Jacme Taupiac, Florian Vernet, Felip Carbona e Claudi Balaguer.

1èra edicion: deseme 2017

© d'aguesta edicion, Institut d'Estudis Aranesi – Acadèmia aranesa dera lengua occitana

ISBN: 978-84-697-8439-6

DL L 1579-2017

Dessenh tipografic e composicion de Quadratí

Imprès per Arts Gràfiques Bobalà

imprès en lhèida

Presentacion

Aguest vocabulari siguec elaborat prumèrament peth TERMCAT, Centre de Terminologia dera Generalitat de Catalonha, en 2003, entath catalan e d'autes lengües (castelhan, francés, anglés). En 2009 eth vocabulari auec era introduccion des tèrmes en occitan. Eth trabalh d'adaptacion ar occitan siguec hèt per Claudi Balaguer, membre deth GLO, e aprovat peth Grop de Lingüistica Occitana (GLO), Grop assessor dera Generalitat de Catalonha en matèria de lengua occitana. Claudi Balaguer ei membre dera Acadèmia aranesa dera lengua occitana. En aqueth moment aguest vocabulari siguec hèt damb volontat de lengua generau o estandard.

Damb motiu dera publicacion deth vocabulari hi era següenta presentacion¹ (coma Director dera Oficina Occitan en Catalonha dera Generalitat de Catalonha), que reproduisqui per interès qu'a en moment d'adaptar aquest vocabulari ara varianta aranesa:

L'article 6.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalonha ditz: «La lenga occitana, nomenada aranés a l'Aran, es la lenga pròpria d'aquel territori e es oficial en Catalonha, d'acòrd amb çò qu'establisson aquel Estatut e las leis de normalization lingüistica». En un procès extraordinari e innovador, Catalonha a tres lengas oficiales.

La situacion sociolingüistica de l'occitan es de fòrça precarietat amb unas estructuras fòrça localistes e sens una institucion de referéncia clara.

A l'Aran, l'occitan, gaudís d'una proteccio juridica importanta. Es la lenga pròpria de l'Aran dempuèi l'an 1983 e es lenga oficiala en Aran dempuèi l'an 1990. Ara, de mai es oficial en Catalonha tota. Dempuèi lo 29 d'abril de 2008 l'autoritat lingüistica de la varietat aranesa de l'occitan l'exercís l'Institut d'Estudis Aranesi, per decision del Plen del Conselh Generau d'Aran. L'IEA, amassa amb lo Conselh Generau e la Generalitat de Catalonha consideran lo besonh de l'obligada coeréncia lingüistica amb la rèsta del territori occitan. De mai la Generalitat de Catalonha, que justifica la defensa de l'occitan, en la defensa dels dreches dels ciutadans araneses, li cal tanben velhar per una coeréncia en la politica lingüistica europèa.

Per'mor de donar compliment al manament estatutari, la Generalitat a endegat lo procès de creacion de la Lei de l'Occitan qu'a d'indicar los dreches e los devers de las administracions e administrats respècte de la lengua occitana e qu'a d'orientar las relacions institucionals e lingüisticas de l'oficialitat.

¹ Eth redactat siguec hèt en occitan generau, que respèti.

E per'mor de promòure e coordinar lo desplegament adaptat de la condicion de lenga occitana la Generalitat a mes en marcha lo «programa per la creacion de l'oficina Occitan en Catalonha» que li cal coordinar lo desplegament e coordinacion de las politicas concretas de l'officialitat de la lenga occitana.

Entre las accions del programa ne cal destacar la creacion d'un revirador automatic amb dobla version occitana (occitan general e occitan aranés). Per la determinacion de l'occitan aranés s'an seguit los principis e orientacions de l'Institut d'Estudis Aranesi e per la determinacion de l'occitan general (denominat d'aquela forma per evitar de denominacions coma occitan es-tandard o occitan referencial, mai pròpria d'una autoritat lingüistica), s'an seguit los critèris d'una Comission de lingüistas creadas al respècte, amb l'assessorament de las regions administrativas del territori lingüistic occitan. Un còp que lo revirador vegèt la lutz, dempuèi lo Programa oficina Occitan en Catalonha se considerèt que caliá conservar la comission de lingüistas, doncas qu'en lo respècte amb la varietat aranesa, son estats un bon referent per l'unitat de la lenga occitana. Per aquel motiu se constituiguèt lo Grop de Lingüistica Occitana (GLO) de la Secretaria de Politica Lingüistica, que la mission basica es aconselhar a la Secretaria en las decisions lingüisticas en matèria de lenga occitana. Lo GLO es format per Dario Anghilante, Claudi Balaguer, Felip Carbona, Aitor Carrièra, Joan Claudi Rixte, Jean Claude Forêt, Jèp de Montoya, Rosella Pellerino, Patrici Pojada, Maurici Romieu, Patric Sauzet, Miquèu Segalàs, Domergue Sumien, Jacme Taupiac e Alan Viaut.

Lo GLO a rebut de commandas de tot tipe, totjorn de caractèr lingüistic, e a sabut orientar las decisions en la perspectiva de l'unitat de lenga occitana e del necessari respecte de la varietat aranesa. Aital meteis per començar un travalh de vocabulari amb competéncia, a Catalonha e dempuèi l'administracion, es necessari comptar amb l'experiéncia e maniera de far del TERMCAT. En jonhent totes aqueles critèris lo sistèma aplicat per elaborar aquel *Vocabulari de novèlas tecnologias* es estat:

- 1 Encargar a un expert lingüistic lo travalh de recerca sus tèrmes de las «novèlas tecnologias en occitan», d'acòrd amb los critèris del TERMCAT. La persona seleccionada foguèt lo Sr. Claudi Balaguer, membre del GLO.
- 2 Sometre las proposicions terminològiques de Claudi Balaguer a l'aprobacion del GLO. Un còp acabat aquel procès podèm assegurar qu'avèm un vocabulari de novèlas tecnologias per la lenga occitana elaborat amb una adequada metodologia tecnica (TERMCAT), fach amb una perspectiva d'unitat de la lenga (garantit pel GLO), amb una totala coeréncia lingüistica (assegurada per l'autor e pel GLO), amb respècte e totala utilitat per la varietat aranesa (al GLO i an tres membres de la seccion lingüistica de l'Institut d'Estudis Aranesi).

Ara, aquel vocabulari, que nos cal considerar util per quina varietat occitana que siá li caldrà seguir lo procès d'adaptacion a la varietat que se considère, en especial a l'aranés. Aquela es una mission de l'Institut d'Estudis Aranesi. En quin cas que siá, sèm segurs que las possiblas adaptacions se basan en practicas usualas, pròpias de quina adaptacion generala que siá de la nòrma a la particularitat.

Se, sortosament, un jorn l'occitan compta amb una autoritat lingüistica reconeguda e amb capacitat sancionadora, caldrà sometre aquelas determinacions a la dicha autoritat.

Pel moment avèm dobèrt un camin rigorós e sistematic que nos permet obrar amb coeréncia fàcia a las determinacions lingüisticas de l'occitan.

Pendent lo temps que lo GLO acordava los mots adequats, s'a publicat un bon e adequat lexic d'informatica de 400 mots, promogut per l'Institut d'Estudis Occitans e elaborats amb la participacion d'André Bianchi, Joan-Frances Blanc, Domenge Château-Annaud, Christian Omellier, Rosella Pellerino, Etienne Roux (Director) e Reinat Toscano.

Cal destacar qu'entre los dos vocabularis, lo de l'IEO, *Lexic d'informatica* e lo del GLO, *Vocabulari de novèlas tecnologias* se produsís un grand numerò de coïncidéncias de tala forma que se pòt assegurar qu'un travalh complèta l'autre. En aqueles paucs mots en los que se produsís una pichona diferéncia, amb aquel lexic e amb d'autra d'existenta, caldrà intensificar lo debat, tot en esperant qu'en lo sieu moment l'autoritat lingüistica determine la correcccion. Pel moment, d'una manièra erudita, lo GLO orienta aquela correcccion.

Ara, passats es ans e creada era Acadèmia aranesa dera lengua occitana auem emprenut dues accions respècte d'aguest vocabulari: per un costat era adaptacion ara varianta aranesa, qu'ara podem presentar, e per autre era reflexion e correcccion d'aueri tèrmes que consideram qu'ena varianta estandard aurien d'auer ua auta forma. Es tèrmes en aranés sigueren aprovats ena Seccion aranesa deth dia 3 de noveme de 2017 e son en plia coeréncia damb era lengua emplegada en Aran e damb era version actuau der estandard dera lengua occitana. Ei imprescindible en ua lengua qu'entàs tecnicismes, es neologismes... mantengue coeréncia damb era lengua tota. Aciu s'i manifèste era unitat dera lengua. Era Seccion aranesa der Institut d'Estudis Aranesa - Acadèmia aranesa dera lengua occitana ei composada per Angelina Cases, Ròsa Maria Salgueiro, Miquèu Segalàs, Jèp de Montoya, Maria Elvira Riu, Lourdes España, Bernat Arrous, Jordi Suïls e jo madeish.

Mos semble interessant de recuperar es critèris qu'acompanhèren era elaboracion deth vocabulari en occitan generau. Ac compdaue Claudi Balaguer, membre deth GLO e membre dera Acadèmia aranesa dera lengua occitana, damb aguesta expression:

Aquesta lista es estada preparada a partir del trabalh del TERMCAT,² lo burèu de terminologia catalana en apondre a las accepcoes ja existentes dins las autres lengas l'equivalent occitan. Aqueste trabalh de recerca es estat puèi validat (e dins qualques causidas invalidat o corregit) pel Grop de Lingüistica Occitana. Generalament existís pas qu'una sola revirada per cada mot catalan o anglés; pr'aquò dins qualques cases dos mots son estats acceptats a egalitat coma dins lo cas d'utilizaire o usancièr.

En general, s'es ensajat de manifestar de tolerància dins las causidas e al costat de la causida principala pòt existir una causida segondària qu'es eschricha en italica coma dins còdi (/còde) navegar (/navigar) o ponch (/punt).

L'elaboracion d'aquesta lista impliquèt de recercas dins la lenga modèrna (coma dins los divèrses lexics informatics pioniers de Joan Francés Blanc o de Maime Boisset per exemple) mas tanben dins la lenga anciana per veire cossí gerir la dualitat *-ador/-ator*. La conclusion, pas definitiva pasmens, de las recercas es que lo sufix *-ator* es degut a l'influéncia francesa e que sonque la forma creator a una atestacion plan anciana en occitan. Se faguèt en comptabilizar las formas divèrsas presentas dins lo Petit dictionnaire d'Emil Levy e dins un fum de tèxtes ancians. Las formas en *-ator* son doncas pas estadas presas en consideracion malgrat lor emplec fòrt dins l'eschrich o l'oral actual en defòra d'un cas, ordinator qu'es estat causit coma forma segondària. Los autres elements trobats an fach causir la forma còdi, forma normala de la lenga d'òc ja que la traduccio mai anciana del còdi de Justinian, copiada per fòrça autres lengas europèas, es occitana e se sona lo Còdi (a mai lo mot es atestat en çò de Raynouard e dins almens un autre exemple contràriament a còde). Passa çò meteis amb navegar que se tròba ja dins divèrses documents medievals (Cartulari de Montpelhièr...) e mai recentament dins fòrça eschriches provençals (a mai de proverbis) e dins l'òbra de Mistral a mai se lo Dicionari indica exclusivament *navigar* (d'influéncia francesa apparentament).

Dins los mots simbolics, lo mot ret es estat preferit a malhum (acceptat pr'aquò en segondari) que qualques membres del GLO preferissián, per encausa de son emplec, de sa capacitat a s'integrar mai aisidament amb d'adjectius (coma malhada per exemple) e sa semblança a d'autres lengas vesinas.

Dins las causidas de l'autor rebutadas per de rasons divèrsas coma tub per tube (en seguir las convencions del CLO) figura ordinador, solucion qu'era preferida per l'autor e per un nombre important de membres del GLO (per sa proximitat a ordinateur/ordinator, sa proximitat amb lo catalan sens comparar sa diferenciacion clara de l'ordenador religiós) rebutada pel fach qu'orde-

² Podez consultar eth vocabulari en occitan generau, e en d'autres lengües, ena pagina web deth TERMCAT: <http://www.termcat.cat>.

nador èra la solucion causida per la Comission del Traductor. Dins quelques cases l'autor a seguit escrupulosament los critèris del GLO en contra de sas preferéncias davant la causida de quelques soluctions coma anonci(m) en luòga d'anònzia, de vidèo coma mot masculin o de l'accentuacion sus la -u- d'in-dústria demest d'autras causidas problematicas.

D'alavetz ençà a gessut eth libre *Diccionari scientific francés-occitan* de Josiana Ubaud que cau auer present, e qu'auem consultat ena adaptacion qu'auem hèt ar aranés, e ena correccion que s'està hènt ar occitan generau. A mès era òbra d'Ubaud mos apòrte era referéncia de 380 personalitats scientifiques occitanes que dan contengut ara nòsta tèrra, que li dan sabiesa. E Ubaud mos enriquis a toti damb es sòns critèris: «conveniéncia d'emplegar es simbèus e sigles internacio-naus (*Kg* en lòc de *kg*), alinhament as formes romaniques mès emplegades, húger dera mania de borrar era traça de lengües estrangères (*mantier Watt* e non pas *Oat*)...» e surtot eth sòn convenciment, e eth nòste, de que se pòt hèr tecnologia, matematiques, sciencia... en occitan e ena sua varianta, er aranés.

Ath madeish temps qu'aguest vocabulari, presentam un vocabulari basic dera varianta aranesa damb mès de 2.000 entrades, en tot que èm en procés d'elab- racion d'un diccionari de mès de 10.000 entrades e d'un diccionari ortografic de mès de 20.000. Era presentacion d'aguestes dues òbres ath madeish temps ven mercat pera importància qu'an aguesti neologismes, vinculats as tempsi que viuem, enes comunicacions actuaus.

Entara adaptacion ar aranés, era Acadèmia, a seguit un procès qu'a començat ena adaptacion dera version generau hèta per Marcel Fernández, era correccio-individuau per membres dera Acadèmia (Ròsa Salgueiro e jo madeish), era correccio en grop de trabalh (Angelina Cases, Ròsa Salgueiro, Miquèu Segalàs, Jèp de Montoya, Lourdes España e jo madeish) e era correccio finau collegiada damb toti es membres dera Secció aranesa, que tostemp ei era mès longa e era mès valida de totes.

Ena correccio s'an valorat es principis aplicats ena creacion deth vocabulari generau, mès tanben an pesat es aspèctes dera socializacion dera lengua en Val d'Aran, era sua expansion enes mieis tecnics e educatius e es determinacions que prenem entara ordenacion dera lengua. Es critèris comentats, damb exemples, les trobaratz ena presentacion deth vocabulari basic. A viatges auem substituït un apparent gallicisme dera lengua generau per un apparent catalanism dera nòsta varianta. Aço reafirme era existéncia der espaci occitano-romanic.

E naturaument auem auut en compde es conselhs de Loís Alibèrt: «L'òbra de renaisença [...] demòra a netejar nòstra lengua dels gallicismes que se son substi-tuïts als mots indigènas. Lor remplaçament deu se far per manlèu d'en primièr als autres parlars lengadocians, en segond lòc als autres dialèctes occitans, catalan comprés, e d'en darrièr a la lengua anciana.»

E entà acabar me hè gòi, pera mia profession de professor de matematiques, de reproduir ua citacion que Josiana Ubaud recuelh ena sua òbra. Ei de Joan Claudi Foret, membre deth GLO, que participèc era prumèra version d'aguest vocabulari, en occitan: «eth mon sonque ei ua metafora des matematiques».

Jusèp Loís Sans Sucasau
President der Institut d'Estudis Aranesi
Acadèmia aranesa dera lengua occitana

abandon *n. m.* Interrupcion, d'ua manera voluntària e controlada per part der usatgèr, deth procès d'un programa abans que finalize.

abandonar *v. tr.* Interrompre, un usatgèr, de manera voluntària e controlada, eth procès d'un programa abans que s'acabe.

abonar-se *v. intr.* Abonar-se a un servici en linha, generaument sus Internet, e participar enes sues activitats.

accedir *v. intr.* Introducir-se laguens d'un sistèma informatic, laguens d'un fichèr o laguens d'un sistèma de transmission e dispausar des donades o des recorsi que conten.

accelerador de connexion *n. m.* Programa informatic que, per miei des tecniques de compression o d'emmagatzinage laguens dera memòria amagada des donades transmetudes, permet aumentar era velocitat de connexion laguens un hilat de telecomunicacions.

accès *n. m.* Accion d'introducir-se laguens d'un sistèma informatic, laguens d'un fichèr o laguens d'un sistèma de transmission e de dispausar des donades o des recorsi que conten.

accès a distància *n. m.* Accès entre dispositius o entre sistèmes de telecomunicacions aluenhats fisicament.

accès aleatori *n. m.* Accès que permet introducir-se laguens dera memòria der ordenador, laguens d'un fichèr o laguens d'un sistèma de transmission sense auer de seguir ua seqüència d'accés. Sin.: *accès directe*.

accès multiple *n. m.* Accès que permet a mès d'un dispositiu o a un sistèma de telecomunicacions introducir-se simultanèament laguens dera memòria d'un ordenador, laguens d'un fichèr o laguens d'un sistèma de transmission.

accès multiple damb escota de portadora [CSMA/CD] *n. m.* Accès multiple a un hilat d'airau locau que permet verificar

s'eth canau ei liure abans d'enviar un messatge.

accès multiple damb escota de portadora e detecció de collision [CSMA/CD] n. m. Accès multiple a un hilat d'airau locau que permet verificar s'eth canau ei liure abans d'enviar un messatge, d'arturar immediatament ua transmission quan se detecte qu'eth canau ei ocupat e de tornar a sajar er enviament en brèu.

accès multiple per division de còde [CDMA] n. m. Accès multiple entara transmission de senhaus radioelectrics en telefonía mobila digitau, que consistís en codificar es donades transmetudes en moment dera emission e era descodificacion en moment dera recepcion, entà que poguen circular simultanèament pes madeishes freqüencies.

accès multiple per division de temps [TDMA] n. m. Accès multiple entara transmission de senhaus radioelectrics en telefonía mobila que, per miei dera atribucion d'intervaus de temps desparièrs a senhaus independents desparièrs, se sincronizen ena recepcion entà separar era informacion transmetuda per cada un.

accès seqüenciaciu *n. m.* Accès a on s'exploren es donades en seguir un orde predeterminat.

acoblador *n. m.* Dispositiu que permet era adaptacion e era interaccion entre diuèrsi sistèmes o entre components desparièrs d'un sistèma de comunicacions.

acoblador *n. m.* Dispositiu que permet acoblar un ordenador portable a ua estacion d'acoblament.

acoblador acostic *n. m.* Acoblador que permet adaptar un sistèma informatic a un sistèma acostic, generaument a un aparelh telefonic.

acoblador de transmission *n. m.* Acoblador emplegat en telefonía mobila que s'interpause entre es que transmeten des d'ua estacion de basa e ua antena.

acoblament *n. m.* Adaptacion e interaccion entre sistèmes desparièrs o entre components d'un sistèma de telecomunicacion desparièr.

acoblament *n. m.* Connexion d'un ordenador portable a ua estacion d'acoblament.

acoblar *v. tr.* Connectar un ordenador portable a ua estacion d'acoblament.

acoblar *v. tr.* Adaptar sistèmes desparièrs o components d'un sistèma de telecomunicacions desparièr.

acorcha *n. f.* Icòna qu'un usatgèr cree e situe sus era pantalha d'un ordenador entà accedir rapidament a un fichèr o a un programa determinat.

acronim *n. m.* Expression formada damb es letres iniciaus des mots que compausen frases freqüentes emplegades enes corrèus electronics, es grops de discussio, etc., damb era finalitat d'esquerçar e de transmèter rapidament ua situacion comunicativa.

actualizacion *n. f.* Modificacion d'un component de programari damb era introduccion de donades o de caracteristiques mès recentes.

actualizar *v. tr.* Modificar un component de programari damb era introduccion de donades o caracteristiques mès recentes.

actualizar *v. tr.* Transferir, d'un servidor a un client, era darrera version deth document qu'apareish ena pantalha.

adaptacion *n. f.* Modificacion des caracteristiques, generalment d'un dispositiu o d'un sistèma de telecomunicacions, entà que vengue compatible damb eth sòn entorn.

adaptador *n. m.* Dispositiu fisic que permet connectar d'auti dispositius o sistèmes de telecomunicacions de caracteristiques desparièr entre eri.

adaptador de hilat *n. m.* Adaptador que se connècte a un ordenador que permete er escambi de donades entre despa-

riès dispositius d'un hilat de telecomunicacions.

adaptador de linha *n. m.* Adaptador qu'arrecep un senhau de caracteristiques fisiques determinades e ne cree un aute que conten era madeisha informacion mès damb caracteristiques fisiques desparièrs, adaptades ara linha a on ei enviat.

adaptar *v. tr.* Modificar es caracteristiques, generalment d'un dispositiu o sistèma de telecomunicacions entà que vengue compatible damb eth sòn entorn.

adjoncion *n. f.* Hèt d'annexar fichers de tèxte, imatge, de son, o mès, a un corréu electronic.

adjúnher *v. tr.* Annexar fichers de tèxte, d'imatge, de son, o mès, a un corréu electronic.

administrador, -a de bases de donades *n. m./f.* Persona responsabla dera gestion e deth funcionament d'ua basa de donades.

administrador, -a de hilats *n. m./f.* Persona responsabla dera gestion e deth funcionament d'un hilat informatic o de telecomunicacions.

administrador, -a de sistèmes informatics *n. m./f.* Persona qu'ei en cargue dera gestion e funcionament des components des programaris e deth maquinari d'un sistèma informatic.

administrador, -a de webs *n. m./f.* Persona qu'ei en cargue dera gestion, deth funcionament e dera mantenència des servidores web.

administrador de corréu *n. m./f.* Persona que s'ocupe dera gestion e deth funcionament deth corréu electronic de sistèmes informatics connectadi a un hilat de telecomunicacions.

adreça electronica *n. f.* Conjunt de caractèrs que permeten identificar inequivocament era boèta electronica, ua organizacion, un departament, etc., e

qu'actue d'origina e de destinacion de messatges enviadi per corrèu electronic.
adreça Internet *n. f.* Adreça qu'indique era localizacion d'ua empresa, d'ua organizacion, d'ua persona, etc., sus Internet.

adreça IP *n. f.* Adreça de 32 bits representada generaument per quate nombres enters deth o ath 255 separadi per punts, qu'identifique un ordenador connectat a Internet e ne permet era localizacion.

adreçatge de nòms de domeni *n. m.* Operacion realizada per un servidor de nòms de domeni que consistís en revisar un nòm de domeni en adreça IP.

agarrador de sites *n. m.* Programa informatic que permet copiar sites web en disc dur d'un ordenador entà pode'i navegar dehòra de linha.

agarriment *n. m.* Escambi de provocacions e de responses enforiscades entre internautes.

agenda electronica *n. f.* Dispositiu damb memòria generaument integrat a toti es telefons, as ordenadors portables, as programes de corrèu, etc, que hè era foncion d'anuari telefonic, d'agenda e de blòc de notes.

agent *n. m.* Programa informatic que realize operacions de recèrca complèxes d'ua manèra automatica laguens d'un hilat de telecomunicacions, d'acòrd damb critèris establits prealablamet.

ahèrs electronics *n. m. pl.* Activitat d'empresa que se hè per mejan d'un hilat telematic, generaument Internet.

airau de cubertura *n. m.* Zòna geografica a on se receben es senhaus radioelectrics d'un emetedor, dotada dera infrastructura de besonh entad aguesta finalitat.

alfanumeric, -a *adj.* Se ditz deth tipe de còde que se represente per miei de letres e de chifres.

algoritme *n. m.* Procediment de calcul

que consistís en acomplir ua seguida ordenada e finida d'instruccions damb donades especificades entà arribar a trobar era solucion ath problema pausat.

algoritme de chiframent *n. m.* Algoritme emplegat entà codificar era informacion entà que i poguen accedir sonque es personnes que ne coneishen era clau entà descodificar-la.

algoritme de compression *n. m.* Algoritme qu'emmagine donades en ua memòria o laguens de un aute supòrt informatic e les modifique o ne suprimis es caractèrs.

àlies *n. m.* Pseudonim emplegat per un internauta o un grop d'internautes en chats, entàs adreces electroniques, enes grops de discussion...

amistós, -osa *adj.* Se ditz d'ua interfàcia d'usatgèr qu'ei de bon compréner e mestrejar e que facilite era interaccion humana damb un ordenador.

amplada de banda *n. f.* Diferéncia en hertz entre es valors des freqüéncies extremes d'ua banda de freqüéncies utilizada coma canau de transmission.

amplificacion *n. f.* Aumentacion deth voltatge, deth corrent o dera magnitud d'un senhau electric, electromagnetic e electronic.

amplificador *n. m.* Dispositiu qu'aumente eth voltatge, eth corrent o era magnitud d'un senhau electric, electromagnetic o electronic.

amplificador optic *n. m.* Amplificador d'un hilat de fibra optica qu'aumente eth volatge, eth corrent o era magnitud d'un senhau optic.

amplificar *v. tr.* Aumentar eth voltatge, eth corrent o era magnitud d'un senhau electric, electromagnetic o electronic.

an web *n. m.* Unitat de temps creada laguens dera societat dera informacion, d'ua durada aproximativa de tres mesi naturaus, emplegada entà poder mesurar es progrèssi e cambiaments laguens

deth domeni des tecnologies dera informacion e dera comunicacion.

analfabet, -a informatic, -a *n. m./f.* Persona que non coneish es tecñiques que son de besonh entà emplegar es naues tecnologies.

analista *n. m./f.* Persona qu'estudie es besonhs de tractament dera informacion d'un usatgèr, dera definicion d'algoritmes e de programes informatics entà satisfèr-les.

analista de hilats *n. m./f.* Persona que s'ocupe dera concepcion e dera implementacion de hilats de telecomunicacions.

analista programaire, -a *n. m./f.* Persona que s'ocupe der estudi des besonhs de tractament dera informacion d'un usatgèr e dera codificacion des instruccions d'algoritmes informatics laguens d'un lenguatge de programacion.

analogic, -a *adj.* Se ditz d'un sistèma de transmission o de tractament que represente, emmagazine e transmet informacion de tot tipe laguens de variables contínues e proporcionaus as reaus.

anora *n. f.* Etiqueta que definís eth ligam d'ua pagina web damb ua auta o d'ua part d'ua pagina web damb d'autes parts dera madeisha pagina.

androïde virtuau *n. m.* Automata de forma humana qu'a ua existéncia en ciberspaci e que se botge pes espacis creadi per miei de tecñiques de realitat virtuau.

anèth *n. m.* Topologia circulara, generalment unidireccionau, a on s'i organizan es desparièrs dispositius constitutius d'un hilat de telecomunicacions, que permet a cada nud d'auer dues branques connectades.

anèth de testimòni *n. m.* Tecnicia d'accès a un hilat d'airau locau de topologia fisica e logica en anèth, que consistís a transferir un testimòni d'un nud a un autre.

anèth de webs *n. m.* Ensem de site web

damb interèssi similars, ligats de tau manèra que se poguen visitar consecutivament e ahíger-ne de nauí.

anima *n. f.* Part centrau d'un cable d'energia o de telecomunicacion a on s'i transmet eth senhau.

animacion *n. f.* Ensem de tecñiques informatiques que permeten simular un efècte de moviment en dessenhs, objèctes inanimats e imatges virtuauas, per miei dera presentacion d'ua seqüéncia rapida d'imatges damb variacions leugères.

animacion assistida per ordenador *n. f.* Animacion ena que s'emplegue era informatica e es tecñiques multimèdia entà crear seqüéncies d'imatges animades bidimensionaus o tridimensionaus. Sin.: *animatica*.

animacion en temps reau *n. f.* Animacion on se simule qu'es imatges se desplacen ara madeisha velocitat qu'ena realitat.

animador, -a *n. m./f.* Persona especializada en ensem des tecñiques informatiques que permeten simular un efècte de moviment enes desenhs, es objèctes inanimats e es imatges, per miei dera presentacion d'ua seqüéncia rapida d'imatges damb variacions petites.

animador, -a en 2D *n. m./f.* Animador especializat enes tecñiques que permeten d'obtier er efècte de bidimensionalitat enes dessenhs animats e es efèctes especiaus emplegats en cinèma, video, Internet o en ua produccion multimèdia.

animador, -a en 3D *n. m./f.* Animador especializat enes tecñiques que permeten d'obtier er efècte de tridimensionalitat enes dessenhs animats e es efèctes especiaus emplegats en cinèma, video, Internet o en ua produccion multimèdia.

animatronica *n. f.* Animacion ena que s'empleguen sistèmes electronics e mecanics entà reprodurir enes robòts es moviments pròpris de personatges reaus o de ficcion.

anunci *n. m.* Messatge publicitari que se difon generaument per miei d'ua pagina web.

anoniador [BBS] *n. m.* Sistèma informatic que permet connectar-se per modèm a un ordenador centrau pr'amor de hèr arribar fichers, participar en grops de discussion, emplegar eth corréu electronic e envia'i messatges sense que calgue que d'auti usatgèrs i siguen connectadi simultanèament.

anonim *n. m. n.* d'usatgèr emplegat per convencion entà establir ua comunicacion damb un servidor FTP anonim.

antena *n. f.* Dispositiu aerian format per un conductor o ensem de conductors, que permet era transformacion de senhaus electricas en senhaus electromagnetics e viceversa, entà recéber e transmetre es ondes electromagnetiques.

antena collectiva *n. f.* Antena que permet distribuir es ondes electromagnetiques a un grop d'usatgèrs.

antena direccionau *n. f.* Antena que permet recéber e transmèter ondes electromagnetiques en ua direccion dada.

antena omnidireccionau *n. f.* Antena que permet recéber e transmèter ondes electromagnetiques damb era madeisha potència en totes es direccions.

antena parabolica *n. f.* Antena que permet recéber e transmèter ondes electromagnetiques a freqüencies plan nautes pes radars, pes comunicacions per sateilit e pes ligams de television.

antidòt *n. m.* Programa informatic qu'ei part d'un antivirus e qu'ei especificament concebut e adaptat entà combàter e neutralizar er atac d'un virus predeterminat.

antivirus *n. m.* Aplicacion informatica que, automaticament o se er usatgèr ac demane, analise es fichers e era memòria d'un ordenador entà evitar era intrusion de virus e entà detectar e eliminar es que ja i son entradi.

anullar *v. tr.* Interróper d'ua manèra voluntària e controlada era execucion d'un prètzhet abans que finalize.

aparcament intelligent *n. m.* Parcatge, generaument situat en ua zòna urbana, equipat damb un ordenador qu'ei connectat a un sistèma mecanic de plaçament e recuperacion de veïculs que permet optimizar er espaci maximalament.

aparelh de fotos *n. m.* Camèra qu'enregistre imatges d'objèctes formades quan es rais de lutz qu'aguestes rebaten passen a trauès d'un sistèma optic e son reproduits sus ua superfícia plana.

aparelh de fotos digitau *n. m.* Camèra fotografica qu'enregistre imatges en format digitau e que ne permet era transmission a un ordenador, a on se pòden tractar e visualizar.

aplicacion *n. f.* Ensem de programes informatics que desenvolopen prètzhets específics en un ordenador.

aplicacion activa *n. f.* Aplicacion qu'ei en funcionament en un moment precís.

aplicacion d'ajuda *n. f.* Aplicacion extèrnia ath navegador qu'a foncions diuèrses, coma per exemple esturments de compression o reproductors d'àudio o de video, e qu'eth navegador dauris quan descargue un fichèr que non pòt interpretar per miei des sues foncions pròpries.

aplicacion distribuïda *n. f.* Aplicacion que desenvolope prètzhets específics per miei de processi distribuïts en diuèrsi dispositius d'un hilat de telecomunicacions.

aplicacion scientifica *n. f.* Aplicacion que permet simular ua activitat deth mon reau; qu'un objècte d'aguest i sigue representat per coordenades e es sues accions siguen executades per formules matematiques.

aprendissatge assistit per ordenador [AAO] *n. m.* Aqueriment de coneixements per miei der emplec interactiu dera informatica.

aprendissatge automatic *n. m.* Procès en qu'un ordenador aquiris abilitats e modifique eth sòn comportament en tot auer en compde es experiéncies anteriores.

aprendissatge cooperatiu assistit per ordenador [ACAO] *n. m.* Aqueriment de coneishements per miei dera metuda en comun de recorsi informatics, que permeten eth debat collectiu e er escambi d'informacion.

aprendissatge electronic *n. m.* Aqueriment de coneishements basada en emplec des tecnologies dera informacion e era comunicacion e er accès a contenuts formatius interactius e personalitzats per miei d'Internet, ua intranet o un aute miei electronic.

aranha *n. f.* Agent que cerque pagines web, les indèxe e emmagazine ena basa de donades d'un cercador.

Archie *n. m.* Programa informatic que permet cercar fichers en Internet, per miei d'ua basa de donades actualizada regularament e que les indèxe peth sòn nòm.

archivar *v. tr.* Sauvar ua informacion en un fichèr.

archivatge *n. m.* Accion de sauvar ua informacion en un fichèr.

arquitecte, -a de programari *n. m./f.* Enginèr responsable dera creacion e conception dera infrastructura de programari en ua empresa.

arquitectura client-servidor *n. f.* Estructura d'un sistèma informatic que permet que funcione segontes eth modèl client-servidor.

arquitectura d'ordenador *n. f.* Estructuracion des components de programari e es components de maquinari qu'intègren un ordenador.

arquitectura de hilat *n. f.* Estructuracion des capes e protocòus que i a en un hilat de telecomunicacions.

arrat *n. m.* Dispositiu informatic de di-

alòg que transmet era informacion necessària peth desplaçament dera sageta pera pantalha d'un ordenador e que generaument compren botons entà activar foncions particulares.

arrat de bòla *n. f.* Arrat que funcione gràcies ath moviment d'ua esfèra que gès dera part superiora deth teclat, qu'ei incorporada ena madeisha superfícia d'aguest o en un dispositiu a banda.

arrat de boton *n. f.* Arrat en forma de boton integrat ath teclat d'un ordenador, qu'era part superiora se hè a virar entà dirigir eth desplaçament dera sageta.

arrat optic *n. m.* Arrat que funcione per miei d'un sensor optic que transmet era informacion necessària peth desplaçament dera sageta ena pantalha.

arrat sense hiu *n. m.* Arrat que funcione per miei d'un dispositiu qu'emet ondes de radiofreqüéncia, qu'un receptor connectat ath processsador, capte.

arrat tactil *n. m.* Arrat que funcione per miei d'ua superfícia plana sensibla on se desplace per dessús eth dit entà dirigit eth moviment dera sageta.

arròba *n. f.* Simbèu format per ua A semicircularizada que, en ua adreça electro-nica, separa eth nòm der ordenador der internauta deth nòm der ordenador que lo lòtge.

art en hilat *n. m.* Activitat artistica qu'emplegue generaument Internet entara difusion des òbres, que pòden èster modificades per d'auti internautes.

art multimèdia *n. m.* Activitat artistica que se fonamente ena utilizacion des tecnologies dera informacion e era comunicacion.

ASCII *n. m.* Còde estandard entar es cambi d'informacion emplegat enes ordenadors personaus, que represente es donades en caractèrs alfanumerics.

asincròn *adj.* Dit deth funcionament d'un dispositiu o d'un sistèma de telecomunicacions que cada seqüència

d'operacions compde damb identificadors que delimiten eth començament e era fin.

assemblador *n. m.* Programa informatic qu'establís interconnexions entre pro-

grames o entre segments de programes.
assemblar *v. tr.* Establir interconnexions entre segments d'un programa in-

formatic, en tot crear ligams pertinents e en tot atribuir era memòria de besonh, dempués qu'es intruccions siguen revirades deth lenguatge d'assemblador ath lenguatge de maquina.

assemblatge *n. m.* Establiment d'in-
terconnexions entre programes o seg-
ments d'un programa informatic, en tot
crear es ligams pertinents e en tot atri-
buir era memòria de besonh, dempués
qu'es intruccions siguen revirades deth
lenguatge d'assemblador ath lenguatge
de maquina.

assistent digitau personau [PDA] *n. m.* Ordenador de pòcha qu'a foncions
de gestion e de prètzħets personaus e
de comunicacion e que, generaument,
es donades i son introdusides damb un
creion electronic.

assistit, -ida per ordenador *adj.* Se ditz
de ciò que se hè automaticament per
miei d'un ordenador.

ASVD *n. f.* Tecnologia que permet de
transmèter simultanèament senhaus
d'audio e donades pera madeisha linha
telefonica analogica, per miei de tecni-
ques de division d'amplada de banda e
de compression de donades.

atenuacion *n. f.* Disminucion progressiva
dera magnitud d'un senhau que se
transmet per miei d'un hilat de comu-
nicacions.

atribucion dinamica d'adreces IP *n. f.* Foncion d'un servidor d'un hilat d'ai-
rau locau que permet atribuir automaticament
ua adreça IP a un punt de con-
exion cada viatge qu'aguest s'emplegue
entara connexion en Internet.

auberjament *n. m.* Servici prestat per ua
empresa o ua organizacion, que consistís
en prepausar espaci d'un ordenador
entà contier informacion, generaument
de pagines web.

àudio *n. m.* Banda de freqüéncies que
corresponen as ondes que percep era
audida umana.

audioconferéncia *n. f.* Reünion ena quau,
es usatgħers que i participen, situats en
endrets fisicament separadi, establissem
simultanèamente ua comunicacion acous-
tica per miei d'un sistèma telefonic.

audiofòn *n. m.* Aparelh format per un
amplificador e per un sistèma adapta-
ble ara audida, que reforce es sons per-
cebudi, emplegat generaument en cas
de sordera.

audiofreqüéncia *n. f.* Freqüéncia des on-
des electromagnetiques que transmeten
senhaus d'audio, correspondents as on-
des que percep era audida umana, ge-
neraument entre quinze e 20 mil hertz.

audiomètre *n. m.* Aparelh electronic
que permet mesurar eth nivèu de sensi-
bilitat auditiva.

audiometria *n. f.* Mesura dera sensibi-
litat auditiva per miei d'un audiomètre.

audiotexte *n. m.* Servici telefonico que
permets a un usatgħer d'interactuar damb
un servidor de votz gràcies ara reconei-
shenja automatica dera votz o es claus
numeriques d'un aparelh telefonic.

audiovisuai *adj.* Qu'ei relatiu ara audi-
cion e ara vision ath madeish temps.

auricular *n. m.* Transductor electro-
acoustic que se met ena aurelha e que
transfórmese es senhaus electricis en on-
des sonores.

autentificacion *n. f.* Verificacion dera
conformitat de donades transmetudes
generaument per miei d'Internet, que
se realize freqüentament enes transac-
cions comerciaus.

autentificacion de messatge *n. f.* Au-
tentificacion damb era quau se verifi-

que qu'un messatge non s'a modifical des dera sua transmission.

autenticar *v. tr.* Verificar era conformitat de donades transmetudes generauament per miei d'Internet, que se realize freqüentament enes transaccions comerciaus.

autoedicion *n. f.* Sistèma de composicion qu'emplegue era tecnologia informatica e permet englobar diuèrsi procediments entà produsir documents en suport electronic, que pòden èster editadi ulteriorament.

automata *n. m.* Dispositiu que conten un programa informatic que permet desenvolopar un procediment automatic.

automatic, -a adj. Se ditz d'un mecanisme, un aparell o un sistèma que pòt funcionar sense intervencion humana.

automatica *n. f.* Estudi e creacion de mecanismes, aparelhs o sistèmes que pòden funcionar sense intervencion humana.

automatisme *n. m.* Mecanisme que permet qu'un aparell o un sistèma pogue funcionar sense intervencion humana.

automatizacion *n. f.* Utilizacion de mecanismes que permeten qu'un aparell o un sistèma poguen funcionar sense intervencion humana.

automatizar *v. tr.* Utilizar mecanismes que permeten qu'un aparell o un sistèma poguen funcionar sense intervencion humana.

autopista dera informacion *n. f.* Hilat de telecomunicacions damb caracteristiques techniques que permeten era transmission d'un gran volum d'informacion digitau a velocitat nauta.

autoresponedor *n. m.* Programa informatic que mane automaticament un messatge, escrit prealablament, coma responsa as corrèus electronics rebuts en ua adreça electronica.

autoritat certificadora *n. f.* Entitat que laguens d'un hilat de telecomunicaci-

ons mane certificats electronics pr'amor d'autentificar es parts qu'intervien en ua transaccion electronica.

autoritat registradora *n. f.* Entitat que laguens d'un hilat de telecomunicacions verifique qu'era informacion proven dera persona o organizacion que demane un certificat electronic.

autorizacion *n. f.* Procès que determine a quihi servicis a accès un usatgèr e quihi mena d'accès li ei permetut en cada cas.

avatar *n. m.* Personatge virtuau definit damb traces individuaus escuelhut per internauta que represente en ciberespaci a cada un des participaires d'un chat.

banc d'imatges *n. m.* Banc de donades audiovisuaus.

banc de donades *n. m.* Ensem de donades informatizades generaument relatives a un tipe d'informacion particulara, consultable per un gran nombre d'usatgèrs, que pòt èster format per un ensem non estructurat de fichers o per ua basa de donades.

banc de virus *n. m.* Banc de donades que conten informacion sus es caracteristiques, eth mode de propagacion e es efèctes de diuèrsi tipes de virus enes sistèmes informatics.

banc electronic *n. m.* Servici que permet hèr operacions bancàries per miei d'un hilat electronic, generaument Internet.

banda de basa *n. f.* Freqüéncia d'un senhau abans que sigue modificant entà adaptar-se as caracteristiques de un autre senhau.

banda de freqüencies *n. f.* Intervau de freqüencies comprés entre era freqüéncia mès nauta e era freqüéncia mès baisha d'un ensem.

banda estreta *n. f.* Banda de freqüencies que sonque permet transmèter senhaus d'audio, de video e donades a velocitat baisha e jos era forma d'imatges estatiques.

banda longa *n. f.* Banda de freqüéncies era dimension dera quau permet transmèter senhaus d'àudio, de vídeo e de donades en emplegar desparières freqüéncies e a nauta velocitat.

banda magnetica *n. f.* Dispositiu que damb era sua superfícia magnetizada permet emmagazinar donades.

banda video *n. f.* Banda magnetica que permet enregistrar senhaus de vídeo e d'àudio.

bàner *n. m.* Espaci publicitari en ua pagina web, generaument de forma rectangulara, que permet accedir ara web der anonciant, en tot clicà'i.

barra d'adreça *n. f.* Barra d'esturments d'un navegador on s'i indique era adreça d'Internet on se vò accedir e que, quan se desplègue, mòstre er istoric.

barra d'arnesi *n. f.* Rectangle, situat generaument ena part superiora dera pantalha d'un ordenador, jos era barra de menú, que permet activar per miei d'uns botons representadi per icônes o simbèus, es fonctions mès abituaus d'un programa informatic.

barra d'estat *n. f.* Rectangle estret situat generaument ena part inferiora dera pantalha d'un ordenador qu'informe er usatgèr sus era activitat d'un programa.

barra de desfilada *n. f.* Rectangle estret situat generaument ena part dreta o era part inferiora d'un programa informatic e que permet passejar-se peth contingut deth document.

barra de menú *n. f.* Rectangle estret situat generaument ena part superiora dera hièstra d'un programa informatic que permet accedir a bèri menús desplegables.

barra de navegacion *n. f.* Barra d'esturments d'un navegador que permet activar, per miei de botons, es fonctions mès abituaus qu'un usatgèr emplegue ena navegacion per Internet.

barra personau *n. f.* Barra d'esturments

d'un navegador que permet accedir as adreces d'interès qu'un usatgèr a sauvat prealablamet e activar-les.

barrament de session *n. m.* Procediment que permet era desconnexion d'un hilat o un sistèma operatiu o eth barrament d'ua aplicacion.

barrera session *v. intr.* Amiar a tèrme eth procediment que permet era desconnexion d'un hilat o d'un sistèma operatiu o eth barrament d'ua aplicacion.

base de coneishences *n. f.* Element d'un sistèma expèrt que represènte es donades aquerides relatives a un domeni particular deth saber.

base de connexion *n. m.* Basa sus era quau ei connectat un ordenador de pòcha, ua caméra o un aute dispositiu electronic de dimensions similares, que permet sincronizar es donades, e en quauqui casi, recargar era bateria.

base de donades *n. f.* Ensem estructurat de fichers interrelacionats a on es donades s'i organizen segontes critèries que ne permeten era explotacion.

base de donades distribuïda *n. f.* Basa de donades ena qu'era informacion s'emmagine en diuèsi dispositius d'un hilat informatic.

bateria *n. f.* Ensem d'aparelhs e dispositius de caracteristiques similares dispausadi un ath cant der aute e generaument connectadi de manera que se n'addicionen es accions.

bateria de modèms *n. f.* Bateria damb diuères cartes de modèm, que permet compartir ua madeisha connexion per miei d'un servidor qu'atribuís as usatgèrs ua connexion liura.

baud *n. m.* Unitat de mesura dera velocitat de modulacion, que correspon ath nombre de cambiaments der estat d'un senhau en un segon.

biblioteca *n. f.* Ensem organizat de donades, de fonctions o de programes informatics.

bibliotèca electronica *n. f.* Site web que remasse un ensem de publicacions electroniques, classificades e consultables per mieis telematics e que generauament aufrís servicis addicionaus, coma ligams a d'auts webs d'interès o catalògs en linha de bibliotèques.

bibliotèca especializada *n. f.* Organisme o servici que s'ocupe de administrar documentacion en tot tipe de supòrt, de difoner-la e de meter-la ena disposicion des usatgèrs. Sin.: *Centre de documentacion*.

bidimensionau [en 2D] *adj.* Se ditz dera representacion d'un objècte que ne simule dues dimensions.

bifurcation *n. f.* Instrucción que permet realizar ua bifurcation.

bifurcation *n. f.* Operacion entà escuéller, ena execucion d'un programa, era seqüéncia d'instruccions que cau executar ara seguida, entre diuèrses seqüéncies d'instruccions.

bifurcar *v. intr.* Escuéller, ena execucion d'un programa, era seqüéncia d'instruccions que cau executar ara seguida, entre diuèrses seqüéncies d'instruccions.

bilhetatge electronic *n. m.* Ensem d'operacions electroniques e informatiques ligades ara configuracion, emision e provediment de bilhets, generauament de transpòrts o espectacles.

binari, -ària *adj.* Se ditz deth sistèma de numeracion de basa dus, format per cadenes de dus caractèrs desparièrs, generaument zèro e un, e des nombres representadi en aguest sistèma.

bioinformatic, -a *n. m./f.* Persona especializada ena aplicacion des techniques informatiques en biotecnologia.

bioinformatica *n. f.* Informatica aplicada ara biotecnologia damb er objectiu de crear, de modificar o de milhorar eth rendement de productes e organismes vegetaus.

biotecnologia *n. f.* Ensem de tecnicas que permeten de crear, de modificar o de milhorar eth rendement de productes e organismes vegetaus, per miei de la transferéncia d'ua porcion especifica d'ADN d'un organisme a un autre.

biotelemetria *n. f.* Enregistrament, per miei de sistèmes electronics, de donades fisiologiques de pacients que son luenh d'un centre medic.

bit *n. m.* Unitat minimala de mesura deth contengut informatiu d'un mesatge transmetut per un sistèma informatic o un sistèma de telecomunicacions, qu'equivau a escuéller ua possibilidat de dues, zèro e un.

bit per segon *n. m.* Unitat de mesura deth hèish d'informacion que se transmet per un sistèma informatic o per un sistèma de telecomunicacions cada segon.

blòc *n. m.* Grop de donades que s'emmagazine e ei transferit com ua unitat.

blokar *v. tr.* Impedir er accès a un component programari o de maquinari, generaument entà protegir es donades que conten.

blocatge *n. m.* Foncion deth mecanisme de seguretat d'un telefon que permet impedir eth fonctionament der aparelh o d'un des sòns components.

blocatge *n. m.* Accion d'impedir er accès a un element programari o deth maquinari, generaument entà protegir es donades que conten.

blocatge de SIM *n. m.* Foncion deth mecanisme de seguretat d'un telefon mobil que permet impedir eth fonctionament deth modul d'identificacion der abonat.

blocatge interurban *n. m.* Foncion deth mecanisme de seguretat d'un telefon mobil que permet impedir era realizacion de telefonades interurbanes.

blòg *n. m.* Pagina web, generaument de caractèr personau e non guaire institucionau, damb ua estructura cronologica que s'actualize regularament e que pre-

sente informacion o opinions sus tèmes diuèrsi.

blòg personau *n. m.* Pagina web on er autor i publica periodicament es sòns comentaris e opinions sus qüestions diuèrses, e es lectors i pòden exprimir es sues observacions sus es tèmes tractadi. **bocla** *n. f.* Seqüència d'instruccions que s'executa d'ua manèra repetitiva en un ordenador.

bombardar *v. tr.* Enviar massivament messatges a ua boèta electronica, gèneraument damb era intencion de provocar ua reaccion en receptor.

bombardeg *n. m.* Transmission massiva de messatges a ua boèta electronica, gèneraument damb era intencion de provocar ua reaccion deth receptor.

boolean, -a *adj.* Se ditz d'ua operacion que se realize segontes er àlgebra de George Boole, en que cada variable presènte ua de dues valors, escrita convencionaument o e 1.

borsa electronica *n. f.* Servici que permet realizar operacions borsières per miei d'un hilat telematic, gèneraument Internet.

bòstia d'entrada *n. f.* Carpeta d'un programa de corréu electronic on s'emmagazinen es messatges que se receben, si guen liejudi o non.

bòstia de gessuda *n. f.* Carpeta d'un programa de corréu electronic on s'i emmagazinen temporaument es messatges enviadi.

bòstia electronica *n. f.* Part d'un programa de corréu electronic on s'emmaga-zinen es messatges que s'i administren, gèneraument ua carpeta o conjunt de carpetes.

bòstia vocau *n. f.* Servici telefonic que transmet ara persona que telefone ua informacion prealablamet enregistra-da e qu'eventuaument enregistre es telefonades recebudes coma messatges.

botiga electronica *n. f.* Site web on s'au-

frißen productes damb era finalitat qu'es internautes les poguen crompar per mieis electronics.

boton *n. m.* Element d'ua interfacia gràfica d'usatgèr que s'active per miei d'un arrat o d'ua combinason de claus entà establir un dialòg entre er usatgèr e er ordenador.

bulletin d'informacion *n. f.* Fichèr damb informacion brèu e recenta associada a un tèma o ua comunitat d'interès qu'un internauta pòt recéber regularament per corréu electronic per miei d'abonament.

burofax *n. m.* Burèu public de fax situat en un bastiment de Corrèus.

burotic, -a *n. m./f.* Persona qu'aplique tecñiques informatiques ara automatizacion de prètzheti de burèu. Sin.: *ofimatic*.

burotica *n. f.* Ensem de tecñiques e mieis informatics orientadi ara automatizacion des prètzheti de burèu e, principaument, ath tractament e ara comunicacion dera paraula, era escritura e era imatge. Sin.: *ofimatica*.

bus *n. m.* Ensem de linhes de transmission de donades on s'i comuniquen es dispositius que compausen un ordenador o es nòdes d'un hilat d'airau locau.

bus de testimòni *n. m.* Tecnica d'accès a un hilat d'airau locau de topologia física en bus e topologia logica en anèth que consistís a enviar un testimòni d'un nòde a un autre.

byte *n. m.* Cadea de bits de longor fixa tractada coma unitat per ordenador e que gèneraument correspon a un caractèr deth còde ASCII. Sin.: *octet*.

byte per segon *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a ueit bits per segon.

cablar *v. tr.* Establir connexions en un circuït electric per miei de cables.

cablatge *n. m.* Ensem de cables que constituïssen es interconnexions d'un circuït electric.

cable *n. m.* Conductor electric format

per un ensem de hius, generaument recuberts d'isolant e protegits der exterior per ua cubèrta comuna.

cable aerí *n. m.* Cable situat a ua nautor convenabla sus era superfícia terrèstra per miei d'un supòrt avient.

cable coaxial *n. m.* Cable format per un conductor centrau, ua envolopa isolanta, un conductor exterior concentric e ua cubèrta de proteccio exteriora.

cable d'alimentacion *n. m.* Cable de grana conductivitat que junh es punts principaus d'un sistèma o d'un hilat de telecomunicacions.

cable d'enllaç *n. m.* Cable que connècte dues centraus telefoniques.

cable de banda longa *n. m.* Cable qu'a ua amplada de banda que permet transmèter ua grana quantitat d'informacion, generaument senhaus d'àudio, video e donades a velocitat elevada.

cable de cintes *n. m.* Cable de forma planèra, que pòt contier enquia cent hius parallels, que permet connectar, en interior d'un ordenador, un periferic damb eth controlador que correspon.

cable de dispersion *n. m.* Cable que connècte un abonat ara caisha de connexion corresponenta.

cable de distribucion *n. m.* Cable que connècte un centre de distribucion damb era caisha de connexion der equipament d'un usatgèr.

cable de fibra optica *n. m.* Cable format per diuèrses capes plan primes, que transmeten impulsions luminosi, e ua capa cubertora, que n'assegure era proteccio mecanica e fisica, que permet transportar ua grana quantitat d'informacion.

cable de parelhs *n. m.* Cable format per diuèrsi parelhs de hius, que s'utilize ena transmission de senhaus en telefonía e en hilats d'airau locau.

cable multipolar *n. m.* Cable format per béri conductors, on cada un ei isolat de la resta per ua capa cubertora.

cable principau *n. m.* Cable, generaument de grana conductivitat, que connècte un centre d'explotacion damb un centre de distribucion.

cable sosmarin *n. m.* Cable immergit en mars e oceans que permet transmèter senhaus enes comunicacions intercontinentaus.

cable sosterranh *n. m.* Cable situat jos dera superfícia terrèstra, generaument en una canalizacion.

cable terrèstre *n. m.* Cable situat ena superfícia terrèstra.

caisha d'adaptacion *n. m.* Dispositiu d'un equipament d'un usatgèr que transforme es senhaus electrics rebuts entà que poguen èster interpretadi per un televisor.

caisha de connexion *n. f.* Dispositiu d'un equipament d'usatgèr que facilite era interconnexions de béri cables entà distribuir senhaus d'àudio, video o donades.

cambada *n. f.* Part dera rota indicada en un sistèma de posicion globau compresa entre un tèrme e un autre tèrme.

cambi electronic de donadas [EDI] *n. m.* Transferiment, per miei d'Internet, de documents que se presenten segontes un format normalizat.

cambiadizacion *n. f.* Tècnica que consistís en hèr a cambiar era aparença d'ua imatge inserida en ua pagina web quan era sageta s'i desplace dessús.

camèra *n. f.* Aparelh electronic que permet captar, enregistrar e liéger imatges.

camèra cinematografica *n. f.* Camèra qu'enregistre imatges optiques sus un film sensible, damb ua cadència variable de fotogrames per segon que, un viatge projectadi successivament, protegissen ua sensacion de moviment.

camèra de television *n. f.* Camèra qu'enregistre imatges e transforme imatges luminoses en senhaus electrics, a fin de transmèter-les a distància per miei d'un

televisor o d'emmagazinar-les en un suport magnetic.

camèra video *n. f.* Camèra de television portabla e autònoma entà enregistrament d'imatges, qu'a un magnetoscòpi.
camèra video digitau *n. f.* Camèra de video qu'enregistre imatges en format digitau e ne permet era transmission a un ordenador, e qu'a compdar d'eth se pòden tractar e visualizar.

camèra web *n. f.* Periferic compausat d'ua camèra de video digitau de dimension redusida, que permet enregistrar, transmèter e difóner imatges en temps reau per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

campus virtuau *n. m.* Ensem de servis accessibles per miei d'un hilat telematic, generaument Internet, que hèn possibles era interaccion e era transmision de coneishements entre es alumnes, eth professorat e eth personau d'administracion e servicis d'ua universitat, sense besonh de coincidir ne en espaci ne en temps.

canau *n. m.* Via de transmission unidireccionau de senhaus des d'un emetedor enquia un receptor.

canau automatic *n. m.* Canau de television qu'emet informacion de contunh e sense intervencion umana pendent era emission.

canau d'anada *n. m.* Canau en quau eth sens dera transmission de senhaus coincidís damp eth sens qu'er usatgèr transferis era informacion.

canau de retorn *n. m.* Canau associat a un canau d'anada e de sens opausat ad aguest, que s'utilize en contròtle deth senhau e eth tractament d'errors pendent era transmission per un canau d'anada.

canau experimentau *n. m.* Canau de television qu'emet en periòde d'assagi, generaument entà verificar era tecnologia utilizada, avalorar era audència e revisar-ne es continguts.

canau multiplèx *n. m.* Canau que transmet donades a diuèrsi periferics simultanèament.

canau tematic *n. m.* Canau de television qu'emet informacion especializada.

canau web *n. m.* Servici qu'aufrís informacion tematica, actualizada regularament, per miei de corrius electronics que s'envien d'ua manèra automatica peth navegador as internautes que i son abonadi.

CAO intelligenta *n. f.* Concepcion assistida per ordenador en que s'aplique intel·ligència artificiau entà crear concepcions mès interactives.

cap d'escritura *n. m.* Cap magnetic que permet enregistrar donades.

cap d'esfàçament *n. m.* Cap magnetic que permet eliminar donades.

cap d'impression *n. m.* Dispositiu d'ua impressora que se desplace peth papèr, plastic, etc., e i mèrque es caractèrs correspondents. Sin.: *tèsta d'impression*.

cap de hilat *n. m.* Estacion de recepcion d'un hilat de distribucion a compdar deth quau es senhaus se transmeten ar abonat per miei d'un hilat de cable. Sin.: *tèsta de hilat*.

cap de lectura *n. m.* Cap magnetic que permet liéger donades. Sin.: *tèsta de lectura*.

cap de pagina *n. m.* Part d'un messatge que precedís es donades transmetudes e que conten informacion generaument sus eth tipe e grad de prioritat d'un messatge. Sin.: *tèsta de pagina*.

cap magnetic *n. m.* Dispositiu electro-magnetic que permet enregistrar, liéger o eliminar donades d'un supòrt magnetic, qu'ei generaument en moviment.

capa *n. f.* Cada un des nivèus ierarquizats, qu'a ua foncion especifica, en que s'organize era arquitectura de hilat.

capitau uman *n. m.* Ensem des capacitats intellectuaus e des coneishences tacites e explícites des personnes qu'apersten a ua empresa o ua organizacion.

captura de moviment *n. f.* Tècnica d'animacion tridimensionau que processa donades captades per un sensor situat enes articulacions d'ua persona e les aplique ara recreacion de moviment de personatges virtuaus.

caractèr *n. m.* Simbèu, establit per convencion, que represente ua unitat grafica.

caractèr optic *n. m.* Caractèr que s'identifique automaticament per miei d'un lector optic.

carga *n. f.* Transferiment de fichers d'ua memòria auxiliara ara memòria centrau d'un ordenador.

cargament *n. m.* Transferiment de fichers d'un client a un servidor en un hilat informatic.

cargar *v. tr.* Transferir fichers d'ua memòria auxiliara ara memòria centrau d'un ordenador.

cargar *v. tr.* Transferir fichers d'un client a un servidor en un hilat informatic.

carnet de conduïr intelligent *n. m.* Tarjeta electronica que conten er istoric deth trajècte deth proprietari d'un veïcul e que permet quauques opciones qu'an un ligam damb eth sòn fucionament, coma per exemple era dubertura des pòrtes e era metuda en marcha.

carpeta *n. f.* Ensem de fichers gropats jos un madeish nòm entà facilitar-ne era utilizacion o administracion.

carpeta medicau informatizada *n. f.* Ensem des donades administratives e medicaus d'un pacient que s'emmagazinen en supòrt electronic.

carreton electronic *n. m.* Servici d'ua botiga electronica que permet a un internauta emmagazinar, d'una manèra temporau e damb un caractèr personau, es productes que vò crompar.

cartèra electronica *n. f.* Programa informatic que permet emmagazinar sòs electronics e hèr pagaments per miei d'un hilat telematic, en generau Internet.

casc de realitat virtuau *n. m.* Casc dotat

d'ua pantalha que permet era percepcion d'imatges tridimensionaus generades per ordenador.

casset de pòcha *n. f.* Aparelh de lectura de cassetes qu'ei hèt d'ua caisheta provedit d'un cap de lectura e d'auriculars fòrça leugèrs.

casset digitau *n. f.* Casset eth senhau dera quau, prealablament digitalizat, s'enregistre sus ua banda segontes ua successio de pistes parallèles e dispausades en sens diagonau ena sua longor.

catalòg electronic *n. m.* Site web on se presènte ua lista de productes damb era finalitat qu'es internautes escuelhen çò que vòlen crompar.

catalòg invèrs *n. m.* Site web on un internatura presente ua lista de productes que li agradarie crompar damb era finalitat qu'es empreses interessades en verner-les les poguen presentar.

catalòg personalizat *n. m.* Catalòg electronic bastit per un internauta concret, on s'i presenten productes que responen as sues abituds de consum.

CD-ROM *n. m.* Disc compacte que permet emmagazinà'i ua grana quantitat d'informacion que non ei modificable per usatgèr e qu'ei consultabla per miei d'un lector avient.

cellula *n. f.* Airau de cubertura d'ua estacion de basa en què un telefon mobil i pot establir ua comunicacion.

centraleta telefonica *n. f.* Equipament de commutacion telefonica que, per miei des linhes de ligam damb era centrau automatica que depen, permet establir ua comunicacion intèrna entre es linhes que i son connectades.

centrau automatica *n. f.* Centrau telefonica on era commutacion s'i hè per miei d'aparelhs que pòden fucionar sense intervencion humana.

centrau digitau *n. f.* Centrau telefonica que focene damb sistèmes de commutacion digitau.

centrau telefonica *n. f.* Installacion pro-
vedida der equipament de commutaci-
on de besonh entara prestacion des ser-
vics telefonics e on acaben es linhes
d'abonat e es circuits interurbans.

centre comerciau virtuau *n. m.* Site web
qu'aufrís accès a un ensem de botigues
e de catalògs electronics.

centre d'explotacion *n. m.* Installaci-
on on se planifique era gestion d'un hilat
de cables e des d'eth se transmeten
es senhaus electricas as centres de dis-
tribucion.

centre de commutacion *n. m.* Installaci-
on on se produsís era modificacion des
connexions d'un circuit de telecomu-
nicacions e càmbie eth camin que se-
guissen es senhaus electricas.

centre de distribucion *n. m.* Installaci-
on situada ena origina d'ua linha telefo-
nica que transmet un senhau enquia un
abonat.

centre telefonic d'ajuda *n. m.* Empresa
o organizacion generaument formada
per béri grops de travalh agropadi en un
hilat qu'ei en cargue des telefonades de
clients e efectuen campanhes de mar-
queting telefonic.

cèrcapersonas *n. m.* Aparelh electro-
nic portable, de dimensions redusides,
qu'emet un senhau acostic o tactil en-
tà assabentar ar usatgèr dera recepcion
d'un messatge.

cercar *v. tr.* Sajar de trobar ua informa-
cion particulara.

cercausuaris *n. m.* Esturment qu'aufrís
informacion sus es usatgèrs connectadi
a un sistèma locau o distant, genera-
ment era adreça electronica, eth nòm
e eth nòm de casa, era ora dera dar-
rèra connexion, eth temps de connexi-
on sense activitat e era linha deth ter-
minau utilizat.

certificat electronic *n. m.* Document
electronico manat per ua entitat certifi-
cadora, que garantís era autenticitat des

donades transmetudes per un hilat te-
lematic, generaument ligades as claus
publicas emplegades per un usatgèr en
ua transaccion electronica.

charrada *n. f.* Comunicacion escrita que
se hè simultanèament e en temps reau
entre bères personnes per miei d'Inter-
net. Sin.: *chat*.

charrada restringida *n. m.* Porcion a
banda d'ua conversacion on un internauta i pòt entamenar ua auta convèrsa
damb un número limitat de participants.

charrar *v. intr.* Comunicar d'ua manèra
escrita simultanèamente en temps reau
entre bères personnes per miei d'Inter-
net.

chiframent *n. m.* Codificacion d'un
messatge entà hèr-lo a vier criptic o se-
crèt.

chiframent asimetric *n. m.* Chiframent
que se fondamente en emplec de dues
claus desparières, ua entara codificaci-
on des donades e era auta entara desco-
dificacion.

chiframent irreversible *n. m.* Chifra-
ment qu'impedís de descodificar es do-
nades originaus, encara que se coneishe
era clau damb es que siguieren chifrades.

chiframent reversible *n. m.* Chiframent
que permet descodificar es donades ori-
ginaus en coneísher era clau que conven.

chiframent simetric *n. m.* Chiframent
qu'emplegue era madeisha clau enta-
ra codificacion e era descodificacion de
donades.

chifrar *v. tr.* Codificar un messatge se-
gentes ua clau de manèra que sigue cri-
ptic o secret.

chifrat, -ada *adj.* Se ditz d'un messatge
codificat segontes ua clau, de manèra
que sigue criptic o secret.

ciber- Forma prefixada qu'indique un li-
gam damb es hilats de telecomunicacio-
ns, generaument Internet, e damb era
realitat virtuau.

ciberamic, -iga *n. m./f.* Persona damb

qui se cree ua relacion d'amistat per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

ciberaprenent, -a *n. m./f.* Persona que s'inicie ena navegacion per un hilat telematic, generaument Internet.

cibercafè *n. m.* Establiment comerciau que, a mès de servir generaument de minjar e béuer, met ara disposicion des clients ordenadors damb ua connexion a Internet per un prètz preestablit.

cibercriminologia *n. f.* Estudi des delictes que se hèn a compdar d'un hilat telematic, generaument Internet.

cibercultura *n. f.* Ensem des coneishences e comportaments compartits pes usatgàrs des ordenadors, des productes multimèdia e Internet.

ciberdelicte *n. m.* Acte illegau e soent fraudulent que se produsís per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

ciberdelinqüent *n. m./f.* Persona que comet un acte illegau e soent fraudulent per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

ciberdependéncia *n. f.* Besonh sentut per ua persona d'aumentar constantment eth temps de connexion a un ordenador o a Internet.

ciberescolan, -a *n. m./f.* Alumne d'un centre educatiu virtuau, qu'emplegue es hilats telematics, generaument Internet, entar aprendissatge e entà comunicar damb eth professorat e es auti escolans.

ciberespaci *n. m.* Espaci virtuau qu'es internautes intergestionen per miei d'ordenadors connectadi a un hilat telematic, generaument Internet.

ciberfobia *n. f.* Aversion irrationau cap a Internet e as ordenadors.

ciberlegislacion *n. f.* Ensem des leis que regulen es activitats desenvolopades en ciberespaci.

ciberlenguatge *n. m.* Lenguatge argo-

tic utilizat ena comunicacion deth ciberespaci, que se caracterize generaument per emplec d'acronims e emoticònes.

cibernauta *n. m./f.* Usuari d'un hilat telematic, generaument d'Internet.

cibernetic, -a *adj.* Se ditz dera maquina qu'imita eth sistèma de comunicacion e de comportament umans.

cibernetica *n. f.* Disciplina qu'estudie es diferéncias e es similituds entre es processi communicatius umans e es des maquines damb era finalitat de construir aparelhs qu'imiten es sistèmes de comunicacion e comportament umans.

ciberpolicia *n. f.* Policia qu'estudie es delictes cometudi per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

ciberseriau *n. m.* Istorietta seguida divulgada per miei d'Internet, eth scenari dera quau se bastís gràcies ara intervencion e as aportacions des internautes.

cinemascopè *n. m.* Sistèma de rodatge e projeccio cinematografica que deformes imatges lateraument, en comprimir-les en rodatge e engranir-les pendent era projeccio.

cinemomètre *n. m.* Aparelh que permet determinar era velocitat d'un veïcul e qu'ei emplegat generaument pera policia.

circuït *n. m.* Ensem de dispositius interconnectadi qu'a trauès d'eri i circule un corrent, fluid, etc.

circuït barrat *n. m.* Sistèma de transmission d'imatges de television en qu'ua o mès d'ua camères son connectades a un receptor per miei d'un cable coaxial.

circuït electric *n. m.* Ensem de dispositius interconnectadi qu'a trauès d'eri i circule un corrent electric.

circuït imprés *n. m.* Placa de materiau isolant que hè supòrt des components electronics d'un circuït e n'establís es connexions.

circuït integrat *n. m.* Circuït format per un ensem d'elements electronics mini-

aturizats incorporats laguens d'un ma-deish supòrt.

circuït integrat personalizat *n. m.* Circuït integrat era concepcion deth quau se base en un procès tecnologic fonda-mentat enes elements e caracteristiques optimizables.

circuït integrat precaracterizat *n. m.* Circuït integrat era concepcion deth quau se base en emplec d'ua bibliotèca de cellules damb elements prealabla-ment caracterizadi.

circuït integrat predifusat *n. m.* Circuït integrat era concepcion deth quau se base en emplec de hilats de cellules damb elements prealablament difusa-di, as que sonque les manque era inter-connexion.

circuït integrat semipersonalizat *n. m.* Circuït integrat era concepcion deth quau se base en emplec de blòcs prede-finits o preconstruïts.

circuït multipunt *n. m.* Circuït que trans-met donades entre mès de dus equipa-ments de telecomunicacions.

circuït punt a punt *n. m.* Circuït que transmet donades entre dus equipa-ments de telecomunicacions.

classa *n. f.* Ensem de donades definit per usatgèr que, ena programacion ori-entada as objèctes, especificue objèctes que compartissen es madeishes carac-teristiques.

clau *n. f.* Dispositiu informatic de segu-retat format per un còde de signes con-vengudi que permet sonque as usatgèrs autorizadi accedir a un fichèr o ua part d'un fichèr.

clau de demora *n. f.* Clau d'un telefon que permet suspéner momentanèa-ment ua telefonada en cors, en mantí-er era connexion telefonica, entà repré-ner dempús.

clau de discrecion *n. f.* Clau d'un telefon que permet arturar o hèr a foncionar eth microfòn der aparelh.

clau de repicada *n. f.* Clau d'un telefon que permet recuperar automaticament eth solet numèro picat.

clau privada *n. f.* Clau coneishuda uni-cament peth sòn proprietari, que l'uti-lize entà signar es messatges qu'envie e entà deschifrar es que recep quan son chifradi damb ua clau publica.

clau publica *n. f.* Clau qu'ei distribusi-da liurament entà que la coneishen es membres d'un hilat informatic, e per-met enviar messatges chifrats ath sòn proprietari o d'autentificar era arribada de messatges qu'aguest mane.

clau secreta *n. f.* Clau reconeishuda per un emetedor e es receptors correspon-dents, que permet ath prumèr de chifrar un messatge, e as segons de deschifrar-lo.

clic *n. m.* Accion de clicar e deishar anar rapidament un des botons der arrat sen-se botjar era sageta deth punt seleccio-nat.

cliclicitat *n. f.* Clics d'accès a ua pagina web que son comptabilizadi entà obti-er donades estadistiques sus eth nom-bre de visites.

client *n. m.* Ordenador que, en un hilat informatic, comunique damb un ser-vidor, e n'obten generaument informaci-on, servicis o recorsi diuèrsi.

client *n. m.* Programa informatic que sollicite generaument informacion, ser-vicis o recorsi diuèrsi a un programa ser-vidor.

cluquejament *n. m.* Modificacion perio-dica o intencionau ena intensitat d'un o mès elements grafics.

coa *n. f.* Succession de donades on era insercion d'elements se realize a un ex-trèm e era suppression, en aute.

còde binari *n. m.* Ensem de règles qu'es-tablís era correspondéncia entre un jòc de caractèrs d'origina e un jòc de carac-tèrs resultant. Sin.: *còdi*.

còde binari *n. m.* Còde eth jòc de caràcters originau deth quau ei format per letres, nombres o simbèus e eth jòc de caràcters resultant, per cadenes de nombres de basa dus, generalment 0 e 1.

còde de barres *n. m.* Còde format per un ensem de números e barres verticaus neres de talhes desparièrs que conten informacion sus un producte, e qu'en-tà poder liéger-lo cau emplegar un lector optic.

còde hònt *n. m.* Ensem d'instruccions escrites en lenguatge de programacion, qu'un sistèma informatic procèsse entà poder executar-les.

còde personau de desblocatge [PUK] *n. m.* Còde digitau secret qu'identifique un usatgèr e li permet desblocar eth telefon quan a picat un número d'identificacion personau equivocat un nombre preestablit de viatges ara seguida, e de tornar a auer accès as servicis der abonament.

codèc *n. m.* Component especific de programari o de maquinari que permet tant codificar e descodificar donades coma de comprimir-les e descomprimir-les.

codèc àudio *n. m.* Codèc que convertís un senhau analogic d'àudio en un senhau codificat digitauament en moment dera sua transmission per un hilat digitau, e que pòt efectuar era operacion invèrsa ena recepcion.

codèc video *n. m.* Codèc que transforme un senhau analogic de video en un senhau codificat digitauament pendant eth moment dera sua transmission per un hilat digitau, que pòt efectuar era operacion invèrsa ara recepcion.

codificacion *n. f.* Conversion de donades per miei d'un còde entà que poguen èster interpretades segontes eth format exigit peth supòrt d'entrada.

codificacion dera votz *n. f.* Conversion d'un senhau de paraula prealablamet

digitalizat en ua seqüència de donades discrètes segontes un ensem de règles que ne permeten ua reconstitucion minimala en auer en compde era forma d'origina.

codificador *n. m.* Dispositiu que permet convertir donades per miei d'un còde entà que se poguen interpretar segontes eth format exigit peth supòrt d'entrada.

codificaire, -a *n. m./f.* Persona que prepare es donades d'un programa informatic entà que siguen interpretades segontes eth format exigit peth supòrt d'entrada.

codificar *v. tr.* Convertir donades per miei d'un còde entà que siguen interpretades segontes eth format exigit peth supòrt d'entrada.

collaboracion web *n. f.* Sistèma de telecomunicacions que permet parlar, compartir aplicacions informatiques, enviar fichers, etc., simultanèament per miei deth web en Internet.

collaboratori *n. m.* Grop de recèrca format per cercaires de centres diuèrsi que trabalhen en un projècte comun per miei des tecnologies dera informacion e era comunicacion.

collision *n. f.* Situacion que se produsís quan dus terminaus o mès transmeten donades simultanèamente per un maideish miei.

comanda electronica *n. f.* Lista de productes qu'un internauta comande a ua botiga electronica generalment per miei d'Internet.

comèrc electronic *n. m.* Ensem d'activitats financières e d'escambi de productes e servicis realizat per miei d'un hilat telematic, generalment Internet.

commutacion *n. f.* Establiment des connexions de besonh en un circuit o un hilat de telecomunicacions entara transmission de senhaus electrics o optics.

commutacion de circuits *n. f.* Commutacion que permet dispausar d'un circuit

o un canau en exclusivitat, pendent ua connexion entre nòdes d'un hilat de telecomunicacions.

commutacion de messatges *n. f.* Comutacion que permet emmagazinar e transmèter messatges sense besonh de dividir-les en paquets.

commutacion de paquets *n. f.* Comutacion que permet emmagazinar e transmèter messatges dividits en paquets.

commutador *n. m.* Dispositiu que permet modificar era trajectòria d'un senhau electric o optic.

commutador d'accès a distància *n. m.* Commutador que permet as usatgers d'un hilat d'airau locau d'accedi'i des d'un ordenador geograficament aluenhat.

commutador de telefonía móvil *n. m.* Commutador, en sistèma globau entàs comunicacions mobiles, que gestione es comunicacions entre telefons mobiles e les transferís a un aute commutador quan se transpòrten dehòra deth sòn airau de cubertura.

commutador multifuncion *n. m.* Commutador que permet era transmission de donades entre protocòus desparièrs e era integracion de servis desparièrs.

commutar *v. tr.* Establir es connexions de besonh entara transmission de senhaus electricas o optics en un circuit o un hilat de telecomunicacions.

compactar *v. tr.* Desplaçar fisicamente e encadenar fichers, bibliotèques o carpetes en un supòrt d'emmagazinatge a fin de concentrar tot er espaci que non s'emplegue en un solet airau individit.

compactatge *n. m.* Desplaçament fisic e encadenament de fichers, bibliotèques o carpetes d'un supòrt d'emmagazinatge a fin de concentrar tot er espaci que non s'emplegue en un solet airau individit.

compdador *n. m.* Programa informatic

que permet calcular automaticament eth nombre de visites d'ua pagina web.

compde *n. m.* n. d'usatgèr e senhau que permet a un usatgèr d'accendir a un hilat informatic, un sistèma operatiu, un servici en linha, etc.

compde de corréu *n. m.* Compde que permet a un usatgèr accendir a un servidor web e emplegar es servicis que i son aufrits, especiaument eth corréu electronic.

compde FTP *n. m.* Compde que permet a un usatgèr d'accendir as fichers d'un servidor per miei deth protocòu de transferiment de fichers.

compilacion *n. f.* Conversion d'un programa d'origina en un programa resultant.

compilador *n. m.* Programa informatic que permet convertir un programa d'origina en un programa resultant.

compilar *v. tr.* Convertir un programa d'origina en un programa resultant.

complement *n. m.* Dispositiu de maquinari o aplicacion de Programari qu'eii ahijut opcionaument a ua maquina o un programa informatic entà completar-ne o milhorar-ne eth foncionament.

compression *n. f.* Emmagazinatge de donades ena memòria d'un ordenador o de un aute supòrt, en modificar-ne o suprimir-ne es caractèrs repetitius, entà qu'ocupen mens espaci.

compression dera votz *n. f.* Comprension d'un senhau dera parla en ua banda de freqüencies redusit.

compressor *n. m.* Programa informatic qu'emmagine donades ena memòria d'un ordenador o un aute supòrt, en modificar-les o suprimir-ne es caractèrs repetitius, entà qu'ocupen mens espaci.

comprimir *v. tr.* Emmagazinar donades ena memòria d'un ordenador o de un aute supòrt, en tot modificar-les o suprimir-ne es caractèrs repetitius, entà qu'ocupen mens espaci.

comunicacion *n. f.* Transmission d'informacion codificada, per miei d'un o mès canaus, entre un emetedor e un receptor.

comunicacion audiovisau *n. f.* Comunicacion qu'emplegue eth son o era imatge coma supòrt dera informacion.

comunicacion multimèdia *n. f.* Comunicacion qu'emplegue elements textuaus, grafics, auditius e iconics coma supòrt dera informacion.

comunicar *v. tr.* Establir ua comunicacion.

comunicar *v. intr.* Se ditz quan eth telefon a era sua linha ocupada.

comunitat virtuau *n. f.* Ensem d'internautes que compartissen interèssi e qu'escàmbien opinions e comentaris per miei d'un hilat telematic, generauament Internet.

concentrador *n. m.* Dispositiu, situat en punt centrau d'un hilat de telecomunicacions, qu'amasse es donades que i circulen e les distribusís entre es sòns nòdes.

concepcion assistida per ordenador [CAO] *n. f.* Ensem de tecnicas informatiques que s'empleguen entara creacion, descripcion e desenvolopament d'un objècte de concepcion.

conceptor, -tritz de webs *n. m./f.* Persona que s'ocupe dera composicion des elements grafics e sonors qu'intervien en ua pagina web.

conceptor, -tritz interactiu, -iva *n. m./f.* Persona que s'ocupe dera composicion des elements d'interaccion qu'intervien en un producte multimèdia.

conductivitat *n. f.* Proprietat des còssi que presenten ua resisténcia fèbla ara electricitat o ara calor.

conductor *n. m.* Còs que presente ua resisténcia fèbla ara electricitat o ara calor.

conferéncia a tres *n. f.* Servici telefonic que permet establir ua comunicacion simultanèa entre tres interlocutors.

confidencialitat *n. f.* Condicion des informacions que hèn referéncia o aparten a ua persona fisica o juridica, que dicte qu'aguestes non pòden vier publicues sense eth consentiment der afectat.

configuracion *n.f.* Adaptacion d'ua aplicacion de programari o d'un component de maquinari as auti elements d'un sistèma informatic o as besonhs d'un usatgèr.

configurar *v. tr.* Adaptar-se en cas d'ua aplicacion de programari o d'un component de maquinari as auti elements d'un sistèma informatic o as besonhs d'un usatgèr.

confirmacion de lectura *n. f.* Messatge qu'informe ar emissor d'un correu electronic qu'aguest a estat visualizat peth destinatari.

confirmacion de recepcion *n. f.* Messatge qu'informe ar emissor d'un correu electronic qu'aguest a arribat ena boèta electronica deth destinatari.

connectar *v. tr.* Establir contacte damb un component de maquinari o de programari, abans de produsir-se ua comunicacion.

connectar *v. intr.* Realizar eth procediment que permet era connexion a un hilat o a un sistèma operatiu, o era dubertura d'ua aplicacion.

connectivitat *n. f.* Capacitat d'estalir contacte damb un component de maquinari o de programari, abans de produsir-se ua comunicacion.

connector *n. m.* Dispositiu que permet establir eth contacte damb un component de maquina o de programari, abans de produsir-se ua comunicacion.

connector *n. m.* Programa informatic, d'execucion simpla e opcionau, qu'ahig foncions ath sistèma o ligue dus programes o dues aplicacions independents entà que se complementen.

connector d'expansion *n. f.* Dubertura longa e estrèta deth circuit imprints d'un

ordenador on s'i pòden inserir cartes d'expansion des sues utilitats.

connexion *n. f.* Establiment de contacte damb un component de maquinari o de programari, abans que se hègue ua comunicacion.

connexion clandestina *n. f.* Connexion entre dispositius o sistèmes de telecomunicacions non autorizadi.

connexion multipunt *n. f.* Connexion entre mès de dus dispositius o sistèmes de telecommunicacion per un solet canau.

connexion punt a punt *n. f.* Connexion entre dus dispositius o sistèmes de telecommunicacion per un solet canau.

consòla *n. f.* Dispositiu de connexion situat en un extrem d'un hilat de telecomunicacions que permet d'enviar e de recéber donades. Sin.: *terminau*.

consòla *n. f.* Periferic qu'a presents es comandaments de contròle d'un ordenador.

consòla de jòc *n. f.* Aparelh provedit de microprocessadors e comandat per mi ei d'ua palanca de contròle que, d'ua manèra autònoma o connectat a ua pantalha, permet executar un videojòc.

construcción *n. f.* Cada ua des versions d'ua aplicacion de programari que s'obten dempús de compilar-ne e acobljar-ne es còdes. Sin.: *montatge*.

construcción *n. f.* Compilacion e acoblament des còdes d'ua aplicacion de programari realizada pes engenhaires informatics en desenvolopament d'agues-ta aplicacion. Sin.: *montatge*.

consultor, -a en TIC *n. m./f.* Persona especializada enes analisis estrategiques e era gestion des problèmes e projectes en diuèrsi aspèctes des tecnologies dera informacion e era comunicacion.

contengut *n. m.* Informacion en format digitau o que se pòt mostrar en un sistèma ipertextuau.

contengut de tramesa automatica *n. m.* Contengut que se hè a arribar d'ua

manèra personalizada a un usatgèr connectat a Internet, generaument sense qu'aguest ac auesse sollicitat, en tot uti-lizar era tecnologia de transmission au-tomatica.

contestador automatic *n. m.* Aparelh automatic qu'un viatge connectat ath telefon mobil transmet a qui telefone ua informacion prealablamet enregis-trada e, eventualament, enregistre es te-lefonades recebudes coma messatges.

contestador automatic digitau *n. m.* Contestador automatic qu'enregistre es telefonades recebudes coma messatges en ua memòria digitau, sense besonh d'emplegar es cassetts d'enregistrament.

contestador automatic en hilat *n. m.* Responedor automatic qu'enregistre es telefonades recebudes coma messatges des d'ua centrau telefonica e non a compdar deth telefon der usatgèr.

contracte electronic *n. m.* Contracte sus es bens o servicis establit per miei d'un hilat de telecomunicacions.

controlador d'entrada/ de gessuda *n. m.* Dispositiu de programari que regule eth transferiment de donades entre un o mès sistèmes periferics e eth pro-cessador.

controlador multipunt *n. m.* Unitat fon-cionau que gestione es terminaus em-plegats en ua videoconferéncia entre diuèrsi participaires.

contròle d'accès *n. m.* Ensem d'ope-racions que permet restringir er accès a un dispositiu, un sistèma informatic, ua pagina web, etc., as usatgèrs autorizadi. Sin.: *contraròtle d'accès*.

conversion *n. f.* Transformacion dera representacion de quauques donades entà que siguen interpretades segontes eth format exigit peth supòrt d'entrada.

conversion de tèxte a votz *n. f.* Conversi-on d'un escrit ara lengua orau per mi-eis informatics.

conversion de votz a tèxte *n. f.* Conver-

sion dera lengua orau en escrita per mieis informatics.

conversion digitau-analogica *n. f.* Conversion d'un senhau digitau en senhau analogic.

convertidor *n. m.* Dispositiu que permet transformar era representacion de quauques donades entà que siguen interpretades segontes eth format exigit peth supòrt d'entrada.

convertidor analogic-digitau *n. m.* Convertidor d'un senhau analogic en senhau digitau. Sin.: *digitalizacion*.

convertidor digitau-analogic *n. m.* Convertidor d'un senhau digitau en senhau analogic.

convertir *v. tr.* Transformar era representacion de cèrtes donades entà que poguen èster interpretades segontes eth format exigit peth supòrt d'entrada.

convidat *n. m.* Ordenador que funcione en emplegar es recorsi d'un òste.

convidat, -ada *n. m./f.* Visitant que, dempùs dera autorizacion der administrador de webs, a accès a quauques servics que son restringits ara rèsta des visitaires.

còpia de seguretat *n. f.* Còpia d'un fichèr o d'un ensem de fichèrs, generalment actualizada periodicament, que permet restaurar es donades originaus en cas de pèrta.

coquin *n. m.* Seqüència de caractèrs, contenguda en un fichèr, qu'enregistre informacion sus es costums, es preferéncies e eth comportament d'un internauta que visite ua pagina web, e qu'eth servidor mane ath disc dur der ordenador der internauta per miei deth navegador.

coquin uet *n. m.* Coquin sense informacion qu'eth servidor d'un lòc web mane ath navegador der internauta que lo demande, entà evitar que s'obtengue informacion sus es sues abituds, preferéncias o comportament.

corotina *n. f.* Programa informatic que s'execute concurrentament o simultanèament damb d'auti programes.

corrector ortografic *n. m.* Programa informatic qu'identifique es errors ortografics, tipografics o d'auti, e prepauses alternatives en permetre remplaçar-les.

current *n. m.* Moviment de cargues electricques en un miei o en un circuit.

corrèu anonim *n. m.* Corrèu electronic que non conten identificacion de qui l'envie ena entèsta.

corrèu electronic *n. m.* Messatge que se transmet d'ua boèta electronica a ua auta per miei d'un programa de corrèu electronic.

corrèu electronic *n. m.* Sistèma que permet enviar e recéber messatges electonics per miei d'un hilat informatic.

corrèu FTP *n. m.* Sistèma que permet enviar fichèrs d'un servidor FTP per miei deth corrèu electronic.

corrèu lordèra *n. m.* Corrèu electronic sense interès peth receptor e qu'a generalment ua finalitat publicitària.

corrèu web *n. m.* Servici prepausat per un servidor que permet a un internauta d'accendir ara sua boèta electronica a trauès d'ua pagina web des d'un ordenador connectat a Internet.

creacion personalizada *n. m.* Desvolopament d'ua aplicacions damb era ajuda d'un sistèma d'autors.

creion electronic *n. m.* Periferic, connectat a un ordenador per miei de cable, qu'a generalment era forma d'un gredon, equipat d'un dispositiu fotosensible que permet escriuer o desenhar ena pantalha der ordenador.

criptofonia *n. f.* Estudi des tecnicas de chiframent de messatges transmetuts per miei d'un sistèma de telefonía.

criptografia *n. f.* Estudi des tecnicas de chiframent de messatges escrits.

criptologia *n. f.* Estudi des tecnicas de descodificacion de messatges chifrats.

cristau liquid *n. m.* Compausat organic format per molecules encadenades entre eres, que presenten ua polarizacion electrica manifestada per cambiaments ena transparéncia e en indèx de refraccion, emplegat ena construccion de visualizadors.

crompa electronica *n. f.* Crompa que se realize per miei d'un hilat telematic, gneraument Internet.

cubertura *n. f.* Capacitat qu'a un receptor de captar senhaus radioelectrics en ua zòna geografica dotada dera infrastructura de besonh per aguesta fin.

cultura dera informacion *n. f.* Ensem de coneishences e comportaments basadi ena liura circulacion dera informacion e eth sòn accès universau coma bases fondamentaus peth progrès dera societat.

cursor *n. m.* Mèrca mobila visibla emplegada entà indicar ena pantalha d'un visualizador era posicion on se produsirà era operacion següenta.

d'administracion a consumidor [A2C] *adj.* Se ditz der escambi d'informacion o servicis que se realize des dera administracion publica cap a un consumidor.

d'egau a egau *adj.* Se ditz dera tecnologia d'escambi de fichers que permet qu'es processadors d'un hilat poguen comunicar dirèctament entre eri sense passar per un servidor centrau que redistribuïsque es donades.

d'empresa a administracion [B2A] *adj.* Se ditz der escambi d'informacion o servicis que se hè des d'ua empresa cap a administracion publica.

d'empresa a consumidor [B2C] *adj.* Se ditz der escambi d'informacion o servicios que se realize des d'ua empresa per un client.

d'empresa a emplegat [B2E] *adj.* Se ditz der escambi d'informacion o de servicios que se hè des d'ua empresa a un emplegat.

d'empresa a empresa [B2B] *adj.* Se ditz

der escambi d'informacion o servicis que se realize entre empreses.

datafòn *n. m.* Aparelh que, per miei d'ua linha telefonica, permet transmèter donades gneraument ligades a pagaments damb ua targeta de credit.

datagrama *n. m.* Unitat basica de transmission de donades per miei d'un hilat informatic que contien ua entèsta e es donades corresponentes.

de consumidor a administracion [C2A] *adj.* Se ditz der escambi d'informacion o servicis qu'ei realizat per un consumidor cap ara administracion publica.

de consumidor a consumidor [C2C] *adj.* Se ditz der escambi d'informacion o servicis entre consumidors que se realize sense era intervencion d'empreses, gràcies a portaus o webs.

de consumidor a empresa [C2B] *adj.* Se ditz der escambi d'informacion o servicios que se realize des d'un client cap a ua empresa.

de mans liures *adj.* Se ditz der accessòri que per miei d'un nautavotz e d'un microfòn situat en telefon permet mantiener ua conversa sense besonh de préner er auricular.

definicion *n. f.* Fidelitat de resolucion d'ua imatge obtenguda en un periferic de gessuda o en un visualizador.

delicte informatic *n. m.* Infraccion cometuda per emplec, era modificacion o era destruccion de programari, de maquinari o donades transmetudes per miei d'un hilat telematic gneraument Internet.

delimitador *n. m.* Caractèr qu'indique eth començament e era fin d'un blòc d'informacion.

demanda de fichèr *n. f.* Demana hèta des d'un navegador a un servidor web entà descargar un des elements grafics, sonors, etc., qu'intègren ua pagina web.

democràcia electronica *n. f.* Sistèma d'expression dera opinion e era participacion des ciutadans ena vida politica

per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

densitat de punts *n. f.* Distància entre un punt d'un monitor e eth punt mès apròp deth madeish color.

depuracion *n. m.* Procès de deteccion d'isolament e de correccio des errors que se produsissen en un programa o des errors d'un sistèma informatic.

depurador *n. m.* Programa qu'ajude a detectar es possibles errors d'un programa informatic, en moment qu'aguest s'execute, que permet veir de luenh eth contengut de totes es dues estructures de donades.

depurar *v. tr.* Detectar, isolat e corregir es errors d'un programa o es errors d'un sistèma informatic.

desacoblament *n. m.* Desconnexio d'un ordenador portable d'ua estacion d'acoblament.

desacoblar *v. tr.* Disconnectar un ordenador portable d'ua estacion d'acoblament.

descargament *n. m.* Transferiment de fichers d'un servidor a un client, laquens un hilat informatic.

descargar *v. tr.* Transferir fichers d'un servidor a un client, laquens un hilat informatic.

descentralizacion *n. f.* Remplaçament d'un sistèma informatic centrau per equipament diuèrs qu'aufrís servicis equivalents, entà facilitar eth manteniment e era actualizacion des programaris e d'estauviar es còsti.

deschiframent *n. m.* Interpretacion d'un tèxte codificat.

deschifrar *v. tr.* Interpretar un tèxte codificat.

descodificacion *n. f.* Conversion de donades ath són format d'origina per miei d'un còde.

descodificador *n. m.* Dispositiu que permet convertir donades ath són format d'origina per miei d'un còde.

descodificador d'Internet *n. m.* Descodificador connectat a un televisor o a un magnetoscòpi e a ua linha telefonica que permet accedir a Internet.

descodificar *v. tr.* Convertir donades ath són format d'origina gràcies a un còde.

descompilacion *n. f.* Conversion d'un programa resultant en un programa d'origina.

descompilador *n. m.* Programa informatic que permet convertir un programa resultant en un programa d'origina.

descompilar *v. tr.* Convertir un programa resultant en un programa d'origina.

descompression *n. f.* Restauracion de donades comprimides.

descompressor *n. m.* Programa informatic que restaure donades comprimides ena sua forma originau.

descomprimir *v. tr.* Restaurar donades comprimides.

disconnectar *v. tr.* Arturar eth contacte damb un component de maquinari o de programari, dempués d'ua comunicacion.

desconnexion *n. f.* Arturada deth contacte damb un component de maquinari o de programari, dempués d'ua comunicacion.

descripcion *n. f.* Tèxte que resumís eth contengut d'ua pagina web, que i é associat, e qu'ena lista de resultats d'un cercador se presente generaument damb un títol e era adreça d'Internet.

desempilar *v. tr.* Extrèir un element d'ua pila.

desinfeccion *n. f.* Accion que realizen es antivirus e es antidòts quan, dempués d'auer detectat un virus, l'eliminen deth sistèma e, ena mesura des dues prioritats, recuperen era informacion infectada e restablissen era configuracion deth sistèma, s'eth virus l'a modificada.

desmodulacion *n. f.* Procès que hè qu'es caracteristiques d'ua portadora modificaades pendent era modulacion tornen ath són estat originau.

desmodulador *n. m.* Dispositiu que permet qu'es caracteristiques d'ua portadora modificades pendent era modulacion tornen ath sòn estat originau.

desmodular *v. tr.* Tornar ath sòn estat originau es caracteristiques d'ua portadora modificades pendent era modulacion.

desmultiplexatge *n. m.* Tecnica que permet repartir es senhaus transmetudi per miei d'un solet canau entre bèri canaus.

desmultiplexor *n. m.* Dispositiu que permet repartir entre diuèrsi canaus es senhaus transmetudi per miei d'un canau unic.

despartidor *n. m.* Dispositiu electronic que dividís eth senhau que proven d'ua linha de transmission laguens dues o mès linhes de transmission.

desviacion de freqüéncia *n. f.* Aument maximaui, positiu o negatiu, d'ua freqüéncia modulada a compdar dera valor centrau dera freqüéncia portadora sense modular.

detector *n. m.* Dispositiu sensible a un corrent electric de nauta freqüéncia que permet revelar era preséncia d'onades o d'oscillacions radioelectriques.

detector *n. m.* Programa situat en un ordenador d'un hilat informatic que contròle e analise es paquets e es fichers que i circulen e n'estre informacions diuèrses.

DHCP *n. m.* Protocòu que permet assignar automaticament ua adreça IP a un nòde d'un hilat TPC/IP.

dialòg *n. m.* Comunicacion entre un usatgèr e un ordenador, eth quau execute es òrdes qu'er usatgèr li escriu.

dialòg *n. m.* Comunicacion simultanèa entre dues personnes gràcies a Internet.

diboishable *n. m.* Element d'un sistèma informatic que pòt èster tractat graficamente.

diccionari electronic *n. m.* Diccionari editat en supòrt digitau que pòt contier

tèxte, imatge e son, e que demane mèis informatics entà visualizar-ne o escotar-ne eth contengut.

dictada electronica *n. f.* Discors orau qu'ei prononciat deuant d'un reconeischedor de paraula entà qu'er ordenador execute un orde o transcrigue eth tèxte dictat.

dictafòn *n. m.* Aparelh electronic que permet enregistrar e liéger causes dictades e convèrseres.

diffusion per web *n. f.* Difusion, per miei d'Internet, d'informacion seleccionada prealablamet per un servidor e distribuïda as internautes abonadi a un canau web sense que l'agen demanada.

digitalizacion *n. f.* Conversion d'un senhau analogic en senhau digitau.

digitalizacion dera votz *n. f.* Conversion d'un senhau de paraula analogic en un senhau de paraula digitau.

digitalizar *v. tr.* Transformar un senhau analogic en un senhau digitau.

digitau *adj.* Se ditz d'un sistèma de transmission o de tractament que representa, emmagazine e transmet informacion de tot tipus de morfologia en còdes binaris.

diòde *n. m.* Dispositiu electronic conductor qu'ei format per dus electròdes.

dipòl *n. m.* Antena formada per dus conductors rectilinèus o dues tiges cilindriques, ua que contunhe era auta, que se met en funcionament per miei d'un senhau electric.

director, -tritz de contenguts *n. m./f.* Persona qu'ei en cargue dera causida deth contengut de pagines web e ne supervise eth procès de creacion, des deth projècte d'elaboracion enquirara integracion ena pagina.

disc *n. m.* Dispositiu d'enregistrament e emmagazinatge de donades d'accès dirècte que s'emplegue coma supòrt d'informacion.

disc compacte [CD] *n. m.* Disc optic de 2 centimètres on se pòden enregistrar se-

nhaus d'àudio e video que se liegen per miei d'un lasèr.

disc compacte enregistrable [CD-R] n. m. Disc compacte on se pòden enregistrar donades un solet viatge per miei d'un lasèr.

disc compacte interactiu [CD-I] n. m. Disc compacte que damb un lector avi ent tracte senhaus d'àudio e video que pòden èster interpretadi per miei d'un televisor.

disc compacte reenregistrable [CD-RW] n. m. Disc compacte on se pòden enregistrar donades diuèrsi viatges per miei d'un lasèr.

disc dur n. m. Disc magnetic on se pòt enregistrar ua grana quantitat de donades e que, generaument, ei installat en interior der ordenador.

disc flexible n. m. Disc magnetic que, intodusit en ordenador, permet d'enregistrar i informacion o de consultar-la.

disc magnetic n. m. Disc de superfícia magnetizada on se pòden enregistrar donades.

disc magnetooptic n. m. Disc magnetic on se pòden enregistrar donades e lieger-les per miei d'un lasèr.

disc optic n. m. Disc on se pòden enregistrar donades per miei de techniques numeriques e lieger-les per un procediment optic.

discret, -a adj. Se ditz d'una informacion representada per elements despari èrs o discontinus de manera qu'es caràcters prenen un nombre finit de valors que se pòden identificar separadament es uns des auti.

dispositiu n. m. Ensem de pèces estructurat per ua tòca precisa que generaument ei part d'un mecanisme o d'un aparelh mès complèx.

distant, -a adj. Se ditz deth component d'un hilat qu'un usatgèr non pòt controlar dirècament mès s'i pòt conectar a distància.

distribucion n. f. Paquet informatic que contien eth sistèma operatiu UNIX e un ensem d'esturments e aplicacions entà pode'i trabalhar.

distribucion electronica de programari n. f. Sistèma a compdar deth quau, des d'un servidor, se repartís d'ua manèra automatica programaris nauis o actualizadi as ordenadors d'un madeish hilat.

distribuidor n. m. Part d'un sistèma operatiu o un programa qu'ei en cargue d'assignar es esturments operatius avints deth processador ath prètzhet seleccionat peth planificaire de prètzhet.

divertiment educatiu n. m. Activitats qu'aufrissen productes multimèdia interactius, generaument destinadi as mainatges, que combinen er àspècte ludic damb çò formatiu.

doble clic n. m. Accion de sarrar e desarrar rapidament un des botons der arrat dus viatges consecutius sense botjar era sageta deth punt seleccionat.

document HTML n. m. Fichèr escrit en HTML que generaument se difon en Internet peth web.

document RFC n. m. Document redigit per experts en Internet que descriu o informe principaument sus protocòus, estàndards o servicis d'aguest hilat.

documentalista n. m./f. Persona responsabla d'un centre de documentacion, o que gestione era documentacion d'ua unitat administrativa o de trabalh en ua organizacion.

domeni n. m. Part d'ua adreça d'Internet qu'identifique ua persona, ua empresa o ua organizacion connectada ad aguest hilat e qu'indique generaument era sua adscripcion territoriau, eth tipe d'organizacion de que se tracte e eth sector o empresa que n'ei part.

domeni de prumèr nivèu n. m. Part deth domeni qu'identifique es estats, païsi o sectors d'activitat que son connectadi a Internet.

domeni de segon nivèu *n. m.* Part deth domeni qu'identifique organismes, empreses, personnes o d'autes entitats que son connectades en Internet.

domotica *n. f.* Ensem de tecñiques informatiques que s'apliquen ath foncionament automatic des lotjaments, entà arribar principaument as condicions de comoditat e seguretat maximala.

domotician, -a *n. m./f.* Persona qu'aplique tecñiques informatiques ena automatizacion des lotjaments, entà arribar as condicions d'abitabilitat e seguretat maximales.

donada *n. f.* Informacion representada en un format avient peth tractament, era comunicacions o era interpretacion per mieis manuaus o automatics.

DSVD *n. f.* Tecnologia aplicada ath modèm que, per miei des tecñiques de division d'amplada de banda e compression de donades, permet transmèter simultanèament senhaus d'audio e video digitau per ua madeisha linha telefonica.

dubertura de session *n. f.* Procediment que permet era connexion a un hilat o un sistèma operatiu, o era dubertura d'ua aplicacion.

duplèx *adj.* Se ditz d'un dispositiu o un sistèma de telecomunicacions que permet era emission e era recepcion simultanèa d'informacion per un madeish canau.

DVD *n. m.* Disc optic d'ua capacitat d'emmagazinatge minimala de 4,7 gigabytes, qu'aufrís ua qualitat de reproduccio d'audio e video superiora ara d'un disc optic convencionau.

DVD enregistrable [DVD-R] *n. m.* DVD-ROM on se pòden enregistrar donades sonque un viatge per miei d'un lasèr.

DVD reenregistrable [DVD-RW] *n. m.* DVD-ROM on se pòden enregistrar donades mès d'un viatge per miei d'un lasèr.

DVD-ROM *n. m.* DVD que permet emmagazinar ua grana quantitat d'informaci-

on non modificabla per usatgèr e consultabla per miei d'un lector avient.

edicion electronica *n. f.* Reproduccio e difusion d'ua òbra en supòrt electronic.

editar *v. tr.* Preparar es donades entà operacions ulteriores, particularament entà imprimir-les o mostrar-les ena pantalha.

editor *n. m.* Programa informatic que s'emplegue entà editar fichers que corresporen a donades diuèrses, coma per exemple tèxtes, grafics, programes, etc.

editor, -a de webs *n. m./f.* Persona que s'ocupe dera organizacion e gestion deth contengut de pagines web.

editor de pagines web *n. m.* Programa informatic que permet era creacion e era gestion de pagines web.

editor HTML *n. m.* Programa informatic que permet crear documents en HTML.

electric, -a *adj.* Qu'ei relatiu o aperten ara electricitat.

electricitat *n. f.* Branca dera fisica qu'estudie es fenomèns e es dispositius basadi ena forma d'energia que resulte deth hèish d'electrons e ions en un miei conductor.

electròde *n. m.* Conductor electric a trauès deth quau un corrent electric pòt entrar o gésser d'un miei.

electrodomestic digitau *n. m.* Electrodomestic, generaument connectat a un hilat, que per miei d'automatisme realize foncions intelligentes, coma per exemple detectar problèmes, assabentar-ne eth fabricant o recéber ordes a distància per Internet.

electromagnetic, -a *adj.* Qu'ei relatiu o qu'aperten ar electromagnetisme.

electromagnetisme *n. m.* Branca dera electricitat qu'estudie eth magnetisme que produsís un corrent electric.

electronic, -a *adj.* Qu'ei relatiu o qu'aperten ara electronica.

electronica *n. f.* Branca dera fisica que s'ocupe der estudi deth moviment de-

ra electricitat en uet, enes gassi e enes solids.

emetedor *n. m.* Dispositiu que produsí e transmet en espaci un senhau entre dus punts d'un hilat de telecomunicacions per miei d'ua energia electrica o electromagnetica.

emetedor optic *n. m.* Emetedor que permet convertir un senhau electric en un senhau optic, entà que se pogue transmèter pera fibra optica.

eméter *v. tr.* Produsir e transmèter en un espaci un senhau entre dus punts d'un hilat de telecomunicacions per miei d'energia electrica o electromagnetica.

emission *n. f.* Produccion e transmission en espaci d'un senhau entre dus punts d'un hilat de telecomunicacions per miei d'energia electrica o electromagnica.

emmagazinar *v. tr.* Fixar ua informacion que deu èster emplegada ulteriorament en un dispositiu dera memòria d'un ordenador entà conservar-la e reproducir-la quan sigue de besonh.

emmagazinatge *n. m.* Operacion de fixar ua informacion que deu èster emplegada ulteriorament en un dispositiu dera memòria d'un ordenador entà conservar-la e reprodurir-la quan sigue de besonh.

emoticòna *n. f.* Simbèu grafic, format abitualament a compdar de caractèrs ASCII, qu'en generau represente ua cara umana damb expressions diuèrses e que s'emplegue entà transmèter es emocions enes corrèus electronis, es chats, etc.

empresari dera informacion *n. m./f.* Persona que cree, desvolope e implante un projècte d'empresa ligat ara remassada e ara difusion d'informacion electronica per miei de desparièrs canaus de comunicacion.

emulacion *n. f.* Utilizacion d'un simulador entà qu'un aparelh o un dispositiu

execute programes escrits en lenguatge de maquina pròpri de un aute aparelh o dispositiu.

emulador *n. m.* Simulador que permet qu'un aparelh o un dispositiu execute programes escrits en lenguatge de maquina pròpri de un aute aparelh o dispositiu.

emular *v. tr.* Hèr qu'un aparelh o un dispositiu execute programes escrits en lenguatge de maquina pròpri de un aute aparelh o dispositiu.

en cascada *adj.* Se ditz deth dispositiu o der aparelh qu'ei part der ensem e qu'a era gessuda connectada ara entrada deth dispositiu o er aparelh consecutiu.

en demora *adj.* Se ditz der estat de disponibilitat d'un dispositiu o un sistèma de telecomunicacions abans d'entrar en funcionament.

en dubèrt *adj.* Se ditz dera transmission d'informacion que non ei codificada e ara quau i pòt accedir tot usatgèr per miei d'un sistèma de telecomunicacions.

en línia *adj.* Se ditz deth recors qu'ei controlat per un ordenador o un sistèma informatic que, mentre dure era situacion, s'i pòt establir connexion operativa sense intervencion umana significativa.

en parallèl *adv.* Se ditz dera transmission d'informacion qu'es diuèrsi blòcs de donades s'envien simultanèament per canaus desparièrs.

en sèria *adv.* Se ditz dera transmission d'informacion qu'es diuèrs blòcs de donades s'envien er un dempús der aute per un madeish canau.

en temps compartit *adv.* Se ditz deth funcionament d'un sistèma informatic, que permet er accès simultanèu de bèri usatgèrs en temps reau.

en temps diferit *adv.* Se ditz deth tractament quan eth temps debanat entre era entrada de donades e era emission de resultats non ei importanta, e es donades recebudes non son tractades im-

mediatament senon emmagazinades en un fichèr.

en temps reau *adv.* Se ditz deth tractament quan eth temps debanat entre era entrada de donades e era emission de resultats ei inapreciable.

encaminador *n. m.* Dispositiu intermediari d'un hilat de telecomunicacions que s'ocupe der encaminament.

encaminament *n. m.* Determinacion deth trajècte que cau que seguisque un paquet de donades en un hilat de commutacion de paquets entà arribar ara sua destinacion.

encaminar *v. tr.* Determinar eth trajècte que cau que seguisque un paquet de donades en un hilat de commutacion de paquets entà arribar ara sua destinacion.

encapsulacion *n. f.* Operacion que permet integrar donades d'un paquet d'un protocòu en un paquet d'un protocòu de nivèu inferir, de manera qu'era entèsta deth paquet originau ei amagada pera entèsta naua.

encastre *n. m.* Cada ua des zònes separades d'un document, soent delimitada graficament, que s'active independentament dera rèsta.

endoscopia virtuau *n. f.* Exploracion dera superfícia intèrna des cavitats e des conductes der organisme uman per mi ei des tecnicas de simulacion.

engenhaire, -a de materiau *n. m./f.* Engenhaire especializat ena concepcion e era implementacion des components de maquina d'ua empresa e ena direcccion des linhes d'investigacion e progrès tecnologic en aguest domeni.

engenhaire, -a de programari *n. m./f.* Engenhaire especializat ena automatizacion dera concepcion, dera documentacion, dera analisi e dera programacion d'un sistèma d'informacion pendent eth sòn desenvolopament o en quauques etapes d'aguest.

engenhaire, -a de radiofreqüéncia *n.*

m./f. Engenhaire especializat ena concepcion e era implementacion d'equipament de radiofreqüéncia, generalment en domeni dera radiofonia e dera transmission de donades.

engenhaire, -a de sistèmes informatics *n.* *m./f.* Engenhaire especializat ena analisi e eth manteniment d'un sistèma informatic, era definicion des besonhs de tractament dera informacion d'un usatgèr e era concepcion des recorsi informatics entà satisfèr-les.

engenhaire, -a de telecomunicacions *n.* *m./f.* Engenhaire especializat ena concepcion, er estudi e era installacion d'un equipament de telecomunicacions.

engenhaire, -a de tractament dera votz *n.* *m./f.* Engenhaire especializat en desenvolopament de sistèmes de sintèsi, de reconeishençia e de conversion dera parla.

engenhaire, -a deth coneishement *n.* *m./f.* Engenhaire especializat ena riscuelhuda e era formalizacion de donades entà desenvolopar era basa de coneishences d'un sistèma expert.

engenhaire, -a electronic, -a *n. m./f.* Engenhaire especializat ena concepcion, er estudi e era installacion d'un equipament electronic.

engenhaire, -a informatic, -a *n. m./f.* Engenhaire especializat ena concepcion, er estudi e eth manteniment de mecanismes de tractament de donades.

engenhaire, -a lingüistic, -a *n. m./f.* Engenhaire especializat ena concepcion e er estudi de sistèmes de tractament de donades lingüistiques, generalment dera transcodificacion, des moduls de dialòg entre un usatgèr e un ordenador, e des sistèmes de traducccion assistida per ordenador e traducccion automatica.

engenharia *n. f.* Ensem de tecnicas que permeten era aplicacion des coneishences scientifiques a domenis coma per exemple era indústria, es telecomunicacions o era aeronautica.

engenharia assistida per ordenador

[CAE] *n. f.* Engenharia on s'empleguen sistèmes informatics entà optimizar era fabricacion e era productivitat.

engenharia de sistèmes integrats per ordenador [I-CASE] *n. f.* Engenharia de sistèmes per ordenador damb un depaus de donades compartit, que permet coordinar totes es etapes d'un sistèma d'informacion.

engenharia de sistèmes per ordenador

[CASE] *n. f.* Engenharia que facilite era automatizacion dera concepcion, dera documentacion, dera analisi e dera programacion d'un sistèma d'informacion pendent eth sòn desenvolopament o en quauques etapes d'aguest.

engenharia de tractament dera votz *n. f.* Engenharia on se desenvolopen sistèmes de sintèsi, de conversion e de reconeishençça dera parla.

engenharia dera informacion *n. f.* Engenharia que guide e desenvolope eth tractament dera informacion en ua empresa o ua organizacion.

engenharia lingüistica *n. f.* Engenharia on s'apliquen coneishences lingüistiques en desenvolopament de sistèmes informatics que poguen reconéisher, compréner, interpretar e generar un lenguatge uman en totes es sues manifestacions.

enlaç *n. m.* Dispositiu que permet connectar es elements d'ua estructura de donades, fichèrs, instruccions o programes informatics. Sin.: *ligam*.

enlaç *n. m.* Canau a traus deth quau se transmeten donades pendent un procès de comunicacion.

enlaç ipertèxte *n. m.* Element d'un document, generaument ipertèxte, que permet connectar damb d'auti documents o damb parts de documents, imatges, fichèrs, etc.

enlaç ràdio *n. m.* Ligam entre dus punts d'un sistèma de telecomunicacions per

miei d'ondes radioelectriques, que permet transmèter donades en emplegar antenes direccionaus.

enllaçar *v. tr.* Connectar un document o ua part d'un documents damb d'auti per miei d'un ligam. Sin.: *ligar*.

enllaçat, -ada *adj.* Se ditz d'un document o d'ua part d'aguest que se connècte damb d'auti per miei d'un ligam.

enregistrador *n. m.* Aparelh que permet fixar e emmagatzinar donades sus un supòrt fisic, entà conservar-les e reproduir-les ulteriorament. Sin.: *gravador*.

enregistrador de CD *n. m.* Aparelh que, per miei d'un lasèr, permet fixar e emmagatzinar donades en discs compactes.

enregistrador de DVD *n. m.* Aparelh que, per miei d'un lasèr, permet fixar e emmagatzinar donades en DVD.

enregistrament *n. m.* Fixacion e emmagazinatge de donades en un supòrt fisic entà conservar-les e reproduir-les ulteriorament.

enregistrar *v. tr.* Fixar e emmagatzinar donades en un supòrt fisic, entà conservar-les e reproduir-les ulteriorament.

ensenhadur *n. m.* Pagina qu'a ua imatge, un grafic o un tèxte cuert e qu'apareish temporàriament ena pantalha d'un ordenador abans dera pagina d'acuelh d'un site web.

ensenhament assistit per ordenador [EAO] *n. m.* Transmission de coneishences per miei der emplec interactiu dera informatica ena educacion.

enviament multiple *n. m.* Enviament simultanèu de messatges a desparièrs grops de discussion o listes de distribucion.

equip d'installacion *n. m.* Ensem deth materiau de besonh, generaument de programaris e de dispositius auxiliars, entà installar er equipament informatic.

equip d'usuari *n. m.* Ensem format per ua caisheta de connexion e ua caisheta d'adaptacion, que constituís era part fi-

nau d'un hilat de cable connectat a ua linha d'abonat.

equip de connexion *n. m.* Ensem deth materiau necessari, generaument modèm, cables de connexion e programari de comunicacion, entà connectar-se a un hilat informatic.

equip periferic *n. m.* Ensem d'unitats que son part deth maquinari d'un sistèma informatic, exceptat deth processador.

ergonomia *n.f.* Disciplina qu'adapte eth trabalh as condicions fisiques e psiquiques umanes, entà obtier era eficacitat maximala ena relacion entre er usatgèr e era maquina.

error *n. f.* Defècte de programari qu'imedis eth fonctionament corrècte d'un programa o d'un ordenador.

escalabilitat *n.f.* Capacitat d'aumentacion d'un sistèma informatic damb er objectiu de garantir un servici particular en condicions optimaus, en cas qu'aumente era demana de recorsi.

scalable, -a *adj.* Se ditz deth sistèma informatic que pòt èster aumentat damb er objectiu de garantir un servici determinat laguens des condicions optimaus en cas qu'aumente era demana de recorsi.

escanèr *n. m.* Aparelh optic qu'explòre informacion grafica deth supòrt on ei representada e que la transferís en un supòrt informatic.

escanèr de taula *n. m.* Escanèr dessenhhat entà èster emplegat en un burèu o ua superfícia planera.

escanerizacion *n. f.* Exploracion seqüenciau d'un objècte o d'ua region per miei d'un escanèr.

escanerizaire, -a *n. m./f.* Persona que s'ocupe deth fonctionament d'un escanèr.

escanerizar *v. tr.* Explorar seqüenciau d'un objècte o ua part d'un objècte per miei d'un escanèr.

escobada *n. f.* Reconeishença sistematica e seqüenciau dera superfícia d'un objècte damb un rai luminós, un hèish de particules o un tren d'ondes entà generar un senhau electric variable que se tradusis en imatge per mieis informatics.

escritòri *n. m.* Airau ena pantalha qu'orienta er usatgèr d'un ordenador provedit d'ua interfàcia grafica d'usatgèr ena realization de prètzheti e qu'apareish abituallament quan s'inicie ua session.

escritòri mobil *n. m.* Ensem format per un ordenador portable e es aparelhs de besonh entà qu'un trabalhador pogue accedir a un hilat de telecomunicacions e desenvolopar eth sòn trabalh dehòra d'un centre de produccion o servicis.

escritura *n. f.* Fixacion d'ua informacion en un dispositiu de memòria o un supòrt.

escriuer *v. tr.* Fixar ua informacion en un dispositiu de memòria o un supòrt.

espaci publicitari *n. m.* Superficia d'ua pagina web qu'un anonciaire pòt logar, en pagar un prètz establiti, entà inserí i publicitat.

espèctre *n. m.* Distribucion des freqüencies d'un son.

espectrograf *n. m.* Aparelh que permet determinar eth nivèu relatiu des freqüencies desparières d'un son.

espectrografia *n.f.* Estudi des espèctres per miei d'un espectrograf.

espectrograma *n. m.* Representacion grafica des freqüencies d'un son per miei d'un espectrograf.

espectrograma dera votz *n. m.* Representacion grafica d'un senhau dera paraula per miei d'un espectrograf.

estacion d'amarratge *n. f.* Basa on se connècta un ordenador portable entà que se pogue utilizar damb es madeishi recorsi qu'un ordenador de taula.

estacion de basa *n. f.* Installacion equipada d'ua antena que permet era cuber-

tura radioelectrica d'ua zòna geografica precisa.

estacion de retransmission *n. f.* Installacion equipada d'un repetidor que permet recéber ua emission de ràdio o television, d'amplificar-la e retransmeterser-la entà espandir era zòna d'audicion o vision d'ua emissora.

estacion de tralbalh *n. f.* Ordenador que permet a un usatgèr realizar prètzèts específics, coma per exemple eth desenvolopament de programaris, era produccion d'animacions e era concepcion assistida per ordenador.

estacion emetedora *n. f.* Installacion que permet produsir emissions radiofoniques e televisuaus.

estacion mobila *n. f.* Equipament utilizat per un usatgèr de telefonia mobila que permet accedir as servis de telecomunicacions prepausats per un operador.

estacion multimèdia *n. f.* Estacion de tralbalh formada per un equipament periferic que permet era generacion de documents multimèdia.

estacion terrestre *n. f.* Installacion que permet recéber e transmèter senhaus radioelectrics en ua comunicacion per satellit.

estandard *adj.* Se ditz d'un producte informatic que s'elabòrè segontes ua norma o un modèl particular.

estandard *n. m.* Ensem d'especificacions techniques emplegades pendent era concepcion e elaboracion de programaris o maquinari entà uniformar-les tot seguent normes consensuades.

estandard JPEG *n. m.* Estandard de compression d'imatges fotografiques que permet redusir un fichèr de video a ua dimension inferiora ara originau, en detriment dera qualitat.

estandard MPEG *n. m.* Estandard de compression de video e d'audio digitau que permet redusir un fichèr d'au-

dio o video a ua dimension plan inferiora ara originau.

estauvi de pantalha *n. m.* Utilitat d'un ordenador que, un viatge debanat eth temps preestablit d'inactivitat dera maquina, escurís era pantalha o i projècte seqüències d'imatges animades, entà evitar qu'era exposicion d'ua madeisha imatge pendent força temps provòque ua deterioracion deth monitor.

esteganografia *n. f.* Ensem de tecnicas que permeten amagar un messatge secret en un aute public.

estela *n. f.* Topologia radiau, generalment bidireccionau, on s'organizan es desparièrs dispositius que formen un hilat de telecomunicacions, on cada nòde comunique damb era rèsta per miei d'un concentrador que distribusís es donades.

estereofonia *n. f.* Tecnica d'enregistrament e reproducccion d'audio per miei de dus canaus independents, de manèra que transmet ua sensacion de relèu sonor.

estereoscòpi *n. m.* Aparelh optic que, per miei de dues imatges planes d'un madeish objecte preses des de punts de vista separadi, produsís ua sensacion de relèu quan son guardades ath madeish temps cada un damb un uelh.

estereovision *n. f.* Vision damb un efècte de relèu e sensacion de distància entre es parts desparièries d'ua imatge.

etiqueta *n. f.* Informacion entornejada pes signes “ ” qu'indiquen caracteristiques der element que s'i ahig.

etiqueta *n. f.* Ensem de règles de convivència e normes de conducta que deuen seguir es usatgèrs d'Internet.

etiquetar *v. tr.* Atribuir informacion entornejada pes signes “ ”, qu'indique es caracteristiques der element que s'i ahig.

etiquetatge *n. m.* Atribucion d'informacion entornejada pes signes “ ” qu'indique caracteristiques der element qu'ei ahijut.

eveniment *n. m.* Eveniment o procès que se realize pendent eth foncionament d'un programa informatic, automaticament o ara demana der usatgèr per miei deth teclat o der arrat.

excursion de freqüència *n. f.* Intervau entre es valors maximau e minimau qu'ua freqüència pòt arténher.

executar *v. tr.* Realizar ua instrucion o es instruccions d'un programa informatic.

exportacion *n. f.* Generacion, a compdar d'un ensem de donades, d'ua representacion naua des madeishes donades en un format desparièr.

exportar *v. tr.* Generar, a compdar d'un ensem de donades, ua naua representacion des madeishes donades en un format desparièr.

extraccion de donades *n. f.* Tecnica informatica que consistís a analisar un gran volum d'informacion emmagazinada enes desparières bases de donades a fin de deduir modèls de coneishença que poguen administrar aplicacions practiques.

extranet *n. m.* Hilat informatic integrat per diuèrses intranets connectades a Internet per miei d'un servidor web resstringit.

factura electronica *n. f.* Factura emetuda e transmetuda per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

faussa alarma *n. f.* Messatge qu'alèrt sus un virus o un aute perjudici potenciu qu'en realitat non existís e que pretén inducir es receptors a reenviar-lo massivament e crear, atau, confusion en Internet.

faussejament d'identitat *n. m.* Tecnica que consistís en modificar era hònt e prevenéncia vertadèra d'un ensem de donades sus Internet, abituaument damb era finalitat d'accendir a recorsi as quaus er usatgèr non i aurie d'auer accès.

fax *n. m.* Procediment de transmission e reproduccion en papèr de documents per miei deth telefon.

fax *n. m.* Aparelh qu'ei emplegat entà enviar un fax.

fax *n. m.* Document transmetut e reprodusus gràcies ath procediment facsimil.

fibra optica *n. f.* Fibra formada per mès d'ua capa, de diamètre plan petit, que permet transmèter era lutz a distàncies granes damb ua atenuacion plan fèbla e que s'emplegue enes telecomunicacions.

fichèr *n. m.* Blòc logic d'informacion qu'er usatgèr designe jos un nòm e configure coma ua unitat.

fichèr adjunt *n. m.* Fichèr format per un document de tèxte, imatge o son qu'ei estacat generaument a un correu electronic.

fichèr de retalhs *n. m.* Fichèr on se saven objèctes copiats o retalhats que se pòden utilizar ulteriorament.

filigrana *n. f.* Senhau invisible permanent inserit enes imatges digitals que se transmeten per un hilat, generaument Internet, entà evitar era fraudaria e eth piratatge e protegir es drets dera proprietat intellectuau.

filtratge de telefonades *n. m.* Foncion d'un telefon que permet limitar es telefonades emetudes o recebudes.

filtratge de telefonades *n. m.* Foncion d'un telefon que permet limitar es telefonades emetudes o recebudes.

filtratge de telefonades *n. m.* Foncion d'un telefon que permet limitar es telefonades emetudes o recebudes.

filtratge de telefonades *n. m.* Foncion d'un telefon que permet limitar es telefonades emetudes o recebudes.

fin anormala *n. f.* Interrupcion anormau deth procès d'un programa per causes imprevistes.

flexografia *n. f.* Impression en relèu per miei de clichés flexibles de caochó o de un aute materiau plastic o per miei de fotopolimèrs, que s'i empleguen tintes fluïdes plan volatiles e pòc grasses que se sequen rapidament.

fòra linha *adj.* Se ditz d'un recors que non ei controlat per cap ordenador ne cap sistèma, e que damb eth, en moment qu'aguesta situacion dure, son-

que se pòt establir ua connexion operativa per miei dera intervencion humana.

format *n. m.* Descripcion estructurau d'ua seqüéncia de donades on s'especifique principaument eth tipe, era longor e era disposicion de cada element en un lenguatge de programacion.

format d'escambi de grafics [GIF] *n. m.* Format que permet emmagazinar e transferir imatges grafiques comprimides en un fichèr.

formatar *v. tr.* Adaptar un supòrt a un format determinat entà qu'eth sistèma i pogue liéger e escriuer donades.

formatatge *n. m.* Adaptacion d'un supòrt a un format determinat entà qu'eth sistèma i pogue liéger e escriuer donades.

forum *n. m.* Grop d'internautes qu'es-càmbien opinions e informacion sus un tèma per miei de messatges que son empeutats en ua pagina web, generaument ordenadi cronologicament.

fotodetector *n. m.* Dispositiu semiconductor que permet transformar era lutz en energia electrica.

fotografia digitau *n. f.* Tecnica fotografica que permet captar e emmagazinar imatges en un supòrt digitau e de tractar-les e visualizar-les per miei de procediments informatics.

fotosensible, -a adj. Se ditz d'un aparelh o d'un dispositiu que se modifique pes efèctes dera lutz.

fotosensor *n. m.* Sensor que se modifique per causa des efèctes dera lutz.

fototraçador *n. m.* Traçador que permet transferir imatges d'ua pantalha dirèctament en papèr especiau o un film.

fragmentacion *n. f.* Estat, en un sistèma d'emmagazinatge de donades, que hè qu'es desparièrs blòcs d'informacion son separadi fisicament, e met impediments ara eficacitat deth sistèma.

Frame Relay *n. m.* Protocòu basat ena transmission e era commutacion de paquets, que permet era interconnexion

de hilats d'airau e era transmission d'ua grana quantitat d'informacion.

freqüència *n. f.* Nombre de cicles per segon on se propague ua onda.

freqüència *n. f.* Nombre de vibracions d'ua onda per unitat de temps.

frontau *n. m.* Component de programari que hè d'interfàcia entre er usatgèr e eth sistèma e ne facilite era comunicacion.

FTP anonim *n. m.* Sistèma de transferiment de fichers que permet a un usuari copiar documents, fichers o programes d'un site d'Internet en utilizar coma nòm d'usatgèr «anonymous» e coma senhau, generaument, era sua adreça electronica.

furgaire, -a n. m./f. Persona passionada pera informatica, e qu'a ua grana co-neishenç des hilats e sistèmes informatics e un interès viu entà explorar-ne enes capacitats e entà méter a pròva es sues capacitats en aguest domeni.

generar *v. tr.* Produïr, en cas d'un dispositiu o d'un sistèma informatic, fuctions, donades, programes, etc.

geomatica *n. f.* Disciplina qu'a per objectiu era gestion automatica de donades geografiques e que se fondamente enes sciéncies e es tecnologies qu'an un ligam damb era sua obtencion, emmagazinament, tractament e difusion.

geomatizacion *n. f.* Implantacion dera geomatICA en ua empresa o un organisme.

geosincròn, -a adj. Se ditz deth satellit artificiau qu'a un periòde de rotacion ar entorn dera Tèrra identic ath periòde de rotacion d'aguest ar entorn deth sòn èish.

geostacionari, -ària adj. Se ditz deth satellit geosincronic d'orbita circulara e equatoriau que hè eth sòn recorrut en madeish sens de rotacion qu'eth dera Tèrra.

gestion de coes *n. m.* Tecnica informa-

tica que, gràcies a ua coa, hè possible un hèish d'elements entre dus dispositius de velocitats desparièries.

gestion de donades *n. f.* Foncion d'un controlador que permet accedir a donades, emmagazinar-les e controlar es unitats d'entrada e es de gessuda.

gestion de hilats *n. f.* Concepcion e exploracion des hilats informatics d'ua empresa o ua organizacion.

gestion dera informacion *n. f.* Tecnica que se base ena causida, interpretacion, analisi e distribucion d'informacion, en ua empresa o ua organizacion, e ena concepcion e desenvolopament de sistèmes d'informacion en domeni des naues tecnologies.

gestion deth coneishement *n. f.* Ensem de procediments destinadi a captar, tractar e transmèter era informacion generada en ua empresa o en ua organizacion e eth capitan intellegentia des membres que ne son part, de manèra que se pogue crear un sistèma de formacion e milhorament continu que repercutis ena qualitat des productes e es servicis aufrits.

gestor, -a deth coneishement *n. f.* Persona que s'ocupe d'administrar es processi de recerca, identificacion, seleccion, emmagazinament, distribucion e utilizacion des coneishences implicites o explicites en ua organizacion.

gestor de basa de donades *n. m.* Programa informatic que permet era creacion e era gestion de bases de donades.

gestor de descargament *n. m.* Programa informatic que milhore era capacitat de baishada de fichers d'un navegador.

gestor de donadas *n. m.* Aplicacion informatica, generalment installada en servidor d'ua organizacion, que permet tractar ua grana diversitat d'informacion on se pòt accedir a compdar deth crassament de desparièries bases de donades.

gestor de huelhes de calcul *n. m.* Pro-

grama informatic que permet era creacion e era gestion de huelhes de calcul.

gestor de lista de difusion *n. m.* Servidor que gestione es abonaments des internautas a listes de distribucion e les transmet es corrius electronics recebuts.

gigabit [Gb] *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1000 megabits.

gigabit per segon [Gbps] *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1000 megabits per segon.

gigabyte [GB] *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1024 megabytes. Sin.: *gi-gaoctet*.

gigabyte per segon [GBps] *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1024 megabytes per segon.

gigahertz *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1000 megahertz.

Gopher *n. m.* Protocòl que, per miei de menús, permet principaument cercar e recuperar documents e accedir a servis d'Internet e bases de donades indexades.

guida electronica de programacion [EPG] *n. f.* Servici d'informacion sus es programes d'un canau de television digitau, qu'es abonats receiveben amassa damb eth senhau de television e que permet seleccionar d'ua manèra automatica es espacis e canaus d'interès.

hèish de particulas *n. m.* Hèish d'electrons, protons, ions, etc., qu'an era madeisha velocitat e direccion e es trajectories pròpies e limitades a ua region der espaci.

hèr doble clic *v. intr.* Sarrar e dessarrar rapidament un des botons der arrat dus viatges consecutius sense botjar era sageta deth punt seleccionat.

hèr ua bocla *v. intr.* Executar ua seqüència d'instruccions d'ua manèra repetitiva en un ordenador.

hèr zaping *v. intr.* Cambiar freqüentament de canau de television per miei deth telecomandament. Sin.: *zapar*.

hertz *n. m.* Unitat de mesura dera fre-
quència d'un fenomèn periodic.

hièstra *n. f.* Element d'ua interfàcia gra-
fica d'usatgèr delimitat per un airau ge-
neraument rectangular ena pantalha
d'un ordenador, e qu'a compdar d'eth
se pòden visualizar donades, executar
ordes e programes, etc.

hièstra activa *n. f.* Hièstra qu'ei en fon-
cionament e recep es ordes deth teclat
e der arrat.

hièstra d'interrogacion *n. f.* Hièstra
qu'apareish ena pantalha d'un progra-
ma informatic e demane ar usatgèr qui-
na accion vò hèr.

hièstra flotadissa *n. f.* Hièstra que mó-
stre opciones de programes e fichèrs re-
presentades per icònies, menús o qua-
dres de dialòg, e que generaument er
usatgèr pòt desplaçar es pantalhes.

hiestron electronic *n. m.* Sistèma de re-
sèrva e de venda generaument de bi-
lhets de transpòrts o de entrades a es-
pectacles, per miei d'un hilat telematic,
qu'ei generaument Internet.

hilat *n. m.* Ensem de circuitis e de linhes
de transmission interconnectadi que
permeten eth transferiment de donades.

hilat bidireccionau *n. m.* Hilat de teleco-
municacions que permet era transmissio-
n de donades enes dus sens d'un ma-
deish canau.

hilat ciutadan *n. m.* Hilat informatic que
prepausa as ciutadans er accès gratuït a
Internet e a servicis locaus d'interès ge-
nerau, e qu'ei abituaument promoguda
per un organisme public.

hilat commutat *n. m.* Hilat de telecomuni-
caciones es donades deth quau se pò-
den transmetter a compdar de quin nò-
de que sigue a un aute.

hilat d'airau ample [WAN] *n. m.* Hilat
de telecomunicacions qu'englòbe ai-
raus geografics amples, coma un estat
o un país.

hilat d'airau locau [LAN] *n. m.* Hilat de

telecomunicacions qu'englòbe airaus
redusits, coma un burèu o un bastiment.

hilat d'airau metropolitan [MAN] *n. m.* Hilat de telecomunicacions qu'englòbe
diuèrsi hilats d'airau locau d'ua madeis-
ha zòna urbana.

hilat de cable *n. m.* Hilat de telecomuni-
caciones es donades deth quau se trans-
meten per miei d'un conductor electric
format per un ensem de hius, generaument
recuberts d'isolant e protegits der
exterior per ua cubèrta comuna.

hilat de cable coaxiau *n. m.* Hilat de tele-
comunicacions es donades deth quau s'i
transmeten per miei d'un cable format
per un conductor centrau, ua envolopa
isolanta, un conductor exterior concen-
tric e ua cubèrta protectora exteriora.

hilat de commutacion de circuitis *n. m.* Hilat de telecomunicacions que dispa-
se d'un circuiti o d'un canau en exclusi-
vitat pendent ua connexion entre diuèr-
si nòdes.

hilat de commutacion de messatges *n. m.* Hilat de telecomunicacions qu'em-
magazine e transmet messatges sense
auer-les dividit en paquets.

hilat de commutacion de paquets *n. m.* Hilat de telecomunicacions que trans-
met messatges dividits en paquets, que
se transmeten separadament e hèn ca-
mins desparièrs enquìà regropar-se en
orde original quan arriben en receptor.

hilat de distribucion *n. m.* Hilat de tele-
comunicacions que transmet donades
des d'un centre de distribucion enquì-
às punts de ramificacion corresponents.

hilat de freqüència unica *n. m.* Hilat de tele-
comunicacions que transmet donades
per ua madeisha freqüència laguens
er airau de cubertura que li ei atribuït.

hilat de multifreqüència *n. m.* Hilat de tele-
comunicacions que transmet donades
per desparièrs freqüències laguens
er airau de cubertura que li ei atribuït.

hilat de radiocomunicacions *n. m.* Hilat

de telecomunicacion que transmet donades per miei d'ondes electroniques.

hilat de radiocomunicacions mobils *n. m.* Hilat de telecomunicacions que per miei de radioligams permet era mobilitat geografica des usatgàrs.

hilat de telecomunicacions *n. m.* Hilat constituit per un ensem de circuiti e linhes de transmission interconnectats, que transmet donades a distància.

hilat de troncatge *n. m.* Hilat de telecomunicacions que dispause d'un circuit o d'un canau en exclusivitat pendent ua connexio entre diuèrsi nòdes.

hilat de valor ahijuda [VAN] *n. m.* Hilat de telecomunicacions que transmet senhaus d'audio e donades e que prepausse a mès de servis addicionaus, coma per exemple era deteccion d'errors, era seguretat e transmission de messatges garantits.

hilat digitau de servicis integrats [RNSI] *n. m.* Hilat de telecomunicacions format per un sistèma de transmission e de commutacion digitau, que transmet donades que provien de desparièrs sistèmes de telecomunicacions a nauta velocitat.

hilat domestic *n. m.* Hilat de telecomunicacions qu'englòbe desparièrs aparellhs informatics d'un lotjament.

hilat en anèth *n. m.* Hilat de telecomunicacions es nòdes deth quau son interconnectats per miei d'ua topologia fisica en anèth que forme un circuit continu, generalment unidireccionau.

hilat en anèth de testimoni *n. m.* Hilat d'airau locau que se base ena tecnica d'accès de topologia fisica e logica en anèth que consistís en transferir un testimoni d'un nòde a un aute.

hilat en bus *n. m.* Hilat d'airau locau es nòdes deth quau son interconnectadi d'ua manèra linhau per miei d'un bus per on es donades circulen bidireccionaument.

hilat en bus de testimoni *n. m.* Hilat d'airau locau que se base ena tecnica d'accès de topologia fisica en bus e logica en anèth que consistís en transferir un testimoni d'un nòde a un aute.

hilat en estela *n. m.* Hilat d'airau locau on es nòdes son interconnectadi per miei d'ua topologia fisica en estela.

hilat eterogenèu *n. m.* Hilat informatic format per ordenadors damb sistèmes operatius desparièrs.

hilat ierarquic *n. m.* Hilat informatic eth contròle deth quau ei distribuït segontes era relacion de subordinacion estableida entre es ordenadors que ne hèn part.

hilat informatic *n. m.* Hilat format per un ensem d'ordenadors interconnectadi que permeten eth tractament e era transmission de donades.

hilat malhat *n. m.* Hilat de telecomunicacions on toti es nòdes son interconnectadi e es donades transmetudes pòden anar d'un nòde ar aute en seguir itineraris desparièrs.

hilat multipunt *n. m.* Hilat de telecomunicacions que transmet donades entre mès de dues terminaus per un canau unic.

hilat neuronau *n. m.* Hilat format per nòdes qu'imiten era estructura e eth funcionament des neurònes en cervèth uman, que s'emplegue generalment en sistèmes d'intelligéncia artificiau.

hilat omogenèu *n. m.* Hilat informatic format per ordenadors damb un macheish sistèma operatiu.

hilat privat *n. m.* Hilat de telecomunicacions que fornís d'un accès exclusiu as usatgàrs d'ua organizacion, d'ua empreesa, etc.

hilat privat virtuau [VPN] *n. m.* Hilat privat que cree ligams permanents entre hilats d'airau locau en utilizar ua infraestructura de telecomunicacions d'accès public, coma per exemple Internet.

hilat public *n. m.* Hilat de telecomunicacions que fornís un accès dubèrt a toti es usatgàrs.

hilat punt a punt *n. m.* Hilat de telecomunicacions que transmet donades entre dus terminaus per un canau unic.

hilat telefonic *n. m.* Hilat de telecomunicacions que transmet senhaus d'àudio e donades per miei deth telefon.

hilat telefonic analogic *n. m.* Hilat telefonic que transmet senhaus d'àudio e donades en variables continues e proporcionaus as reaus.

hilat telefonic commutat [RTC] *n. m.* Hilat telefonica fixa que foncione per miei dera commutacion de circuitis.

hilat telefonic digitau *n. m.* Hilat telefonic que transmet senhaus d'àudio e donades en còdes binaris.

hilat telefonic fixe *n. m.* Hilat telefonic que transmet senhaus d'àudio e donades entre terminaus interconnectadi per cable.

hilat telefonic mobil *n. m.* Hilat telefonic que transmet senhaus d'àudio e donades entre terminaus que se desplacen en airau de cubertura.

hilat telematic *n. m.* Hilat de telecomunicacions on era transmission e era recepcion d'informacion se gestione per miei d'un hilat informatic.

hilat troncau *n. m.* Hilat de nauta velocitat que hè part d'Internet e constituís ua via centrau de comunicacions on i confluïssen d'auti hilats segondaris.

hilat troncau multimèdia *n. m.* Hilat troncau format per servidors equipadi d'un programari que permet qu'un gran nombre d'usatgàrs i poguen transmèter informacion d'àudio o vidèo.

hilat unidireccionau *n. m.* Hilat de telecomunicacions que transmet donades en un solet sens deth canau.

hiu de discussion *n. m.* Ensem de mesatges enviadi a un grop de discussion sus un tèma concret, ligadi e ordenadi

cronologicament a compdar deth prumèr que s'a manat.

hiu nud *n. m.* Hiu conductor sense recobriment isolant e separat des auti hius que formen un cable de telecomunicacions.

HTML *n. m.* Lenguatge estandard que s'emplegue entà etiquetar documents en format d'ipertèxte, entà indicar a un navegador de quina manerà cau visualizar un document ena pantalha d'un ordenador.

HTML dinamic *n. m.* Lenguatge que permet crear pagines web animades qu'affrisen un nivèu d'interaccion damb er usatgàr superior as versions anteriores de HTML.

huelha de calcul *n. f.* Document electronic que s'emplegue entath tractament de donades digitau.

icòna *n. f.* Element d'ua interfàcia grafica d'usatgàr qu'ei eth simbèu que representa generaument ua aplicacion, ua foncion o un programa informatic, sus eth que s'active un dispositiu de dialòg entà que s'execute ua foncion o entà accedir a un programa.

identificacion dera telefonada *n. f.* Foncion d'un telefon que permet visualizar en ua pantalha eth numèro des deth quau se hè era telefonada.

identificador *n. m.* Simbèu que s'emplegue entà designar un element individuai, generaument en un programa, ua aplicacion o un sistèma informatic.

identitat *n. f.* Ensem de caracteristiques que definís un tipe d'usatgàr, a compdar deth quau s'obtien paramètres entara creacion d'un compde de corrèu nau.

imant *n. m.* Còs qu'a era proprietat d'atrèir eth hèr.

IMAP *n. m.* Protocòu que permet realizar ua gestion a distància deth corrèu electronic.

imatge cambiadissa *n. f.* Imatge includida en ua pagina web, que cambie d'aparença quan era sageta s'i desplace dessús.

imatge de sintèsi *n. f.* Imatge que s'obten a compdar des mieis informatics.

imatge digitau *n. f.* Imatge que s'obten generaument a compdar de senhaus de video, senhaus fotografics, grafics o per sintèsi e qu'ei tractat per mieis informatics.

imatge sensible *n. f.* Imatge dividida en zònes qu'activen un ligam quan s'i hè clic dessús.

immersion *n. f.* Sensacion d'èster immergit ena realitat virtuau.

immòble intelligent *n. m.* Immòble damb un cablatge unic qu'aufrís simultànement era alimentacion electrica, era connexion telefonica e era connexion informatica, de manera que permet centralizar es automatismes e era gestion des sistèmes.

impacte *n. m.* Descargament d'ua pagina web o d'un ciberanonci.

implementacion *n. f.* Ensem d'operacions realizades ena fasa finau d'elaboracion d'un sistèma, entà que programari e maquinari siguen operatius.

implementar *v. tr.* Realizar era fasa finau d'elaboracion d'un sistèma, entà que programari e maquinari siguen operatius.

importacion *n. f.* Recuperacion d'un ensem de donades en un format desparièr ar originau.

importar *v. tr.* Recuperar un ensem de donades en un format desparièr ar originau.

impression *n. f.* Transferiment e fixacion de tèxtes e imatges en un papèr, plastic, etc., per miei d'ua impressora.

impression *n. f.* Fixacion d'ua imatge per miei dera lutz en ua placa fotografiaca o ua pellicula.

impression digitau *n. f.* Impression que s'obten per miei deth passatge d'informacion en còdes binaris contenguda en un disc dur d'un ordenador dirèctament en papèr, plastic, etc.

impression lasèr *n. f.* Impression que s'obten per miei d'ua impressora que, per miei d'un rai lasèr dirigit sus ua superficia fotosensibla, genère tèxtes e imatges que se transferissen e se fixen en papèr, en plastic, etc.

impression termica *n. f.* Estampatge que s'obten per miei d'ua impressora que, per miei der escauhament d'un supòrt d'impression sensible ara calor, genère tèxtes e imatges que se transferissen e se fixen en papèr, en plastic, etc.

impressora *n. f.* Periferic d'un sistèma informatic que permet transferir donades en un papèr, un plastic, etc., en forma de tèxtes e imatges.

impressora de get de tinta *n. f.* Impressora que, gràcies ara projeccion de partícules o gotetes de tinta en un papèr, genère tèxtes e imatges que son transferidi e fixadi en un papèr, plastic, etc., a basa de punts.

impressora laser *n. f.* Impressora que, per miei d'un rai lasèr dirigit sus ua superficia fotosensibla, genère tèxtes e imatges que se transferissen e se fixen en papèr, en plastic, etc.

impressora magnetografica *n. f.* Impressora que, per miei des caps magnetics d'un tambor, genère tèxtes e imatges que se transferissen e se fixen en papèr, en plastic, etc.

impressora termica *n. f.* Impressora que, per miei der escauhament d'un supòrt d'impression sensible ara calor, genère tèxtes e imatges que se transferissen e se fixen en papèr, en plastic, etc.

imprimir *v. tr.* Transferir tèxtes e imatges a un papèr, un plastic, etc., per miei d'ua impressora.

indèx *n. m.* Llista que conten es referéncias o es claus enes posicions des registres de fichers o des documents, entà facilitar er accès des usatgèrs as donades.

indexador *n. m.* Programa informatic qu'ordene es donades remassades per

un robòt en ua basa de donades e que generaument permet a un cercador de responceer as demanes des internautes.

indexar *v. tr.* Crear ua lista a compdar dera classificacion manuau o automatica des donades de fichers o documents entà facilitar-ne er accès as usatgèrs.

indicador de funcion *n. f.* Etiqueta d'ajuda qu'apareish quan era sageta der arrat se situe sus un esturment particular d'ua aplicacion, e qu'a informacion sus es foncions d'aguest esturment.

indústries dera lengua *n. f. pl.* Ensem d'activitats destinades a concéber, fabricar e comercializar maquinari e programaris que permeten interpretar e tratar eth lenguatge naturau, escrit o parlat.

infeccion *n. f.* Accion que realize un virus quan s'introdujis en un ordenador.

info- Forma prefixada qu'indique ua relacion o ua connexion damb era informacion o era informatica.

infoaddicte, -a adj. Se ditz dera persona que se sent fòrtament atirada ara informatica e ara informacion e qu'a generaument mestier de navegar compulsivament peth ciberespaci.

infografia *n. f.* Ensem de tecñiques que permeten convertir donades en elements de representacion grafica, generaument tablèus, diagrames o ilustracions, o en sentit contrari, per miei d'ordenador.

infografia *n. f.* Representacion grafica des donades obtenguda per miei des tecñiques d'infografia.

infografista *n. m./f.* Persona que s'ocupe dera aplicacion de tecñiques informatiques dera conversion de donades en elements de representacion grafica, generaument tablèus, diagrames e ilustracions.

informacion electronica *n. f.* Contengut d'un messatge emmagazinat e distribuit en supòrt electronic.

informatic, -a adj. Qu'ei ligat o aperten ara informatica.

informatica *n. f.* Disciplina que s'ocupe dera concepcion e utilizacion de sistèmes de transmission e tractament automatics dera informacion.

informatica d'empresa *n. f.* Informacion aplicada ara gestion e ath foncionament d'ua empresa.

informatica de gestion *n. f.* Informatica que s'ocupe dera creacion de sistèmes d'informacion e d'organizacion entà ua empresa o ua organizacion.

informatica de sistèmes *n. f.* Informatica qu'ei en cargue dera concepcion tecnica, dera creacion e deth manteniment de sistèmes d'informacion per ua empresa o ua organizacion.

informatica musical *n. f.* Informatica aplicada principaument ena composicion, era transcripcion e era analisi musical.

informatizacion *n. f.* Automatizacion de donades per miei d'un sistèma informatic.

informatizar *v. tr.* Automatizar donades per miei d'un sistèma informatic.

infoxicacion *n. f.* Excès d'informacion que provòque peth receptor ua incapacitat tà comprener-la e assimilar-la.

infranet *n. f.* Ensem d'informacion contenguda en çò des clients e servidors connectadi a Internet que non ei classificada pes cercadors e repertoris pr'amor dera sua estructura o eth sòn volum.

inondacion *n. f.* Enviament indiscriminat d'un messatge a un gran nombre de boètes electroniques, generaument damb ua finalitat publicitaria.

inondar *v. tr.* Enviar indiscriminadament un messatge a un gran nombre de boètes electroniques, generaument damb ua finalitat publicitaria.

installacion *n. f.* Ensem d'operacions que hèn apte un programa o maquinari entà foncionar en un equipament particular.

installar *v. tr.* Hè vier apte, per miei d'un ensem d'operacions, un programa o maquinari entà funcionar en un equipament particular.

instància *n. f.* Modul autònom de donades que, ena programacion orientada a objèctes, assòcie valors concretes a atributs que compartís damb d'auti moduls deth madeish tipe.

instanciar *v. tr.* Crear un objècte a compdar d'ua classa especifica ena programacion que consistís ena modelizacion des donades en classes que se basen en atributs e servicis.

instrucción *n. f.* Orde format per ua cadena de caractèrs que, en un lenguatge de programacion, ei introduït en un ordenador entà que se realize ua operacion.

intelligéncia artificiau [IA] *n. f.* Informatica aplicada ath desenvolopament de maquines qu'an era capacitat de simular comportaments umans, coma eth rasonament, er aprendissatge, eth tractament e era interpretacion d'estimuls sensoriaus.

intelligent, -a *adj.* Se ditz deth dispositiu o deth sistèma informatic que pòt resòller problemes e préner decisions en temps reau a compdar d'operacions aritmetiques e logiques.

interactiu, -iva *adj.* Se ditz deth sistèma, deth programa informatic o der aparellh multimèdia que permet ath receptor d'ua comunicacion d'incidir en temps reau sus eth desenvolopament dera informacion recebuda en tot modificar-la.

interactivitat *n. f.* Proprietat d'un sistèma, d'un programa informatic o d'un apparelh multimèdia que permet ath receptor d'ua comunicacion d'incidir en temps reau sus eth desenvolopament dera informacion recebuda en tot modificar-la.

interbloctge *n. m.* Blocatge d'un sistèma informatic que se hè quan dues tas-

ques o mès an un accès simultanèu ath madeish recors deth sistèma.

interconnectar *v. tr.* Establir eth contacte entre dispositius o sistèmes informatics o telecomunicacions.

interconnexion *n. f.* Establiment de contacte entre dispositius o sistèmes informatics o telecomunicacions.

interfàcia *n. f.* Dispositiu que permet era connexion entre equipament informatic o telecomunicacions de foncions o caracteristiques diuèrses.

interfàcia comuna de palanca [CGI] *n. f.* Inferfàcia que permet er escambi d'informacion entre un programa informatic e un servidor web.

interfàcia d'usuari, -a *n. f.* Interfàcia que permet eth dialòg entre un usatgèr e un ordenador.

interfàcia grafica d'usuari, -a [GUI] *n. f.* Interfàcia que permet eth dialòg entre un usuari e un ordenador per miei d'elements grafics, generalment hièstres, d'icônes e menús desplegables.

intermediari, -ària *n. m./f.* Internauta que penètre en ua comunicacion entre un client e un servidor e se hè a passar per ua part autorizada ena comunicacion entà accedir a donades deth sòn interès.

intermediari, -ària dera informacion *n. m./f.* Persona que cerque e gestione informacion, generalment de tipe comerciau, sus Internet e hè d'intermediari entre es crompaires e es venedors enes transaccions hètes en un mercat virtuau, en aufrir hònts d'informacion centralizades e imparciaus.

intermediari dera informacion *n. m.* Servici qu'ei en cargue de cercar e administrar informacion, generalment de tipe comerciau, en Internet.

internacionalizacion *n. f.* Elaboracion d'un producte, soent ua aplicacion de programari o de maquinari, sense trèts específics d'ua cultura o ua lengua par-

ticulara, entà facilitar-ne era localizacion ulteriora.

internacionalizar *v. tr.* Elaborar un producte, soent ua aplicacion de programari o de maquinari, sense trèts especifics d'ua cultura o ua lengua particulara, entà facilitar-ne era localizacion ulteriora.

Internet *n. m.* Hilat informatic de nivèu mondial format per un ensem de hilats connectadi pes protocòus TCP/IP.

internet de nauta velocitat *n. m.* Hilat informatic de nivèu mondial format per un ensem de hilats connectadi pes protocòus TCP/IP, que permet era transmission de donades damb mès velocitat e mès seguretat qu'Internet.

intervau de temps *n. m.* Període de temps seqüenciu que, en multiplexatge per division de temps, ei atribusit a un senhau entà que posque èster transmetut per un hilat de telecomunicacions.

intranet *n. m.* Hilat informatic entath funcionament intèrn d'ua empresa o ua organizacion, concebuda e desvolopada en seguir es protocòus abituaus d'Internet, generaument TCP/IP, mès sense èste'i necessàriament connectat.

iperbanda *n. f.* Banda des canaus de television per cable superiora a 300 megahertz.

ipermédia *n. m.* Sistèma d'ipertèxte a trauès deth quau s'accédís ara informacion multimèdia.

ipermédia *adj.* Se ditz d'un sistèma d'ipertèxte a trauès deth quau s'accédís a informacion multimèdia.

ipertèxte *n. m.* Sistèma d'organizacion e consulta simultanèa dera informacion per ordenador, que se base ena combinacion de fragments textuaus o grafics d'ua manèra associativa.

ipertextuau *adj.* Se ditz deth sistèma d'organizacion e consulta simultanèa dera informacion per ordenador, que se base ena combinacion de fragments textuaus o grafics d'ua manèra associativa.

IPNG *n. m.* Protocòu d'Internet que regule eth tractament des adreces IP.

IPsec *n. m.* Ensem de protocòus que permeten er escambi de donades d'ua manèra segura en un hilat de telecomunicacions, en utilizar era cubèrta deth protocòu d'Internet.

IRC *n. m.* Protocòu que permet accedir a un chat que seguís eth modèl client-servidor.

istoric *n. m.* Lista des pagines web visitades recentament per un internauta, que se pòt consultar generaument per miei dera barra d'adreces.

itinerància *n. f.* Foncion d'un telefon mobil que permet desplaçar-se d'un airau de cubertura a un autre sense alterrar-ne es condicions de funcionament.

Java *n. m.* Lenguatge de programacion que permet construir aplicacions e miniaplicacions que se pòden executar en çò d'un client generaument per miei d'un navegador.

jòc de caractèrs *n. m.* Ensem convencionau e finit de caractèrs qu'un programari o un maquinari reconeish pendent eth tractament o era transmission de donades.

jòc electronic *n. m.* Jòc basat en dispositius electronics e que foncione generaument d'ua manèra interactiva.

joquèr *n. m.* Caractèr que, en ua cerca de mot, fichèr o en un autre tipe d'operacions remplace un caractèr o un ensem de caractèrs.

jornau *n. m.* Registre cronologic des operacions de tratament realizades en un fichèr informatic.

jornau electronic *n. m.* Publicacion jornalèra de caractèr informatiu editada en supòrt electronic, que pòt contier tèxte, imatge e son e que demane mieis informatics entà visualizar o escotar eth sòn contengut.

joscarpeta *n. f.* Carpeta qu'ei contenguda en ua auta carpeta.

- josdomeni** *n. m.* Part deth nòm ierarquica d'ua adreça d'Internet qu'identifique sosgrops connectadi ad aqueth hilat, que depenen deth domeni de dusau nivèu.
- joshilat** *n. m.* Segment d'un hilat de telecomunicacions autònom fisicament e qu'a caracteristiques pròpies.
- josmenú** *n. m.* Menú d'un programa informatic que se desplegue quan s'active ua opcion deth menú principau.
- josprograma** *n. m.* Segment de programa, destinat ath desenvolopament d'ua fucion determinada, que se pòt cridar des de un aute programa sense modifcar-ne eth hèish logic.
- kilobit [kb]** *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1000 bits.
- kilobit per segon [kbps]** *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1000 bits per segon.
- kilobyte** *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1024 bytes.
- kilobyte per segon [kBps]** *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1024 bytes per segon.
- kilohertz** *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1000 hertzs.
- LDAP** *n. m.* Protocòu que permet accedir a repertòris que contien informacion sus es organizacions, es personnes, es adreces, es telefons, etc.
- lector** *n. m.* Dispositiu que permet interpretar senhaus d'informacion entregistradi en un supòrt particular e de transformar-les en corrents electricxs entà restaurar era informacion enregistrada.
- lector de CD** *n. m.* Lector que permet interpretar e liéger donades enregistrades en un CD.
- lector de cd portable** *n. m.* Aparelh de lectura de discs compactes, dimensions petites, hèt d'ua caisheta qu'a un cap de lectura e auriculars plan leugers.
- lector de còde de barres** *n. m.* Lector que per miei d'un diòde emetedor de lutz o de tecniques de lasèr transforme imatges codificades en senhaus optics, que Dempùs descodifique entà recuperar era informacion originau.
- lector de DVD** *n. m.* Lector que permet interpretar e liéger es donades enregistrades en un DVD.
- lector de messatges** *n. m.* Programa que permet accedir as messatges d'un grop de discussion, lieger-los, ordenar-los, e se cau, responé'i.
- lector optic** *n. m.* Lector qu'interpreta es caractèrs escrits o impréss e les convertís en còdes digitau.
- lenguatge** *n. m.* Ensem de simbèus e de normes referentes ath sòn usatge que permet introducir programes en un ordenador.
- lenguatge artificiau** *n. m.* Lenguatge es normes deth quau s'establissem prealablamet d'ua manèra explicita abans d'emplegar e que non deriven der usatge practic.
- lenguatge d'assemblador** *n. m.* Lenguatge de nivèu baish en que cada ordre correspon a ua instruccio deth processsador.
- lenguatge d'autor** *n. m.* Lenguatge informatic de nivèu naut que conten instruccions especiaus que simplifiquen era programacion, e qu'a estat concebut especiaument entà facilitar era creacion de programaris educatius e d'applicacions multimèdia.
- lenguatge d'interrogacion** *n. m.* Lenguatge que permet a un usatgèr seleccionar registres d'ua basa de donades a compdar d'ordes e metòdes accessibles per miei d'un menú o un aute sistèma de consulta.
- lenguatge de maquina** *n. m.* Lenguatge de nivèu baish format per un ensem d'instruccions e d'ordes que s'envien ath processsador en forma de bytes e qu'aguest pòt executar dirèctament.
- lenguatge de nivèu baish** *n. m.* Lenguatge de programacion dependent der or-

denador que l'emplegue e de bon com-préner peth lenguatge de maquina.

lenguatge de nivèu naut *n. m.* Lenguatge de programacion totaument inde-pendent der ordenador que l'emplegue, de manèra que cau dispositius entà in-terpretar-lo e hèr-lo de bon compréner peth lenguatge de maquina.

lenguatge de programacion *n. m.* Len-guatge artificiau que permet generar e exprimir programes informatics.

lenguatge formau *n. m.* Lenguatge artificiau qu'emplegue un ensem de con-vencions e normes sintaxiques que permeten ua comunicacion sense cap d'ambiguitat.

lenguatge hònt *n. m.* Lenguatge que permet escriuer programes informatics prealablament ara sua conversion en lenguatge de maquina.

lenguatge naturau *n. m.* Lenguatge, es normes deth quau deriven der emplec practic e que non son prefixades, que s'emplegue ena comunicacion humana.

lenguatge resultant *n. m.* Lenguatge de programacion en que s'escriu un pro-grama que pòt executar un ordenador.

lenguatge universau de hilat [UNL] *n. m.* Interfàcia lingüistica basada en un ensem d'etiquetes lingüistiques com-partides qu'era maquina descodifique entà cada lengua, de manèra que per-met er accès a Internet sense restric-cions per causa dera lengua.

libre electronic *n. m.* Libre editat en su-pòrt digitau, que pòt contier tèxte, imat-ge e son e qu'a de besonh mieis informa-tics entà visualizar-ne o escotar-ne eth contengut.

libreria electronica *n. f.* Botiga electro-nica qu'expause e ven libres per miei d'un hilat telematic, generaument In-ternet.

licitacion electronica *n. f.* Servici de cri-da a aufèrtes per miei d'ua web, que met en contacte es crompairees e es provedi-

dors, de manèra qu'es crompairees agen eth milhor servici per un prètz excellent e es provedidores espandisquen eth sòn mercat.

lidar *n. m.* Radar qu'emplegue senhaus lasèr.

lingüista computacionau *n. m./f.* Lin-güista especializat en desenvolapament d'esturments o tecniques informatiques entà facilitar eth tractament de donades lingüistiques, generaument orientades ara analisi e ara descripcion de formes lingüistiques e ara traducción automa-tica.

lingüistica computacionau *n. f.* Branca dera lingüistica que s'ocupe deth des-volapament d'esturments e tecniques informatiques entà facilitar eth trac-tament de donades lingüistiques, ge-neraument orientades ara analisi e ara descripcion de formes lingüistiques, ara traducción automatica e ara avaloracion de gramatiques.

linha commutada *n. f.* Linha de trans-mission que, per miei d'ua connexion, establís era dralha que seguissen es se-nhaus electricxs segontes era demana d'un des dispositius o des sistèmes de telecomunicacions implicats ena trans-mission.

linha commutada *n. f.* Connexion en que s'establís eth camin que seguissen es senhaus electricxs segontes era demana d'un des dispositius o des sistèmes de telecomunicacions implicats ena transmission.

linha d'abonat *n. f.* Linha de transmissi-on que se situe entre eth terminau der abonat o eth centre de commutacion d'un hilat de telecomunicacions.

linha d'abonat digitau [DSL] *n. f.* Linha d'abonat que transmet senhaus digitaus a ua velocitat nauta pes cables empl-e-gats en telefonía analogica.

linha d'abonat digitau asimetrica [ADSL] *n. f.* Linha d'abonat que transmet se-

nhaus digitaus per un canau d'anada de banda mès ampla qu'eth canau de retorn correspondent, en emplegar es madeishi cables qu'ena telefonía analogica.

linha d'abonat digitau simetrica [SDSL] *n. f.* Linha d'abonat que transmet senhaus digitaus per un canau d'anada e un canau de gessuda dera madeisha amplada de banda, en emplegar es madeishi cables qu'ena telefonía analogica.

linha electrica *n.f.* Conductor que s'emplegue en transpòrt d'energia electrica.

linha telefonica *n. f.* Conductor qu'ei emplegat en transpòrt de senhaus de telefonía.

lista *n. f.* Estructura de donades que cada element pòt contier ligams damb d'auti elements, de manera que hè possible er accès seqüenciaciu as donades.

lista d'amics *n. f.* Lista de personnes que formen un grop en un programa de mes-satgeria instantanèa qu'informe, mentre son connectades, de quiñi auti mem-bres deth grop i son tanben en aqueth moment.

lista de corrèu *n. f.* Lista, identificada jos un àlies, on er usatgèr d'un progra-ma de corrèu electronic amasse un en-sem d'adreces electroniques a fin d'en-vià'i sistematicament es madeishi mes-satges.

lista de distribucion *n. f.* Lista d'adreces electroniques, que foncione per abona-ment, damb ua adreça pròpria atribui-da, de manera qu'es messatges que i son manadi siguen reenviadi a toti es mem-bres dera lista a fin d'escambiar opini-ons e informacion.

listat *n. m.* Document escrit per ua im-pressora que resulte deth tractament de donades efectuat per un ordenador.

LMDS *n. m.* Sistèma de transmission multipunt, de banda ampla e bidireccio-nau, que foncione damb ondes radio-electriques a 28 gigahertz e en un dome-ni geografic restringit.

localizacion *n. f.* Adaptacion d'un pro-ducte, soent ua aplicacion de programari o de maquinari, ara lengua e ara cul-tura d'un país o d'un mercat determinat.

localizar *v. tr.* Adaptar un producte, so-ent ua aplicacion de programari o de maquinari, ara lengua e ara cultura d'un país o d'un mercat determinat.

locau *adj.* Se ditz deth dispositiu o deth sistèma de telecomunicacions on s'i ac-cedes dirèctament sense establir conne-xion damb ua linha electrica.

logistica electronica *n. f.* Gestión der em-magazinatge, eth transpòrt e eth liura-ment de bens materiaus, en domeni deth comèrc electronic, emplegant es tecno-logies dera informacion e era comuni-cacion entà regular de manera òptimau era circulacion dera informacion relaci-onada damb eth hèish dera mercaderia, des dera comanda enquiatli liurament.

longitud d'onda *n. f.* Distància minima-la entre dus punts que se tròben en ma-deish estat de variacion pendent era propagaçion d'un moviment ondulatori.

lòt *n. m.* Ensem finit de prètzhetz trac-tati simultanèament.

lotjament *n. m.* Servici que fornís ua empresa o ua organizacion e que con-sistís a donar ua connexion a Internet e un endret fisic entà un ordenador.

lotjar *v. tr.* Aufrir un lòc fisic entà un ordenador e ua connexion a Internet, d'acòrd damb condicions establides.

luminescència *n. f.* Emission de lutz, era intensitat de radiacion per longades par-ticulares d'onda dera quau ei mès ele-vada qu'era que correspon ara radiaci-on termica dera madeisha temperatura.

lunetes estereoscopiques *n. f. pl.* Lune-tes que permeten percéber en relèu es imatges de sintèsi generades per un or-denador, emplegades soent enes applica-cions medicaus e enes jòcs.

macroinstruccion *n. f.* Seqüéncia escripta en un lenguatge d'origina qu'ei rem-

plaçada per ua auta seqüéncia estableida prealablament en madeish lenguatge d'origina.

magazin *n. m.* Basa de donades centrauon son emmagazinades e administrades es informacions d'ua empresa o d'ua organizacion e es sòns sistèmes informaticas.
magnetic, -a *adj.* Qu'ei relatiu o qu'aperten ath magnetisme.

magnetisme *n. m.* Branca dera fisica qu'estudie es proprietats des imants.

magnetizar *v. tr.* Transmèter a un còs es caracteristiques pròpies d'un imant.

magnetoscòpi *n. m.* Magnetoscòpi qu'enregistre senhaus de video e d'audio sus ua casset que conten ua banda video.

magnetoscòpi *n. m.* Aparelh que permet enregistrar senhaus de video e d'audio sus ua banda magnetica e de veir-los immediatament ena pantalha d'un receptor de television.

magnetoscòpi de salon *n. m.* Magnetoscòpi de cassets d'emplec domestic que se connècte a un televisor e qu'a coma foncions principaus er enregistrament d'emissions de television e era lectura de bandes video.

maneta *n. f.* Forma que pren era sageta qu'apareish ena pantalha d'un ordenador entà indicar que se trape en un ligam.
manilha *n. f.* Element qu'apareish ena pantalha der ordenador quan s'escuelh un objècte grafic, e que permet modificar-ne era posicion o es dimensions.

mapa de bits *n. f.* Representacion d'ua imatge grafica compausada per bits.

mapa de pixèls *n. f.* Representacion d'ua imatge grafica compausada per pixèls.

mapa del web *n. f.* Esquèma basic dera estructura d'un site web, que s'utilize coma menú d'accès as parts principaus en que se dividís eth site.

maquinari *n. m.* Ensem des elements fisics d'un sistèma informatic, que se compause generaument d'un processador e d'elements periferics.

marcapagina *n. m.* Adreça d'ua pagina web qu'un internauta visite e consèrve ena memòria deth navegador entà facilitar-ne er accès ulteriorament.

marcar *v. tr.* Picar es claus avientes d'un telefon, pr'amor de compausar eth numero corresponer ar abonat damb qui se vò comunicar.

marcatge *n. m.* Accion de picar es claus avientes d'un telefon, pr'amor de compausar eth numero corresponer ar abonat damb qui se vò comunicar.

marcatge abreujat *n. m.* Foncion d'un telefon que permet marcar un numero prealablament programat per miei d'ua clau o d'ua combinacion de claus.

marcatge d'urgéncia *n. m.* Foncion d'un telefon que permet marcar un numero d'un servici de pompiers, de policia, d'ambulàncies, etc., en tot sarrar ua clau programada prealablament.

marcatge digitau *n. m.* Tècnica que consistís a inserir un senhau invisible permanent as imatges digitau que circulen per un hilat, generaument Internet, tà evitar era fraudaria e eth piratatge e de protegir es drets dera proprietat intellectuai.

marcatge vocau *n. f.* Foncion d'un telefon que permet marcar un numero en prononciar eth nom dera persona o dera organizacion corresponenta, des d'ua programacion prealabla.

marketing damb permís *n. m.* Marketing on eth consumidor permet que li sigue presentat un producte o un servici o que li sigue manats messatges publicitari personalizadi, generaument en escambi d'ua contraprestacion en forma de sòs, de reduccions, de presents, d'informacion, etc.

marketing electronic *n. m.* Marketing que se devolopè per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

marketing per corrèu electronic *n. m.* Marketing qu'emplegue eth corrèu

electronic entà establir ua comunicacion personau damb un objectiu concret, generalment damb era finalitat d'obtir ua resposta dirècta o ua transaccion comerciau.

marqueting telefonic *n. m.* Marqueting que permet establir ua comunicacion personau damb un ensem de personnes per miei deth telefon.

marqueting virau *n. m.* Marqueting que consistís a hèr qu'ua comunitat petita de receptors coneishe un producte o un servici, generalment per Internet o per correu electronic, e lo transmete voluntàriament o involontàriament a d'auti, e aguesti a d'auti, e successivament.

matritz de commutacion *n. f.* Dispositiu electronic que permet commutar un nombre de senhaus d'entrada per un nombre de senhaus de gessuda per miei de punts de connexion.

maximizacion *n. f.* Accion d'aumentar maximalament era mesura d'ua hièstra o de un aute element.

maximizar *v. tr.* Aumentar maximalament era mesura d'ua hièstra o de un aute element.

mediatèca *n. f.* Centre qu'arremasse, sauve e difon documents de tot tipe de supòrt, coma per exemple papèr, video, enregistraments fotografics, etc.

megabit [Mb] *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a un milion de bits.

megabit per segon [Mbps] *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a un milion de bits per segon.

megabyte [MB] *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1024 kilobytes.

megabyte per segon [MBps] *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1024 kilobytes per segon.

megahertz *n. m.* Unitat de mesura qu'equivau a 1000 kilohertz.

memòria *n. f.* Dispositiu d'un sistèma de tractament d'informacion que permet er emmagazinatge temporari o indefi-

nit de donades codificades en un sistèma binari.

memòria amagada *n. f.* Memòria intermediària especializada, qu'a ua capacitat mès limitada e d'accès mès rapid qu'era memòria centrau, que consèrve ua còpia des instruccions e des donades que pòt auer besonh eth processador.

memòria auxiliara *n. f.* Memòria sense ligams fisics permanents damb un ordenador mès qu'emmagine donades qu'aguest pòt acceptar.

memòria centrau *n. f.* Part dera memòria intèrna qu'emmagine es donades que se deuen tractar.

memòria d'accès aleatori [RAM] *n. f.* Memòria volatila es informacions dera quau son accessibles e pòden èster modificades per usatgèr.

memòria d'accès seqüenciau *n. f.* Memòria es donades dera quau son accessibles per miei d'ua exploracion element per element, enquia arribar ara informacion d'interès, e non pas per miei d'un metòde d'interrogacion.

memòria de clavièr *n. f.* Memòria intermediària qu'emmagine un nombre determinat de pulsacions.

memòria de trabalh *n. f.* Part dera memòria intèrna qu'emmagine donades ath madeish temps que les tracte.

memòria de traducción *n. f.* Basa de donades que conten parelhs d'unitats de traducción, ena lengua de partença e d'arribada, e que se pòt consultar, engrandir, modificar, etc., de manera que tota era informacion que i é contenguda se pogue reutilizar en ua traducción ulteriora.

memòria intèrna *n. f.* Memòria inserida fisicament en un ordenador, que la controlle.

memòria morta [ROM] *n. f.* Memòria permanenta que conten informacions fixes, que non pòden èster modificades per un usatgèr.

memòria mòrta programable [PROM] n. f. Memòria sonque de lectura qu'un usatgèr pòt modificar sonque un viatge.

memòria permanenta n. f. Memòria qu'emmagine donades qu'un usatgèr non pòt modificar ne esborrar.

memòria tampon n. f. Memòria qu'emmagine temporaument donades e permet transferir-les entre unitats fonicions damb caracteristiques de transferiment desparièries.

memòria volatila n. f. Memòria qu'emmagine donades unicament en moment qu'er ordenador ei connectat ath hilat electric e se perdi cada viatge qu'er ordenador se desconecte.

menú n. m. Lista de fons e opçions presentades per un programa informatic, que permeten a un usatgèr d'escuelher es diuères accions qu'execute eth programa.

menú desplegable n. m. Menú que, generaument dempús d'auer hèt clic damb eth boton esquèr der arrat, s'esplandís des dera part superiora ara part inferiora dera pantalha.

menú emergent n. m. Menú que, generaument dempús d'auer hèt clic damb eth boton dret der arrat, apareish en endret dera pantalha on se trape eth cursor.

menú principau n. m. Menú situat generaument ena part superiora dera hièstra d'un programa informatic, que presente d'ua manèra permanenta es fons e es opçions basiques qu'un usatgèr pòt escuelher.

mercat electronic n. m. Ensem d'activitats de crompa e venda qu'es usatgèrs realisen per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

mercat invèrs n. m. Mercat electronic on un usatgèr i presente es productes que vò crompar damb era finalitat qu'es empreses que i serien interessades les prepausen.

messatge dehòra de lòc n. m. Correu

electronic enviat a un grop de discussioñ o a ua lista de distribucion, que non a arren a veir damb eth tèma centrau que se discutis.

messatge deth dia n. m. Benvenguda qu'er administrador d'un hilat informatic envie jos era forma de tèxte, imatge o votz cada viatge qu'un usatgèr i establís ua comunicacion.

messatge en cadena n. f. Messatge que demane ath receptor de tornar-lo a manar massivament.

messatge entrant n. m. Correu electronic rebut en ua boëta electronica, que generaument se depause ena carpeta destinada a emmagazinar es messatges que se receben.

messatge gessent n. m. Correu electronic rebut en ua boëta electronica, que generaument se depause temporaument ena carpeta destinada a emmagazinar es messatges abans d'ester enviadi.

messatge retornat n. m. Correu electronic que se torne ath sòn emetedor sense auer estat dat ath destinatari, per causa d'ua error.

messatge vocau n. m. Enregistrament vocau qu'un emetedor transmet a un receptor per miei dera messatgeria vocau.

messatgeria instantanèa n. f. Aplicacion informatica qu'en temps reau permet qu'es usatgèrs d'Internet o d'ua intranet, prealablamet inscrits en un madeish grop e membres d'ua lista d'amics, sàpien en moment que son connectadi quini auti en son tanben e se poguen comunicar damb eri.

messatgeria vocau n. f. Sistèma de transmission de donades que permet enviar e recéber messatges oraus per miei d'un hilat de telecomunicacions.

messatges n. m. pl. Informacions qu'es internautes envien generaument as grops de discussion o as listes de distribucion.

metadonada n. f. Donada que da infor-

macion sus ua auta donada, per exemple sus era origina, eth tipe, era data d'introduccio, etc., e ne permet ua utilizacion pertinenta.

metaetiqueta *n. f.* Etiqueta escrita en HTML que contien informacion sus eth contengut d'ua pagina web e qu'es cercadors e repertoris prenen coma referéncia entara indexacion de pagines web.

metamorfosi *n. f.* Procediment informatic que consistis en transformar progresivament ua imatge en ua auta de predeterminada per miei dera manipulacion de donades digitauas.

metamotor de recèrca *n. m.* Motor de recèrca que consulte simultanèament béri cercadors e directòris entà presentar-ne conjuntament es resultats.

metarecèrca *n. f.* Consulta amiada a tème per miei d'un cercador que cerque informacion simultanèamente es diuèrsi cercadors e directòris e ne presente amassa es resultats.

microauricular *n. m.* Aparelh d'escota qu'a un microfòn incorporat.

microelectronica *n. f.* Branca dera electronica que s'ocupe dera concepcion, era produccion e era aplicacion de dispositius electronics de dimensions petites, es components diuèrsi des quaus formen circuitis integradi.

microfòn *n. m.* Transductor electroacostic que transforme es ondes sonores en senhaus electrics.

microinformatica *n. f.* Branca dera informatica que s'ocupe der estudi d'ordenadors qu'an coma unitat centrau un microprocesssador.

microordenador [PC] *n. m.* Ordenador de dimensions e caracteristiques adaptades ar usatge individuau. Sin.: *ordenador personau*.

micropagament *n. m.* Pagament electronic que se hè per escambi de productes e servicis de pòga valor per miei d'un pòrtamoneda electronic.

microprocessador *n. m.* Dispositiu basic de microelectronica, de dimensions plan redusides, que contien un o béri circuitis integradi.

microprocesssador *n. m.* Processador que realize es fonctions dera unitat central en un ordenador personau.

microprograma *n. m.* Programari que contien un ensem d'instruccions e de donades emmagazinades de manera que siguen independentes fonctionament dera memòria central d'un sistèma informatic.

microosit web *n. m.* Ensem de pagines web que presente ua unitat tematica o ua finalitat diferenciada dera rèsta de pagines d'un site web, qu'a generauament er objectiu de hèr publicitat per un producte.

microtelefon *n. m.* Part d'un telefon on son inseridi eth microfòn e er auricular.

MIDI *n. m.* Protocòu que permet er enregistrament e era produccion de musica en un ordenador per miei de sintetizadors numerics.

migracion *n. f.* Transferiment de donades d'un sistèma informatic a un autre, particularament quan aguest transferiment demane ua programacion especifica.

migrar *v. tr., prep.* Transferir donades d'un sistèma informatic a un autre, particularament quan aguest transferiment demane ua programacion especifica.

MIME *n. m.* Protocòu que permet transferir informacion de tot tipe per miei deth correu electronic.

miniaplicacion *n. f.* Aplicacion informatica simpla damb ua foncion especifica, que generaument non ei emmagazinada ena memòria der ordenador.

miniaplicacion de servidor *n. f.* Miniaplicacion en lenguatge Java que s'execute en un servidor web e permet aumentar es fonctions deth servidor.

miniaturizacion *n. f.* Reduccion dera dimension d'un circuit o d'un component.

miniaturizar *v. tr.* Redusir era dimension deth circuït o d'un component.

minimizacion *n. f.* Accion de redusir minimalament era mesura dera hièstra o de un aute element.

minimizar *v. tr.* Redusir minimalament era mesura d'ua hièstra o de un aute element.

MIPS *n. f.* Unitat de mesura dera potència d'un ordenador equivalenta a un milion d'instruccions per segon.

mòde de transferiment asincròn [ATM] *n. m.* Tecnica de transmission de donades per paquets de 53 bytes, sense ua distribucion fixa en temps e per canaus desparièrs.

modèl client-servidor *n. m.* Esquèma d'interaccion entre ordenadors interconnectadi on un client comunique damb un servidor e n'obten informacion, recorsi, servicis, etc.

modelizacion *n. f.* Descripcion, en un lenguatge de maquina, dera forma, eth moviment e es caracteristiques d'un objècte o un ensem d'objèctes, que permet crear imatges bidimensionaus o tridimensionaus.

modèm *n. m.* Aparelh que transforme senhaus digitau en senhaus analogics entà que se poguen enviar per ua linha telefonica.

modèm asincròn *n. m.* Modèm que transmet senhaus damb identificadors que ne delimiten eth principi e era fin.

modèm ASVD *n. m.* Modèm qu'emplegue ua tecnologia que permet transmèter simultanèament senhaus d'àudio e de donades per ua madeisha linha telefonica analogica, per miei de tecnicas de division d'amplada de banda e de compression de donades.

modèm de cable *n. m.* Modèm que permet connectar un ordenador a un hilat de television per cable e que s'emplegue generaument entà accedir rapidament a Internet.

modèm de cable asimetric *n. m.* Modèm de cable que, en moment der enviament de donades, emplegue ua velocitat de transmission superiora d'un servidor a un client que d'un client a un servidor, e qu'eth volum de donades recibudes per internautra ei generaument mès gran que çò qu'ei enviat.

modèm de cable simetric *n. m.* Modèm de cable que, en enviament de donades, emplegue ua velocitat de transmission iguau d'un servidor a un client que d'un client a un servidor.

modèm DSVD *n. m.* Modèm qu'emplegue ua tecnologia que permet transmèter simultanèamente senhaus d'àudio digitau en senhaus analogic per miei de tecnicas de division d'amplada de banda e compression de donades.

modèm extèrn *n. m.* Modèm installat fisicament dehòra der ordenador, que i é connectat per un cable.

modèm integrat *n. m.* Modèm installat fisicament en circuït imprés d'un ordenador.

modèm intèrn *n. m.* Modèm installat en ua targeta, qu'ei inserida en ua ranura d'expansion e permet ahíger foncions a un ordenador.

modèm sense hiu *n. m.* Modèm, sense connexion per cable, equipat d'un dispositiu que recep e transmet senhaus de ràdio.

modèm sincròn *n. m.* Modèm que transmet senhaus a intervalos regulars de temps.

modèm vocau *n. m.* Modèm que transforme senhaus de paraula entà que poguen èster enviadi per ua linha telefonica.

moderador, -a *n. m./f.* Persona que s'ocupe dera gestion des messatges, generaument en un grop de discussion o ua lista de distribucion e i transmet es que considère avients.

moderar *v. tr.* Administrar eth contenut e eth ton des messatges que generaument son transmetudi a un grop de discussion o ua lista de distribucion.

modul d'execucion *n. m.* Part d'un programa informatic de besonh e sufisenta entath sòn funcionament.

modul d'identificacion der abonat [SIM]

n. m. Component d'un sistèma de telefonia mobil qu'identifique un abonat a un hilat GSM.

modulacion *n. f.* Procès peth que se modifiquen quauques caracteristiques d'ua portadora, entà adaptar-ne es caracteristiques d'un senhau o d'ua auta onda.

modulador *n. m.* Dispositiu que modifica quauques caracteristiques d'ua portadora, entà adaptar-ne es caracteristiques d'un senhau o d'ua auta onda.

modular *v. tr.* Modificar quauques caracteristiques d'ua portadora, entà adaptar-ne es caracteristiques d'un senhau o d'ua auta onda.

modularitat *n. f.* Caracteristiques dera concepcion d'un programa informatic que permet separar-ne es components es moduls individuaus e de tractar-les d'ua manerà independenta.

mondializacion *n. f.* Procès peth quau un fenomèn politic, economic, sociau o culturau ven de domeni universau. Sin.: *globalizacion*.

moneda electronica *n. f.* Sòs que s'emmaginecen en supòrt digitau e que s'empleguen coma sistèma de pagament.

monetica *n. f.* Ensem d'operacions electronicas e informatiques que permeten realizar transaccions monetàries.

monitor *n. m.* Aparelh qu'ei emplegat entà controllar e comparar era qualitat d'un senhau en un punt quinsevolh d'ua cadena de transmission de senhaus.

monitor *n. m.* Periferic de gessuda que permet visualizar donades a compdar d'un senhau de video der ordenador que i é connectat per cable.

monousuari,-a *adj.* Se ditz dera configuracion d'un sistèma informatic, ua aplicacion, etc., que non pòt èster emplegat per mès d'un usatgèr ath madeish temps.

mostratge *n. m.* Operacion que consistís a obtier era valor d'un senhau a intervaus de temps regulars, entà analisar-lo e trèir-ne conclusions sus era sua natura o eth sòn comportament.

motor d'inferéncias *n. m.* Element d'un sistèma expèrt que, en aplicar principis de rasonament, aufrís conclusions a compdar dera informacion emmagazinada en ua basa de coneishences e pre-pause era solucion mès avienta ath problema pausat.

motor de recerca *n. m.* Esturment de recerca que consistís generalment d'ua basa de donades de documents web indexadi automaticament, que permet ar usatgèr consultar-ne es resultats, gràcies a un lenguatge d'interrogacion, a compdar d'ua paraula o mès que poguen aparéisher enes documents indexadi.

motor de recerca *n. m.* Programa informatic qu'indèxe automaticament es corsi disponibles en Internet o en un fichèr electronic.

MP3 *n. m.* Format de compression de seqüencies d'àudio que permet reduir un fichèr d'àudio, generalment a ua dotzena part dera mesura original, en tot preservar-ne era qualitat deth son.

multiconferéncia *n. f.* Servici telefonic que permet establir ua comunicacion simultanèa entre diuèrsi interlocutors.

multimèdia *n. m.* Ensem de mieis d'informacion textuau, grafics, auditius e iconics, que son emplegadi de manerà combinada principaument en domeni comunicactiu o educatiu.

multimèdia *adj.* Se ditz deth dispositiu o deth sistèma de telecomunicacions que combine bèth tipe de senhaus diuèrsi,

que pòden èster textuaus, grafics, auditius e iconics.

multiplèx *adj.* Se ditz d'un sistèma de telecomunicacions que permet transmèter mès d'un senhau simultanèament per un madeish canau.

multiplexar *v. tr.* Transmèter diuèrses senhaus simultanèament per un madeish canau de telecomunicacions.

multiplexatge *n. m.* Tecnica que permet transmèter diuèrsi senhaus simultanèament per un madeish canau d'un sistèma de telecomunicacions.

multiplexatge per division de freqüència [MDF] *n. m.* Multiplexatge on era freqüència d'un canau ei dividida en bandes de freqüències que s'atribuïssen a senhaus independents desparièrs.

multiplexatge per division de temps [MDT] *n. m.* Multiplexatge on intervalus de temps desparièrs s'atribuïssen a senhaus independents desparièrs, que se sincronizzen ena recepcion entà separar era informacion transmetuda per cada un.

multiplexor *n. m.* Dispositiu que permet transmèter mès d'un senhau simultanèament per un madeish canau d'un sistèma de telecomunicacions.

multiprocesssador *n. m.* Ordenador que dispause de diuèrsi processadors.

multitasca *n. f.* Mòde de funcionament d'un sistèma informatic que permet era execucion concurrenta o simultanèa de diuèrsi prètzhet.

multitramtament *n. m.* Tractament que permet executar instruccions que corresponen a diuèrses seqüències, que se pòden descodificar e executar simultanèament.

multiusuari *n. m./f.* Se ditz dera configuracion d'un sistèma informatic, d'ua aplicacion, etc., que permet èster emplegat per mès d'un usatgèr ath madeish viatge.

musica electronica *n. f.* Musica compausada per mieis electronics e obtenyuda per sintèsi de son.

naua economia *n. f.* Economia que se desvolope a compdar dera integracion des tecnologies dera informacion e era comunicacion enes empreses, basada ena aparicion de canaus e formes d'intermediacion naues e ena recèrca d'eficacitat.

naua empresa *n. f.* Empresa, generalment petita, que se daurís a compdar der impuls des tecnologies dera informacion e era comunicacion e qu'enregistre un ritme accelerat de creishenç damb era finalitat de revalorizar-se en borsa.

nauta tecnologia *n. f.* Tecnologia qu'emplegue equipament de telecomunicacions de darrera generacion e qu'aplique techniques d'investigacion scientifica de disciplines de punt, coma per exemple era microelectronica e era engenharia genetica.

navegador *n. m.* Programa informatic que permet passejar-se pes diuèrsi serviciis, recorsi o ensem d'informacion d'un hilat de telecomunicacions, d'un sistèma o d'ua aplicacion.

navegar *v. intr.* Desplaçar-se pes serviciis, pes recorsi o ensem d'informacion diuèrsi d'un hilat de telecomunicacions, d'un sistèma o d'ua aplicacion.

neuròna artificiau *n. f.* Unitat elementària de tractament d'un hilat format per nòdes qu'imiten era estructura e eth funcionament des neurònes deth cervèth uman, que s'emplegue enes sistemes d'intelligéncia artificiau.

NNTP *n. m.* Protocòu que permet distribuir messatges entre servidors per miei d'un hilat, generalment Usenet.

nòde *n. m.* Punt d'un hilat de telecomunicacions on se realize era connexion, era concentracion, era expansion e era commutacion de llinhes o canaus e eth provediment de servicis.

nòm d'usuari, -a *n. m.* Ensem de caracters alfanumerics qu'identifique un

usatgèr e que generaument, amassat damb eth senhau, li permet connectar-se a un sistèma informatic o a un servici en linha.

nòm de compde *n. m.* Ensem de caràcters alfanumerics qu'idenfique un titular d'un compde de corrèu e qu'apareish devant era arròba ena adreça electronica.

notificacion de recepcion [ACK] *n. f.* Messatge de resposta afirmativa qu'un ordenador receptor mane ar emetedor correspondent pr'amor d'indicar qu'un paquet de donades s'a rebut corrèctament.

notificacion de recepcion negativa

[NACK] *n.f.* Messatge de resposta negativa qu'un ordenador receptor mane ar emetedor correspondent pr'amor d'indicar qu'un paquet de donades non s'a rebut corrèctament.

NTP *n. m.* Protocòu que permet sincronizar es relòtges d'un ordenador per mi ei d'Internet.

numèro d'identificacion personau [PIN] *n. m.* Còde digitau secret qu'identifique un usatgèr e li permet accedir as servicis en linha as qu'ei abonat.

numèro de sòcle *n. m.* Còde digitau assignat en un hilat a un supòrt on s'installe un component informatic.

numèro gratuït *n. m.* Telefon mobil que transmet senhaus en còdes binaris, de manera qu'intègre autes foncions de telecomunicacions, coma eth corrèu electronic, eth fax o er accès a Internet.

numèro universau *n. m.* Servici telefonic que permet ara persona que telefone pagar unicament era tarifa urbana en vigor, independentament dera sua destinacion, e qu'era rèsta dera soma sigue cargada ar abonat ath servici, qu'ei eth receptor dera telefonada.

observador, -a *n. m./f.* Internauta que participe en un grop de discussion, ua lista de distribucion, ua convèrsa, etc., sense aportà'i messatges.

onda *n. f.* Ensem de particules, en fases de vibracion desparières, compreses entre dues particules que se trapen ena madeisha fasa.

onda electromagnetica *n. f.* Onda qu'ei eth resultat dera interaccion entre un camp electric e un camp magnetic. Sin.: *onda hertziana*.

onda radioelectrica *n. f.* Onda electromagneticica que se propague a ua freqüència de mens de 3000 gigahertzs.

operacion de sistèma *n. f.* Operacion que facilite era execucion d'un programa informatic sense contribui'i dirèctament.

operacion logica *n. f.* Operacion matematica on cada caractèr d'un resultat depen maximalament d'un caractèr de cada un des operadors.

operador *n. m.* Empresa que prepausa servisic de telecomunicacions.

operador, -a d'introduccion de donades *n. m./f.* Persona qu'introdusis donades en un supòrt informatic o les transcriu en un format que ne permet ua explotacion posteriora.

operador, -a d'ordenadors *n. m./f.* Persona que met en marcha, hè a foncionar, manten e contròle es sistèmes, es aplicacions e es aparells deth maquinari d'un centre de tractament de donades.

operador, -a de sistèmes *n. m./f.* Persona qu'ei en cargue dera mantenència d'un equipament informatic entà poder assegurar eth sòn funcionament avient.

optic, -a *adj.* Qu'ei relatiu o qu'aperten ara optica.

optica *n. f.* Branca dera fisica qu'estudie es fenomèns ligats ara lutz e ara vision.

ordenador *n. m.* Maquina electronica digitau controlada per programes emmagazinadi ena sua memòria e que permet eth tractament, era obtencion, er emmagazinatge e era transformacion de donades.

ordenador centrau *n. m.* Ordenador nu-

clear d'un hilat informatic deth que ne depenen unitats foncionaus e que permet, entre d'autes causes, es foncions de contròtle deth hilat.

ordenador de hilat *n. m.* Ordenador que conten ua memòria centrau e un dispositiu que li permet connectar-se a un hilat informatic e d'emplegar-ne es recorsi disponibles.

ordenador de pòcha *n. m.* Ordenador portable petit, sense disc dur ne lector de disquets, que foncione damb ua bateria e que contien aplicacions específiques.

ordenador de taula *n. m.* Ordenador personau que s'emplegue en un burèu o ua superfície plana e connectat ath corrent electric.

ordenador de vestit *n. m.* Ordenador que se pòt integrar ena vestimenta d'ua persona.

ordenador domotic *n. m.* Ordenador personau que permet administrar eth foncionament automatic d'un lotjament.
ordenador multimèdia *n. m.* Ordenador que dispuse dera capacitat e der equipament periferic de besonh entà tractar es senhaus d'àudio e de video.

ordenador neuronau *n. m.* Ordenador construït segontes ua arquitectura d'interconnexions qu'imita era estructura e eth foncionament des neurònies en cervèth uman.

ordenador portable *n. m.* Ordenador personau de bon transportar, qu'era sua dimension e eth sòn pes son reduiddi, e que pòt foncionar damb ua bateria o damb eth corrent electric.

ordenador remòt *n. m.* Ordenador ath que s'accedís per miei d'ua linha electrica, en un sistèma de telecomunicacions.

OSI *n. m.* Estandard internacionau d'es cambi de donades entre hilats d'arquitectura desparièrs, que s'estructure en sèt capes ierarquizades on cada ua a ua foncion especifica.

òste *n. m.* Ordenador qu'ua empresa o ua organizacion aufrís entà contier informacion, d'acòrd damb condicions estableties.

PABX *n. m.* Comutador telefonic que gestione d'ua manèra automatica, en ua empresa o ua organizacion, era comunicacion entre desparièrs punts intèrns e era comunicacion damb punts exterioris.

pagament electronic *n. m.* Sistèma de pagament que se realize per miei d'un hilat telematic, generaument Internet. Sin.: *telepagament*.

pagament per canau *n. m.* Sistèma de pagament on er abonat a un servici de television e pague pera recepcion des canaus qu'a demanat.

pagament per clic *n. m.* Sistèma de pagament d'un element publicitari en Internet on er anonciaire pague en foncion deth nombre de clics d'entrada que i an hèt es internautes.

pagament per comanda *n. m.* Sistèma de pagament d'un element publicitari en Internet on er anonciaire pague en foncion deth nombre de comandes que i an hèt es internautes.

pagament per consulta *n. m.* Sistèma de pagament on er internauta pague pera consulta d'ua informacion en Internet.

pagament per menuta *n. m.* Sistèma de pagament on er abonat a un servici de television e pague pes menutes de programes qu'a vist.

pagament per vedença *n. m.* Sistèma de facturacion d'un element publicitari en Internet que hè qu'er anonciaire pague en foncion deth nombre de còps qu'era publicitat peth sòn producte ei vista pes internautes, independentament dera manèra originau d'accès.

pagament per vision [PPV] *n. m.* Sistèma de pagament on er abonat a un servici de television e pague pera recepcion des programes qu'a demanat.

pagina d'acuelh *n. f.* Pagina de presen-

tacion d'un site web, que s'emplegue coma punt de partença entà navegà'i.

pagina de redireccion *n. f.* Pagina web qu'informe er internauta deth cambiament d'adreça d'Internet dera pagina demanada e qu'abituauament lo mane automaticament, Dempús de quauqui segons, ara localizacion naua.

pagina web *n. f.* Document d'ipertèxte, generaument escrit en HTML, que se difon peth web.

pagines blanques *n. f. pl.* Basa de donades que contén adreces electroniques, números de telefon e d'autas informacions sus es internautes, qu'ei consultable per miei d'Internet.

palanca *n. f.* Unitat fonctionau que permet era connexion entre hilats d'airau locau e ua arquitectura de hilat desparièr. Sin.: *passarèla*.

palanca de contròl *n. m.* Periferic hèt d'ua manèra portabla que se connècte a un ordenador e permet controllar eth desplaçament d'un objècte ena pantalha, generaument en un videojòc e en un simulador de vòl.

palanca de corrèu *n. f.* Programa informatic que connècte sistèmes de corrèu electronic qu'an format desparièrs e transferís messatges d'un sistèma a un autre.

pantalha *n. m.* Visualizador des imatges o des donades de gessuda qu'aufris generaument un sistèma electronic o de telecomunicacions.

pantalha de cristaus líquids [LCD] *n. f.* Pantalha planèra que profite eth rebat dera luz enes cristaus líquids entà visualizar es imatges, e que s'emplegue generaument enes ordenadors portables, enes telefons mobils e enes calculadores.

pantalha de nauta resolucion *n. f.* Pantalha que permet obtier ua grana fidelitat ena visualizacion d'imatges.

pantalha de plasma *n. f.* Pantalha planè-

ra que, per miei dera tecnica de luminiscéncia d'un gas, permet visualizar imatges de nauta definicion.

pantalha de tuèu catodic *n. f.* Monitor damb un tuèu que produsís un hèish de particules electroniques que convertís senhaus electrics en senhaus luminosi e permet visualizar donades.

pantalha emisferica *n. f.* Pantalha de ganes dimensions qu'a era forma d'ua mjeia esfèra e permet projectà'i imatges qu'er espectador percep en relèu per mjei de lunetes estereoscopiques.

pantalha flash *n. f.* Pantalha de presentacion qu'apareish temporaument ena pantalha d'un ordenador quan se cargue un programa.

pantalha grafica *n. f.* Pantalha que permet visualizar figueres geometriques bidimensionaus e tridimensionaus.

pantalha panoramica *n. f.* Pantalha longa e concau que permet era projecccion de films rodadi en format Cinescopè.

pantalha planèra *n. f.* Pantalha en forma de placa prima, que permet visualizar imatges per miei de cristaus líquids o de plasma, emplegar generaument enes ordenadors portables e enes televisors de darrèra generacion.

pantalha tactila *n. f.* Pantalha d'un sistèma interactiu on apareish un menú que s'active per contacte des dits.

papèr electronic *n. m.* Supòrt prim e flexible, portable e reutilizable, que per miei d'impulsions electroniques permet mete'i o esborrà'i imatges e tèxtes.

papèr termic *n. m.* Papèr recubèrt d'ua emulsion sensibla ara temperatura, que còmbla de color per efècte d'ua radiaciòn termica localizada, qu'ei emplegat enes impressores termiques e es faxi.

paquet *n. m.* Seqüéncia de chiffres binàries, formada per donades e senhaus de contròle, qu'en un hilat de commutacion de paquets se transmet coma ua unitat e qu'acorropada damb era rèsta de

seqüéncies formen un messatge quan arriba ara sua destinacion.

paquet informatic *n. m.* Ensem de programes informatics, qu'an generaument foncions complementàries, qu'ei distribusit as usatgèrs coma ua unitat.

paquet ofimatic *n. m.* Ensem de programes informatics orientadi ara automatizacion des prètzèts de burèu, generaument dera madeisha marca comerciau e qu'ei distribusit as usatgèrs coma ua unitat.

parelh de cables trenats *n. m.* Cable de parelhs es hius deth quau son dispausadi en forma de trena de manèra qu'aumente era conductivitat.

pas de testimòni *n. m.* Tècnica d'accès a un hilat d'airau locau que consistís a transferir un testimòni d'un nòde a un aute.

passavant *n. m.* Dispositiu en forma de caisheta plaçat en un des pòrts d'un ordenador que contròlte er accès a un programa informatic.

PBX *n. m.* Equipament privat de commutacion telefonica, qu'a ua connexion a un hilat public.

PDF *n. m.* Format d'escambi de documents electronics, que permet transmèter documents que contien tèxte, grafics e imatges independentament des indicacions de format que poguen contier.

per defecte *loc.* Se ditz dera opcion que prepausa generaument un programa informatic s'er usatgèr non n'escuelh especificament ua auta.

perfil d'informacion *n. m.* Ensem d'interèssi e preferéncies definidi per un internauta, que li permet destrigar era informacion que li interèsse entre es continguts prepausats per ua pagina web.

periferic *n. m.* Dispositiu de maquinari en un sistèma informatic, exceptat deth processsador.

periferic d'entrada *n. m.* Periferic que permet introducir donades en un ordenador.

periferic d'entrada/gessuda *n. m.* Periferic que permet introducir donades en un ordenador e obtier eth resultat deth tractament d'aguestes.

periferic de gessuda *n. m.* Periferic que permet obtier eth resultat deth tractament de donades d'un ordenador.

permís d'accès *n. f.* Autorizacion autrejada per un sistèma informatic a un usatgèr entà penetrar en ua aplicacion o un programa informatic particulars e de dispausar des donades que contien.

personalizacion *n. f.* Adaptacion dera aparença o deth comportament d'un component de maquinari ara demana der usatgèr.

personalizacion *n. f.* Adaptacion dera au-fèrta ara demana d'un usatgèr, a compdar des donades arremassades a pre-paus des sues abituds generaument per miei des coquins.

PGP *n. m.* Programari de distribucion liura que permet chifrar fichers entà autentificar-les e evitar que siguen liejudi per un aute.

PICS *n. f.* Protocòu que permet classificar contenguts d'Internet, gràcies ara associacion d'aguesti damb etiquetes, e de filtrar-les segontes ues condicions preestablides.

pila *n. f.* Llista lineara simpla o dobla d'un programa informatic, qu'era insercion o era supression d'elements se hè en ua extremitat.

pila de discs *n. m.* Ensem de discs magnetics que compartissen un madeish èish e que son sometudi amassa a un moviment de rotacion que hè desfilar es multiples pistes deuant des caps de lectura/escritura.

PING *n. m.* Protocòu que permet verificar s'un dispositiu de hilat se pòt emplegar.

pirata *n. m./f.* Persona que s'introduís illegaument en un sistèma informatic damb volontat de produsi'i perjudicis o d'obtier-ne profits.

pirata telefònic, -a *n. m./f.* Persona que s'introduís de manera illegau en sistèma de seguretat d'un hilat telefònic entà produsí i perjudicis o d'obtir-ne profits, coma per exemple modificar ua factura de telefon, hèr telefonades sense pagar o entrar enes sistèmes de bèth un.

piratatge *n. m.* Utilizacion o còpia illicita de discs, programaris, etc.

pista *n. f.* Trajectòria que seguís es moviments d'un objècte sauvada automaticament en un sistèma de posicion globau.

pixèl *n. m.* Fraccion minimala en que se pòt dividir ua imatge quan ei sometuda a un escobatge.

pixèl invisible *n. m.* Imatge en format GIF, dera mesura d'un pixèl, inserit en una pagina web o en un correu electronic en HTML, invisible entar usatgèr, que permet arremassar informacion sus es caracteristiques e es condicions dera connexion.

plaça de mercat *n. f.* Site web destinat ath comèrc electronic, qu'ei generauament especializat en sector d'activitat.

planificaire, -a de hilats *n. m./f.* Persona responsabla dera projeccion e era organizacion dera metuda en funcionament d'un hilat de telecomunicacions en ua organizacion, d'acòrd damb es objectius fixadi e era infraestructura existenta.

planificaire, -a de telecomunicacions *n. m./f.* Persona responsabla dera projeccion e era organizacion dera metuda en funcionament d'un plan de telecomunicacions en ua organizacion, d'acòrd damb es objectius fixadi e era infraestructura existenta.

plasma *n. m.* Gas ionizat per cauhament, lèu neutre, que s'emplegue entà visualizar donades generaument ena pantalha d'ordenador o de televisor.

plataforma *n. f.* Estructura de maquinari e de programari d'un sistèma de telecomunicacions.

plataforma *n. f.* Empresa de servicis que

met a disposicion des usatgèrs abonadi diuères linhes telefoniques entà acceder a Internet en escambi deth pagament d'ua tarifa.

plataforma barrada *n. f.* Plataforma que limite er accès a un servici particular as usatgèrs que, se paguen drets o aperten a ua comunitat o organizacion particulara, i son autorizadi.

plataforma dubèrta *n. f.* Plataforma que permet er accès liure e gratuït a un servici particular as usatgèrs que dispausen d'un canau de telecomunicacions e d'un receptor adaptadi, sense auer d'identificar-se individuaument.

Plug and Play [PnP] *n. m.* Estandard de maquinari integrat en sistèma operatiu d'un ordenador que demane qu'un component o ua aplicacion s'autoidentifique entà realizar ua installacion automatica.

PNG *n. m.* Format de fichèr que permet emmagazinar e transferir imatges grafiques damb un nivèu naut de compresion.

poder de resolucion *n. m.* Distància minimala entre dus punts d'un sistèma optic que permet distinguir es imatges produsides per cada un.

politica d'utilizacion *n. f.* Ensem de condicions e règles d'utilizacion generaument d'un site web o un servici en linha.

pònt *n. m.* Unitat foncionau que permet era connexion entre dus hilats de telecomunicacions, generaument d'airau locau, damb arquitectura e protocòus analògs.

pònt de multiconferéncia *n. m.* Dispositiu connectat a diuères linhes telefoniques que realize es foncions d'intercomunicador entre es que participen en ua multiconferéncia.

pòrt *n. m.* Via d'entrada e de gessuda de donades en un sistèma informatic.

pòrt en parallèl *n. m.* Pòrt que permet er escambi de donades en grops de 8 bits

entre un processsador e un periferic qu'ei soent ua impressora.

pòrt en seria *n. m.* Pòrt que permet er escambi de donades en bits entre un processsador e un periferic, generauament un modèm, un arrat o un escanèr.

portabilitat *n. f.* Adaptacion des carateristiques d'un programa d'un sistèma informatic entà que pogue funcionar en un sistèma informatic desparièr.

portadora *n. f.* Onda que hè de supòrt dera informacion qu'ei transmetuda per un sistèma de telecomunicacions.

pòrtamoneda electronic *n. m.* Targeta intelligenta non personalizada, emetuda per un banc o ua societat autorizada, on eth son portaire i emmagazine moneda electronica entà pagar productes e servis sense auer d'identificar-se.

pòrtapapèr *n. m.* Part dera memòria d'accès aleatori qu'emmagine temporaument es donades qu'un usatgèr vò copiar ua aplicacion informatica a ua auta o d'ua part d'un document a ua auta.

portau *n. m.* Programari de distribucion liura que permet chifrar fichers entà autentificar-les e evitar que siguen liejudi per un aute.

PostScript *n. m.* Lenguatge de descripcion de pagines qu'emplegue un sistèma de caractèrs entà definir damb precision era disposicion des elements d'ua pagina quan s'imprimissen.

preferits *n. m. pl.* Lista d'adreces de pagines web qu'un internauta consèrve e visite ena memòria deth navegador entà facilitar-ne er accès ulteriorament.

premsa electronica *n. f.* Ensem de publicacions periodiques de caractèr informatiu editades en supòrt electronic, que pòden contier tèxte, imatges e son e que demanen mieis informatics entà visualizar-ne e escotar-ne eth contengut.

presa de connexion *n. f.* Punt de connexion, generaument installat en ua paret,

que s'emplegue entà connectar terminaus, coma per exemple un telefon, un modèm o un televisor, a un hilat de telecomunicacions.

procès *n. m.* Encadenament d'accions seguides per un sistèma informatic e qu'amién a un resultat precís.

processador [CPU] *n. m.* Unitat foncionau d'un ordenador que s'ocupe dera recerca, era interpretacion e era execucion d'instruccions.

processsador de senhaus digitaus [DSP] *n. m.* Dispositiu que permet tractar en temps reau e a nauta velocitat senhaus digitaus producte dera conversion de senhaus analogics.

processsador multipunt *n. m.* Unitat foncionau que contròlte eth tractament des donades d'àudio e de video que circulen entre es terminaus emplegadi pendent ua videoconferéncia de mès de dus participaires.

produccio assistida per ordenador [PAO] *n. f.* Ensem de tecniques electroniques e informatiques que permet era automatizacion d'un procès productiu.

produccio integrada per ordenador [PIO] *n. f.* Ensem de tecniques electroniques e informatiques connectades e interrelacionades en procès de produccion industria qu'an per objectiu milhar era productivitat.

programa *n. m.* Ensem de donades e instruccions codificades que son era expression completa d'un procediment que pòt executar un sistèma informatic.

programa actiu *n. m.* Programa informatic qu'ei en funcionament en un moment determinat.

programa ara carta *n. m.* Sistèma de television on eth telespectador pague pera recepcion d'un programa a un orari establit prealablament.

programa controlador *n. m.* Programa informatic que gestione eth funcionament d'un component o mès maquinari.

programa d'origina *n. m.* Programa informatic escrit en lenguatge hònt, que pòt èster liejut per un compilador e convertit en lenguatge de maquina. Sin.: *programa hònt*.

programa d'utilitats *n. m.* Programa informatic qu'agrope un ensem de mòduls d'un programa o d'un sosprograma que facilite eth manejar un ordenador e permet desenvolopar comodament e rapidament es procèssis qu'aguest execute.

programa de compactatge *n. m.* Programa informatic que permet desplaçar fisicament fichèrs, bibliotèques o carpetes en un supòrt d'emmagazinatge e d'encadenar-les de manera que tot er espaci que non ei emplegat se concentre en un solet airau individit.

programa de correu electronic *n. m.* Programa que permet enviar e recéber mesatges electronics per miei d'un hilat informatic.

programa resident *n. m.* Programa informatic emmagazinat de manera permanenta ena memòria d'un ordenador o cargat en un dispositiu d'emmagazinatge d'accès directa, de manera que se pogue activar directa, de manera que se sigue de besonh pendent eth desenvolopament de un autre programa.

programa resultant *n. m.* Programa informatic escrit en lenguatge resultant, qu'ei prèst entà qu'un ordenador l'execute.

programacion *n.f.* Branca dera informatica que s'ocupe dera concepcion, era escritura e era verificacion des programes informatics.

programacion orientada a objèctes [OOP] *n.f.* Metodologia de programacion que consistís ena modelizacion des donades en classes que se basen enes atributs e servicis.

programaire, -a *n. m./f.* Persona que concep, escriu e verifique programes informatics.

programaire, -a multimèdia *n. m./f.* Programaire que s'encargue deth desenvolopament tecnic de sites web e d'applications multimèdia, coma per exemple corsi interactius o d'edicion e de conception de contenguts grafics.

programar *v. tr.* Concéber, escriuer e verificar programes informatics.

programari *n. m.* Ensem sistematic des programes informatics d'explotacion e des programes que servissen entà aplicacions particulares.

programari d'autor *n. m.* Programari informatic desenvolopat damb un lenguatge d'autor, que permet crear aplicacions personalizades, particularament educatives e multimèdia, sense besonh de possendir coneishences en programacion.

programari de charrada *n. m.* Programari que s'installe en un client o que se descargue gràcies a ua pagina web e permet accedir a ua charrada.

programari de domeni public *n. m.* Programari qu'ei distribuït gratuïtament, e qu'eth programaire a renonciat expressament as drèts d'autor, exceptat des drets moraus.

programari de filtratge *n. m.* Programari que permet impedir er accès a diuèrsi sites web.

programari de gestion integrada [ERP] *n. m.* Programari que permet administrar principaument eth sistèma financèr, eth sistèma comptable e es procèssis de comèrc electronic en ua empresa o ua organizacion.

programari de grop *n. m.* Programari que permet as usatgèrs d'un hilat informatic de trabalhar amassa en un madesch projècte.

programari de pròva *n. m.* Programari qu'ei distribuït de manera gratuïta entà qu'er usatgèr lo pogue emplegar, damb eth compromís de pagar ar autor ua quantitat de sòs se, dempués de cèrt temps, decidís de quedar-se damb eth.

programari de tractament de tèxtes *n. m.* Programa informatic que permet eth tractament de tèxtes.

programari educatiu *n. m.* Programari que s'emplegue en ensenhament assistit per ordenador.

programari gratuït *n. m.* Programari de propietat que se distribusís gratuïtament, e encara qu'eth programmaire ne consèrve es drets d'autor non ne reclame eth pagament.

programari intermediari *n. m.* Programari qu'actue coma un intermediari entre aplicacions o programes informatics o entre components de programari e maquinari.

programari lingüistic *n. m.* Programari que permet tractar automaticament donades a nivèu fonetic, morfologic, sintactic, semantic o lexicau d'ua o mès d'ua lengua.

programari liure *n. m.* Programari que permet ar usatgèr d'executar-lo sense méter condicions, de distribuir-ne còpies, de modificar-ne eth còde hònt entà perfeccionar-ne eth funcionament o d'adaptar-lo a emplecs concrets, e difóner es resultats d'aguestes modificacions.

programari pirata de jòcs *n. m.* Programari de videojòcs qu'a aflaquida era protecccion contra er emplec non enregistrat o era còpia illegau entà que sigue metuda a disposicion de toti es usatgèrs.

programari piratejat *n. m.* Programari qu'a aflaquida era protecccion contra er emplec non enregistrat o era còpia illegau entà que sigue metuda a disposicion de toti es usatgèrs.

programari proprietari *n. m.* Programari on se determinen es condicions jos es qu'er usatgèr lo pòt executar, copiar o modificar-ne eth còde hònt.

protocòu *n. m.* Ensem de caracteristiques principaument deth programari, deth maquinari e des procediments que

regulen er escambi d'informacion en un hilat de telecomunicacions.

protocòu d'aplicacion sens hiu [WAP] *n. m.* Protocòu que permet accedir a Internet des de quinsevolh terminau on era comunicacion electrica se realize sense cables conductors, coma per un telefon mobil o ua agenda electronica.

protocòu d'encaixament [RIP] *n. m.* Protocòu que permet determinar eth trajècte que deu seguir un paquet de donades en un hilat de commutacion de paquets entà arribar ara sua destinacion.

protocòu d'enlaç per ràdio [RLP] *n. m.* Protocòu que permet reenviar donades entre un terminau e ua estacion emetadora d'un hilat de telefonía mobila en cas d'ua transmission erronèa.

protocòu d'impression per Internet [IPP] *n. m.* Protocòu que permet era impression de documents per miei d'Internet e era gestion des impressions en un hilat informatic, independentament des plataformes e des lenguatges utilizadi.

protocòu d'Internet [IP] *n. m.* Protocòu que permet encaminar paquets de donades per miei d'Internet des dera origina enquiara destinacion.

protocòu d'oficina de corréus [POP] *n. m.* Protocòu que permet descargar messages d'un servidor e d'enviar-les per miei d'un hilat.

protocòu de contròle de transmission [TCP] *n. m.* Protocòu d'Internet que permet verificar era connexion a un hilat de telecomunicacions e segmentar era informacion qu'aguest transmet en paquets de donades.

protocòu de correccion d'errors de modèm *n. m.* Protocòu que permet verificar es donades que son transmetudes per modèm e corregir es errors que se produsissen pendent era sua transmission, per miei der enviament des donades segmentades en diuèrsi blòcs e era generacion d'ua notificacion de re-

ception o ua notificacion de recepcion negativa.

protocò de seguretat *n. m.* Protocò que permet escambiar donades chifrades entre ordenadors.

protocò de transferiment d'ipertèxte [HTTP] *n. m.* Protocò d'Internet que permet enviar documents d'ipertèxte e d'ipermédia entre un servidor e un client.

protocò de transferiment de fichers [FTP] *n. m.* Protocò que permet ar usatgèr copiar donades d'un ordenador a un autre.

protocò de transmission en temps real [RTP] *n. m.* Protocò que permet transmetir senhaus d'àudio e donades en temps reau per miei d'un hilat de commutacion de paquets, generalment Internet.

protocò de tunelizacion punt a punt [PPTP] *n. m.* Protocò que permet er escambi de donades entre ordenadors d'un baish chifrat per miei d'un hilat d'accès public.

protocò punt a punt [PPP] *n. m.* TCP/IP que permet connectar un ordenador a Internet, a velocitat nauta, per miei d'ua linha telefonica e un modèm.

provedidor d'accès a Internet *n. m.* Organizacion que possedís un servidor de connexion permanenta a Internet, on un usatgèr s'i pòt connectar entà accedir ath hilat e entà obtier servis publics.

provedidor de servicio d'applicacions *n. m.* Organizacion que lòtge enes sòns servidors aplicacions de programari e permet qu'es usatgèrs i poguen accedir e les poguen utilizar a compdar d'un hilat d'airau espandit.

provediment electronic *n. m.* Sistèma de provediment bastit en comèrc electro-nic d'empresa a empresa, que consistís en automatizar eth tractament des commandes entre es clients e es sòns provedidors, entà simplificar-ne era gestion e eth fonctionar des empreses.

provocation *n. f.* Messatge qu'un inter-

nauta mane generaument en ua boëta electronica de un aute internauta, en ua convèrsa o en un grop de discussion damb era finalitat de suscitar ua responsa furiosa o desencadenar ua peleja.

provocator, -a *n. m./f.* Internauta que mane un messatge generaument ara boëta electronica de un aute internauta, a ua discussion o grop de discussion, damb era finalitat de suscitar ua responsa furiosa o de desencadenar ua peleja.

publicacion assistida per ordenador *n. f.* Metòde que permet configurar tèxtes e ilustracions en pagines sanceres e imprimir-les en tot emplegar mieis informatics.

publicacion electronica *n. f.* Publicacion editada en supòrt electronic, que pòt contier tèxte, imatge e son e que demane de mieis informatics entà visualizar o escotar-ne eth contengut.

publicitat dirècta *n. f.* Publicitat que s'adreça individualment a personnes prealablamet indentificades, per corréu, per telefon o per mieis telematics.

publicitat electronica *n. f.* Comunicacion persuasiva o informativa per miei d'anons difusits per un hilat telematic, generalment Internet, damb era finalitat d'incidir dirèctament o indirèctament enes actituds o enes comportaments de crompa e consumacion des internautes.

publicitat intersticiau *n. f.* Publicitat qu'apareish ena pantalha deth navegador mentre qu'er internauta a de demorar que sigue descargada era pagina web cercada.

punt de brancament *n. m.* Punt finau d'un hilat de distribucion a compdar deth quau comencen es linhes d'abonat.

punt de preséncia [POP] *n. m.* Lòc geografic on un provedidor d'Internet pre-pause un servici d'accès a un hilat de telecomunicacions e d'on i permet era connexion ath còst d'ua telefonada locau.

punt neutre *n. m.* Punt d'un hilat de te-

lecomunicacions on se permet era ligasón a nauta velocitat de mès d'un proveedor d'Internet, damb era finalitat d'es cambiar informacion.

puntcom *adj.* Se ditz dera empresa, societat, comèrc, etc., qu'emplegue Internet coma ua plataforma fondamentau entath desenvolopament dera sua activitat.

quadernet d'adreces *n. m.* Ensem d'adreces electroniques qu'un usatgèr consèrve generaument en un programa de corrèu electronic entà accedí'i ulteriorament.

quadre de dialòg *n. m.* Zòna delimitada en ua pantalha d'un ordenador qu'apareish quan ua aplicacion o un sistèma informatic interrògue un usatgèr abans de realizar ua instruccion.

quadre de recerca *n. m.* Zòna delimitada, generaument en un motor de recerca o en un directòri, laguens dera quau un internauta especificue es condicions d'ua recerca, generaument era informacion que vò cercar era portada, era lengua, etc.

qüestions freqüentes *n. f. pl.* Ensem de dobles sus un tema especific, que se pause reiteradament pes internautes, damb es solucions correspondentes, que generaument son amassades en ua pagina web.

quiòsc d'informacion *n. m.* Terminau interactiu d'accès liure, generaument installat en un lòc public, qu'aufrís informacion sus es productes o servicis, per miei d'ua pantalha tactila o un teclat.

quiòsc Internet *n. m.* Terminau interactiu d'accès liure, generaument installat en un endret public, a compdar deth quau se pòt navegar per Internet a un prètz prealablament establit.

radar *n. m.* Aparelh que, per miei d'on des radioelectriques de nauta freqüència, permet localizar e identificar objèctes a distància.

radiacion *n. f.* Emission e propagacion

d'energia per miei d'ondes radioelectriques.

radiocomunicacion *n. f.* Comunicacion per miei d'ondes radioelectriques.

radiodifusion *n. f.* Difusion d'àudio per miei d'ondes radioelectriques.

radioelectric, -a *adj.* Qu'ei relatiu o qu'aperten ara radioelectricitat.

radioelectricitat *n. f.* Tecnica que se referis ara formacion, ara transmission e era utilizacion d'ondes produsides per oscillacions electriques.

radiofreqüència *n. f.* Freqüència d'ua onda radioelectrica.

radiomessatgeria *n. f.* Sistèma de radiocomunicacion que permet transmèter messatges entre terminaus mobils per miei d'ondes radioelectriques.

radiomessatgeria bilaterau *n. f.* Radiomessatgeria que permet enviar e receber messatges entre terminaus mobils per miei d'ondes radioelectriques.

radiomessatgeria unilaterau *n. f.* Radiomessatgeria que permet enviar messatges entre terminaus mobils per miei d'ondes radioelectriques, mès que non permet receber-ne.

radiotelefonia *n. f.* Telefonia per miei d'ondes radioelectriques.

radiotelefonia de grop barrat *n. f.* Radiotelefonia que permet era comunicacion entre un collectiu d'usatgèrs, generaument sense ua localizacion fixa.

RARP *n. m.* Protocòu que permet convertir eth còde d'ua targeta de hilat en ua adreça IP per miei dera consulta en un servidor.

RDF *n. m.* Sistèma que permet descriuer e organizar continguts en Internet per miei de metadonades.

realitat virtuau [RV] *n. f.* Ensem de sensacions optiques e acostiques, generades per miei d'un ordenador, que se percepben damb dispositius especiaus que recreen ua situacion damb un cèrt grad de realisme.

receptor *n. m.* Aparelh que recep un senhau electric, electromagnetic o electronic.

recèrca *n. f.* Examen, generalment sequènciau, des elements d'un ensem de donades pr'amor de trobar es qu'an ua proprietat determinada.

recèrca auançada *n. m.* Recèrca que permet delimitar, mejançant era especificacion de paramètres, era consulta der usatgèr entà obtier un resultat çò de mès concrèt possible.

reconeishedor dera votz *n. m.* Aparelh que permet identificar e transformar era votz d'un usatgèr en ordes basiques o en tèxte escrit.

reconeishença de caractèrs *n. f.* Identificacion de simbèus establits per convencion que representen ua letra, un numero, un signe de puntuacion o tot tipe d'unitat grafica, per miei dera recèrca e era seleccion automatica de formes comparables.

reconeishença de formes *n. f.* Identificacion d'estructures e configuracions d'imatges per miei dera recèrca e era seleccion automatica de formes comparables.

reconeishença dera votz *n. f.* Identificacion e tractament de senhaus de paraulas, per miei d'un sistèma informatic.

reconeishença optica de caractèrs [OCR] *n. f.* Reconeishença de caractèrs per miei dera escanerizacion e era analisi de cada caractèr e era sua traduccion en un còde que ne pogue permetéreth tractament.

recors *n. m.* Element d'un sistèma informatic de besonh entara execucion d'ua operacion.

recuperacion *n. f.* Recèrca e extraccion d'un fichèr o d'ua informacion particulars d'ua basa de donades o d'un supòrt d'emmagazinatge.

recuperar *v. tr.* Cercar e extreir un fichèr o ua informacion particulara d'ua basa

de donades o d'un supòrt d'emmagazinatge.

redactor, -tritz de contenguts *n. m./f.* Persona qu'ei encargada dera redaccion e actualizacion de contenguts de sites web, e dera elaboracion d'articles e dera edicion de notícies en bèth sector deth domeni dera comunicacion.

redirigir *v. tr.* Portar automaticament un internauta, dempùs de quauques segons, dera pagina web demandada qu'a cambiat d'adreça ath sòn nau emplaçament.

reengenharia *n. f.* Revision fondamentau e reconepcion d'un dispositiu o un sistèma informatic damb er objectiu d'actualizar-lo e melhorar-ne eth foncionament.

reformatar *v. tr.* Adaptar un supòrt qu'a un format a un autre format, o ath madeish format, entà qu'eth sistèma i pogue liéger e escriuer donades.

reformatatge *n. m.* Adaptacion d'un supòrt qu'a un format a un autre format o ath madeish format, entà qu'eth sistèma i pogue liéger e escriuer donades.

registre d'Internet *n. m.* Organisme public qu'ei en cargue dera gestion de quauqui recorsi d'Internet, generalment dera assignacion d'adreces IP e deth registre des nòms de domeni.

reissòla *n. f.* Messatge generalment absurd o erronèu qu'ei manat a un grop de discussion damb er objectiu de provocar er enviament de responses que lo corregisquen.

relais *n. m.* Dispositiu que permet controlar eth barrament e era dubertura d'un circuit per miei d'un circuit de menor potència qu'eth prumèr e damb un corrent plan fèble.

relais de trama *n. m.* Transmission de donades entre dispositius, generalment en un hilat d'airau locau o un hilat d'airau espandit, per miei dera communacion de paquets, configuradi segontes es especificacions de Frame Relay.

repartidor *n. m.* Estructura que lòtge es dispositius entara interconnexions e era concentracion de circuïts de telecomunicacions.

repartidor d'entrada [MDF] *n. m.* Repartidor que lòtge es extrems des linhes extèrnies e es linhes intèrnies d'ua centrau telefonica. Sin.: *repartidor principau*.

repartidor intermediari [IDF] *n. m.* Repartidor situat entre eth repartidor d'entrada e eth commutador en ua centrau automatica.

repartidor mixte [CDF] *n. m.* Repartidor que combine alternativament era foncion de repartidor d'entrada e era de repartidor intermediari.

repausapunhets *n. m.* Part d'un teclat on un usatgèr i pòt méter es punhets en picar a fin d'adoptar ua postura comòda.

repè *n. m.* Tecnica de recèrca que permet tornar ath punt d'origina entà hèr ua naua causida quan era selecccion anteriora non a portat eth resultat democrat.

repertòri *n. m.* Esturment de recèrca que consistís en ua basa de donades de documents web, on i son atribuïts mots clau o categories tematiques, que presente coma resultat d'ua cerca ua lista de pagines web ordenades tematicament e acompanhades generaument d'ua descripcion sus eth contengut de cada ua.

repetidor *n. m.* Aparelh que recep un senhau electric, electromagnetic, l'amplifice e lo retransmet.

repetidor de satellit *n. m.* Repetidor installat en un satellit de telecomunicacions qu'amplifie, reconvertís e adapte era freqüéncia d'un senhau electromagnetic.

repetidor optic *n. m.* Repetidor situat en un hilat de fibra optica que recep un senhau optic, l'amplifice e lo retransmet.

replica *n. m.* Ensem de fichers situadi en un servidor que conten ua còpia

exacta des sites web o de parts de sites web presents en d'auti servidores, damb era finalitat de facilitar-ne er accès o d'agilizar-ne era consulta.

reprogramable, -a *adj.* Se ditz d'un dispositiu que pòt èster modificat o que s'i pòden ahíger valors naues.

reservacion en linha *n. f.* Comanda de bilhets de transpòrt, d'entrades d'espectacles, etc., per miei d'un hilat telematic generaument Internet.

resolucion *n. f.* Capacitat d'un visualizador entà representar punts diferents d'un sistèma optic enes dimensions mès redusides possibles.

responsa irada *n. f.* Messatge damb eth qu'un internauta respon d'ua manèra indignada ara provocacion qu'un aute internauta a pogut manar ara sua boèta electronica, en ua convèrsa o en un grop de discussion.

retelefonada automatica *n. f.* Foncion d'un telefon que permet recuperar automaticament eth darrèr numero picat.

retornar *v. intr.* Tornar un correu electronic ath que l'envie sense que sigue dat ath destinatari, per rasons diuères.

retroaccion *n. f.* Procès que hè qu'ua part o era totalitat des donades de ges-suda d'un sistèma tornen coma donades d'entrada entà permetre era correcion e era regulacion deth sòn funcionament ath long deth temps.

revirada automatica [TA] *n. f.* Sistèma de traduccion de tèxtes que realize un programa informatic, sense intervencio n umana.

revista electronica *n. f.* Publicacion periodica editada en supòrt electronic, de tèmes diuèrsi o especializada, que pòt contier tèxte, imatge e son e que demane mieis informatics entà visualizar-ne o escotar-ne eth contengut.

revista web *n. f.* Publicacion periodica que tracte tèmes diuèrsi, editada en su pòrt electronic, que pòt contier tèxte,

imatge e son, e que demane mieis informatics entà visualizar o escotar-ne eth contengut.

robòt *n. m.* Maquina automatica que manipule objèctes e execute operacions d'acòrd damb es ordes establides en programa informatic que ne contròle es moviments.

robòt d'anullacion *n. m.* Agent que, en un grop de discussion o ua lista de distribucion, identifique d'acòrd damb uns critèris preestablits es messatges dehòra de lòc e es provocacions e n'impedís automaticament era distribucion.

robòt de crompes *n. m.* Agent que compare era qualitat e eth prètz de productes que se venen per miei d'un hilat de telecomunicacions, generalment Internet.

robòt de recèrca *n. m.* Agent que cerque informacions en un hilat de telecomunicacions d'acòrd damb es critèris de recèrca establits per usatgèr.

robòt industriaui *n. m.* Robòt reprograble e multifoncionau que manipule materiaus, pèces, esturments, dispositius especiaus entara execucion de prètz-hèts diuèrsi enes desparières etapes dera produccion industriaui.

robòt intelligent *n. m.* Robòt industriaui qu'a integrat tecnicques d'intelligéncia e vision articiau e que, en seguir ua règla de comportament uman establida prealablamet, actue en fucion d'estimulacions precises.

robotica *n. f.* Robòt industriaui qu'a integrat tecnicques d'intelligéncia e vision articiau e que, en seguir ua règla de comportament uman establida prealablamet, actue en fucion d'estimulacions precises.

rota *n. f.* Trajectòria sauvada en un sistema de posicion globau a compdar d'ua seqüéncia de hites.

rotacion d'anonicis *n. f.* Alternància automatica d'anonicis en un espaci publici-

tari generalment d'ua pagina web, definida per miei d'un programa informatic.

rotina *n. f.* Seguida ordenada d'instruccions que se pòden executar a compdar d'un punt quinsevolh d'un programa informatic e que constituis un modul damb ua finalitat concreta.

sageta *n. f.* Simbèu, generalment en forma de sageta, qu'apareish ena pantalha d'un ordenador e indique es moviments der arrat o de un aute dispositiu de dialòg.

satellit articiau *n. m.* Aparelh receptor e transmetedor qu'ei metut en orbita ar entorn d'ua planeta o d'un satellit.

satellit d'orbita baisha *n. m.* Satellit de comunicacion qu'ei metut en orbita a ua distància dera Tèrra d'entre 700 e 1500 quilomètres, aproximativament.

satellit d'orbita mejana *n. f.* Satellit de comunicacion qu'ei metut en orbita a ua distància dera Tèrra d'entre 500 e 20000 quilomètres, aproximativament.

satellit de comunicacion *n. m.* Satellit articiau que hè ligam en telefonia, en ràdio e en television entre punts diuèrsi dera superfícia terrestre.

satellit geostacionari *n. m.* Satellit articiau qu'ei metut en orbita a ua distància de mès de 36000 km der equador dera Tèrra e que vire ara madeisha velocitat e en madeish sens qu'aguesta, de manera que se meten de contunh sus era madeisha verticau d'un punt particular dera superfícia terrestre.

satellitzacion *n. f.* Metuda en orbita d'un satellit articiau.

satellizar *v. tr.* Méter en orbita un satellit articiau.

sauvar *v. tr.* Conservar ua informacion que pòt èster emplegada posteriorament en un dispositiu dera memòria d'un ordenador pr'amor d'evitar que sigue esfaçada o que sigue perduda accidentalment.

seguretat informatica *n. f.* Ensem de

mesures fisiques, logiques e administratives destinades a protegir era integritat e era confidencialitat des donades informatiques.

senhau *n. m.* Magnitud fisica variabla qu'emmagine donades e les transmet per mieis electricxs, electromagnetics o electronics.

senhau analogic *n. m.* Senhau qu'emmagine informacion enes variables continues e proporcionaus as reaus.

senhau binari *n. m.* Senhau digitau qu'emmagine informacion en prener dues valors desparieres, generalment 0 e 1.

senhau d'ocupacion *n. m.* Son brèu repetitiu que se percep per miei d'un auricular d'un telefon dempús d'auer picat un número e indique qu'era linha telefonica deth telefon on se pique ei ocupada.

senhau de mercar *n. m.* Son continu que se percep en auricular d'un telefon quan se pren e indique qu'era linha telefonica ei en condicions entà picar un número.

senhau de telefonada *n. m.* Son long repetitiu que se percep en auricular d'un telefon dempús d'auer picat un número e que correspon as senhaus acostics der aute aparelh.

senhau digitau *n. m.* Senhau qu'emmagine informacion en forma de còdes binaris.

sense hiu Se ditz d'un dispositiu o un sistèma de telecomunicacions era comunicacion electrica deth quau se realize sense besonh de cables conductors.

sensor *n. m.* Dispositiu que capte estimulacions e qu'a compdar d'eres produsis senhaus, generalment electricxs, que se transmeten a un aute dispositiu, que s'interprete coma informacion.

sensor d'imatge *n. m.* Sensor format per fotodetectors que transformen era energia emetuda o rebatuda per un fenomèn particular en senhaus electricxs e permet restituïr-ne era imatge.

sensor de fòrça *n. m.* Sensor qu'envie un senhau electronic a un aparelh capble d'enregistrar, qu'ei generaument un ordenador, quan s'aplique ua fòrça sus un terminau.

sensor de moviment *n. m.* Sensor que mane un senhau electronic a un aparelh capble d'enregistrar-lo, qu'ei generaument un ordenador, quan er objècte o era persona que lo pòrte se botge.

sensor de posicion *n. m.* Sensor qu'informe des coordenades espaciaus a on ei situat un dispositiu o ua maquina.

sensor de vision *n. m.* Sensor que, enes aplicacions de robotica generaument, identifique era forma, era situacion, era orientacion e es dimensions d'un objècte.

sensor optic *n. m.* Sensor provedit d'un element fotosensible capble d'identificar eth punt d'un visualizador on ei situat.

sensor tactil *n. m.* Sensor qu'envie un senhau electronic a un ordenador, a compdar dera informacion de magnituds diuèreses obtenguda per miei deth contacte damb es objèctes der entorn.

seqüéncia de dubertura de session *n. f.* Ensem d'instruccions qu'un usatgèr d'ua estacion de travalh execute entà connectar-se a un hilat o un sistèma informatics o daurir un programa o aplicacion.

servici as clients *n. m.* Servici prepausat per ua empresa o ua organizacion que consistís a emplegar recorsi umans e materiaus e realizar un ensem d'accions entà recéber e servir es clients.

servici basic de cable *n. m.* Servici que prepause ar abonat d'un sistèma de television per cable un ensem de canaus de television laguens dera tarifa basica d'abonament.

servici d'agenda *n. m.* Servici que permet enregistrar messatges adreçadi a un numero de telefon e d'ordenar-ne

era repeticion en escuéller ua data determinada.

servici de messatges cuerts [SMS] n. m. Sistèma que permet er escambi de messatges en format de tèxte per mi ei des telefons mobils e d'auti aparelh s electronics.

servici de resposta automatica de corrèu n. m. Servici aufrit per un programa informatic que sense besonh der usatg èr envie un messatge, prealablament escrit, coma resposta as corrèus elec tronicas recebuts sus ua adreça electro nica.

servici de valor ahijuda n. m. Servici que, sense còst addicionau, un prove didor d'Internet met a disposicion des sòns clients.

servici en linha n. m. Servici que prepau se ua empresa o ua organizacion, acces sible per miei d'abonament, que permet er accès a diuèrsi recorsi telematics des d'un ordenador equipat d'un modèm.

servici Internet n. m. Servici qu'un pro vedor d'Internet fornís as usatg èrs que son connectadi a Internet.

servici perfeccionat de telefonía mobi la [AMPS] n. m. Telefonía mobila ana logica que foncione en ua banda de fre qüéncies situada entre 800 e 900 me gahertz.

servidor n. m. Ordenador qu'ei com partit, en un hilat informatic, per diuèrsi clients, e les fornís generaument d'in formacion, servicis e recorsi.

servidor n. m. Programa informatic que fornís generaument d'informacion, servicis o recorsi diuèrsi a un programa client.

servidor d'accès a distància n. m. Servidor que permet a un usatg èr d'auer accès, per miei d'ua linha electrica, a dispositius o a sistèmes de telecomunicaci ons aluenhats fisicament.

servidor de corrèu electronic n. m. Ser vidor que gestione e emmagazine es

messatges electronics enviats e rece buts per un usatg èr.

servidor de messatges n. m. Servidor que gestione es messatges enviadi a un grop de discussion per miei d'Internet.

servidor de nòms de domeni [DNS] n. m. Servidor que permet er accès a Internet per miei dera consulta automati ca d'ua basa de donades, on son enregis trats es nòms de domeni amassa damb es adreces IP que i corresponen.

servidor FTP n. m. Servidor qu'un usatg èr pòt emplegar des deth sòn ordenador entà descargar e/o cargar fich èrs, per miei deth protocòu de transferiment de fich èrs.

servidor FTP anonim n. m. Servidor qu'un usatg èr pòt emplegar des deth sòn ordenador entà descargar e/o cargar fich èrs, per miei deth protocòu de transferiment de fich èrs, sense posse dir un nòm d'usatg èr e un senhau es pecífics.

servidor Gopher n. m. Servidor qu'un usatg èr pòt emplegar des deth sòn ordenador entà cercar e recuperar docu ments e accedir a servicis d'Internet e bases de donades indexades, per miei deth protocòu Gopher.

servidor proxy n. m. Servidor que regule er accès a Internet des d'un hilat privat protegit generaument per un talhahuec.

servidor vidéo n. m. Servidor que distri busís un senhau de vídeo entre es usatg èrs d'un hilat de cable, generaument per miei deth servici de vídeo ara carta.

servidor vocau n. m. Servidor que fornís servicis de comunicacion orau.

servidor vocau interactiu n. m. Servidor vocau que permet establir un dialòg entre un usatg èr e un ordenador per miei der escambi de messatges vocaus damb un sistèma informatic.

servidor web n. m. Programa informatic basat en modèl client-servidor e en protocòu de transferiment d'ipertèxte, que

met pagines web ara disposicion des internautes.

session *n. f.* Període de temps passat entre era connexion e era desconexion a un hilat informatic o a un sistèma operatiu o entre era dubertura e eth barriament d'ua aplicacion.

SGML *n. m.* Lenguatge d'etiquetatge de documents que permet descríuer era relacion entre eth contengut d'un document informatizat e era sua estructura logica.

shivau de Tròia *n. m.* Programa informatic damb ua foncion aparentament utila, mès damb foncions addicionaus amagades que hèn vulnerable un sistèma e i faciliten er accès damb era finalitat de hèr'i perjudici.

signatura *n. f.* Fichèr format per un ensem de linhes on eth remitent ei situat generaument ara fin d'un corrèu electronic e que balhen informacion sus era sua identitat.

signatura electronica *n. f.* Fichèr, situat generaument ara fin deth corrèu electronic, damb informacion chifrada que n'identifique er autor e permet ath receptor de verificar-ne era origina e era validesa e d'evitar-ne era faussificacion.

simplèx *adj.* Se ditz d'un dispositiu o un sistèma de telecomunicacions que permet era transmission d'informacion en ua direccion.

simulacion *n. f.* Representacion d'un fenomèn per miei d'un modèl fisic o matematic que ne permet ua analisi mès simpla, economica e mens problematica que se se realizèsse sus er originau.

simulacion de vol *n. f.* Simulacion en temps reau dera trajectòria d'ua nau aeriana.

simulacion en temps reau *n. f.* Simulacion que se desenvolope ath madeish temps qu'en sistèma simulat.

simulator *n. m.* Aparelh que permet representar un fenomèn per miei d'un

modèl fisic o matematic, e que ne permet ua analisi mès simpla, economica e mens problematica que se se realizèsse sus er originau.

similar *v. tr.* Representar un fenomèn per miei d'un modèl fisic o matematic, e que ne permet ua analisi mès simpla, economica e mens problematica que se se realizèsse sus er originau.

sincròn, -a *adj.* Se ditz deth funcionament d'un dispositiu o d'un sistèma de telecomunicacions on cada seqüència d'operacions ei sometuda a intervaus regulars de temps.

sincronizacion *n. f.* Senhau qu'escàmbien dus nòdes d'un hilat de telecomunicacions entà indicar qu'era connexion ei establida sense problemes.

sincronizar *v. tr.* Controlar eth temps d'execucion d'ua operacion entà evitar qu'un procès comence abans que s'acabe er anterior.

sindicacion de contenguts *n. f.* Procès qu'un productor o un distribuidor de contenguts sus Internet fornís d'informacion en format digitau a un abonat o a un hilat d'abonats, generaument entà que les integren enes sòns sites web.

sintèsi *n. f.* Combinason e reconstrucion d'un senhau prealablament examinat e descompausat en unitats mès petites per miei dera analisi.

sintèsi dera votz *n. f.* Sintèsi des senhaus dera paraula per mieis informatics a compdar de sons umans digitalizats o sons generaus per ordenador.

sintetizador *n. m.* Aparelh electronic que permet combinar e reconstuir senhaus prealablament examinats e descompausats en unitats mès petites per miei dera analisi.

sintetizador dera votz *n. m.* Sintetizador de senhaus dera paraula per mieis informatics a compdar de sons umans digitalizats o sons generats per ordenador.

sintonia *n. f.* Hèt d'èster ajustat a un cir-

cuït ena madeisha freqüéncia qu'un au-te circuït.

sintonizator *n. m.* Aparelh electronic emplegat entà ajustar era freqüéncia d'un circuït en fucion dera de un au-te circuït.

sintonizar *v. tr.* Ajustar era freqüéncia d'un circuït en fucion dera de un au-te circuït.

sistèma *n. m.* Ensem d'estructures, instruments e mecanismes intercon-nectats permeten eth tractament e eth transferiment de donades.

sistèma d'autor *n. m.* Sistèma desenvolopat damb un lenguatge d'autor, que permet crear aplicacions personalizades, en generau educatives e multimèdia, sense besonh d'auer coneishements en programacion.

sistèma d'informacion geografica [SIG] *n. m.* Sistèma informatic que permet captar, manipular, analisar e represen-tar donades sus era posicion d'elements ena superfícia dera Tèrra, utilizat generaument ena elaboracion de mapes ge-ografics.

sistèma de chiframent *n. m.* Sistèma format per ensem de documents, dis-positius, equipaments e tecnicas que son emplegades entà codificar era infor-macion e entà poder restablir-ne dem-pùs era forma originau.

sistèma de distribucion multipunt [MDS] *n. m.* Sistèma de transmission de se-nhaus de ràdio e de television entre mès de dus terminaus per un solet canau, que fonge en un airau geograficament limitat e permet era utilizacion si-multanèa de despariòrs canaus digitaus.

sistèma de gestion de basa de donades [SGBD] *n. m.* Sistèma informatic que permet era gestion automatica d'ua ba-sa de donades, generaument era crea-cion, emmagazinatge, era modificaci-on e era proteccion des donades que s'i contien.

sistèma de hièstres *n. f.* Estructura d'ua interfàcia d'usatgers que permet daurir despariòrs programes o aplicacions ath madeish temps, per miei dera division dera pantalha en mès d'ua hièstra.

sistèma de nòms de domeni [DNS] *n. m.* Sistèma de bases de donades e ser-vidors que convertís es nòms de domeni utilizats pes internautes enes adreces IP corresponentes e que permet era trans-mission d'informacion d'un site web a un au-te.

sistèma de posicionament globau [GPS] *n. m.* Sistèma de localizacion dera posi-cion de personnes e veïculs per miei de satellits geostacionaris plaçats ar entorn dera Tèrra.

sistèma de telecomunicacions *n. m.* Sis-tèma que permet era transmission, emision e recepcion d'informacions de quina natura que sigue per miei de sistèmes electromagnetics.

sistèma de telecomunicacions mobiles universaus [UMTS] *n. m.* Sistèma que permet era transmission de texte, d'àu-dio digitalizat, de video e de multimèdia entre terminaus mobils a ua velocitat aproxi-mativa de 2 megabits per segon.

sistèma de vision artificiau *n. m.* Sistèma informatic qu'emmagine, procèsse e interprète era informacion obten-guda per miei de sensors audiovisuaus.

sistèma dual *n. m.* Television que dis-pause de dues versions d'àudio despariòres entà ua madeisha version de video.

sistèma expert *n. m.* Sistèma informa-tic que permet resòlvre problèmes en un domeni d'aplicacion dat damb ajuda d'ua basa de coneishences establida a compdar dera experiéncia umana.

sistèma globau entàs comunicacions des mobils [GSM] *n. m.* Sistèma de te-lefonia mobila digitau que fonge en ua banda de freqüéncies de 900 a 1800 megahertz.

sistèma informatic *n. m.* Sistèma format

peth conjunt des components de maquinari e programari que permet eth tractament de donades.

sistèma operatiu *n. m.* Programa informatic que contròle prètzhèts basics en un ordenador, coma per exemple era execucion de programes e aplicacions, era atribucion de memòria intèrna e era connexion e desconnexion de periferics.

site de cargament *n. m.* Servidor on se transferissen fichers d'un client.

site de descargament *n. m.* Servidor a compdar deth quau se transferissen fichers d'un client.

site FTP *n. m.* Site d'Internet que conten fichers, e s'i accedís per miei deth protocòu de transferiment de fichers.

site Gopher *n. m.* Site d'Internet que conten donades as quaus s'i accedís per miei de Gopher.

site Internet *n. m.* Ensem de donades estructurades a compdar d'un madeish URL.

site web *n. m.* Site d'Internet format per un ensem de pagines web d'ua empresa, ua organizacion o ua persona publica entà que s'i pogue consultar era informacion que conten.

SMTP *n. m.* Protocòu que, laguens d'un hilat TCP/IP, permet escambiar corrèus electronics.

societat dera informacion *n. f.* Societat frut deth desenvolopament e dera implantacion des tecnologies dera informacion e era comunicacion, caracterizada fonamentaument per formes naues d'organizar eth trabalh, era educacion, era cultura, es transaccions economicques e era comunicacion entre es persones. Sin.: *societat deth coneishement*.

sòcle *n. m.* Supòrt on s'installe un component informatic.

sodar *n. m.* Radar qu'emplegue senhaus acostics.

sondeg *n. m.* Procès en que s'interrògue cada un des terminaus que partegen ua

madeisha linha de transmission entà saber s'ei en disposicion d'eméter donades, e, atau, evitar collisions ena transmission de messatges.

soqueta *n. f.* Espaci virtuau deth nòde d'un hilat reservat entà executar ua soleta aplicacion o un solet procès que servís entà mantier ua comunicacion. Sin.: *canau*.

SSL *n. m.* Protocòu que permet enviar e recéber informacion per miei d'Internet d'ua manèra segura.

subasta electronica *n. f.* Site web que prepausa un servici de subasta en linha, qu'es internautes i luten entà aquerir un madeish product, qu'ei emportat finauament per qui hè era melhor aufèrta.

supòrt *n. m.* Miei fisic utilizat entà enregistrar e emmagazinar donades.

supòrt d'entrada *n. m.* Supòrt on s'enregistren e emmagazinen donades que son entrades ena memòria d'un ordenador.

supòrt tecnic *n. m.* Linha telefonica du'bèrta 24 ores cada dia, o pendent un orari long, a trauès dera quau ua empresa o ua organizacion prèste generaument servici de conselh, de consulta o tanben assisténcia tecnica as sòns clients.

talhadura sillabica *n. f.* Operacion qu'execute un programa informatic e que consistís en dividir un mot ara fin d'ua linha, segontes es règles de separacion sillabica pròpries dera lengua emplegada.

talhahuec *n. m.* Programa o ensem de programes d'un servidor d'accès a un hilat d'airau locau que gestione e contròle es comunicacions damb d'auti hilats extèrn entà garantir-ne era seguretat.

talhar mots *v. tr.* Executar un programa informatic, era operacion deth quau consistís en dividir un mot ara fin d'ua linha, segontes es règles de separacion sillabica pròpries en ua lengua en particular.

tapatge *n. m.* Perturbacion qu'afècte un senhau que circule per un hilat de telecomunicacions, e que pòt alterar era informacion que transmet.

tapatge *n. m.* Informacion apareishuda ena lista de resultats d'un cercador o d'un repertòri que non a cap ligam damb eth tèma centrau dera recèrca.

tapís d'arrat *n. m.* Pèça, generaument de coachó, mòfla o semirigida, damb ua basa antilisanta, dessús dera quau s'i desplace er arrat.

targeta acceleradora *n. f.* Targeta que permet aumentar era velocitat de tractament de donades d'un ordenador.

targeta acceleradora grafica *n. f.* Targeta que permet aumentar era velocitat de tractament de donades grafiques d'un ordenador.

targeta adaptadora *n. f.* Targeta que permet era connexion d'un periferic a un ordenador de caracteristiques desparières.

targeta d'accès a distància *n. f.* Targeta que permet a un usatgèr d'un hilat sociau d'accèdi'i des d'un ordenador geograficament aluenhat.

targeta d'espandiment *n. f.* Targeta que s'inserís en ua caneladura deth circuit imprints d'un ordenador e que permet ahige'i foncions.

targeta d'identificacion der abonat *n. f.* Targeta intelligenta que conten informacion basica d'un usatgèr e li permet emplegar un telefon mobil que foncio ne damb eth sistèma globau per comunicacions mobiles, sonque en introducir-la en un terminau.

targeta de captura de vídeo *n. f.* Targeta d'expansion que permet digitalizar imatges video.

targeta de credit *n. f.* Targeta intelligenta que permet obtier bens e servicis sense pagar immediatament, mès en carregar-lo ulteriorament en compde.

targeta de hilat *n. m.* Targeta que se

connècta a un client o a un servidor e permet controlar er escambi de donades en un hilat.

targeta de modèm *n. f.* Targeta d'expansion que permet ahiger es foncions de modèm a un ordenador.

targeta de son *n. f.* Targeta d'expansion que permet enregistrar, de reproduuir e de digitalizar senhaus d'audio.

targeta grafica *n. f.* Targeta d'expansion que permet convertir senhaus de video en senhaus electronics entà que se poguen visualizar en ua pantalha.

targeta intelligenta *n. f.* Targeta damb ua memòria que permet emmagazinar donades en supòrt digitau.

targeta sanitària *n. f.* Targeta intelligenta que conten informacion identificadora deth titular, generaument es sues donades personaus e era sua carpeta medicaud.

targeta telefonica prepagada *n. f.* Targeta intelligenta on s'emmagazinen sòs abans e que, tan lèu coma ei introduida en un telefon, permet hèr telefonades que son descomprades des sòs emmagazinadi.

tarifa invariabla *n. f.* Tarifa que da accès a un servici pendent un temps illimitat, segontes ues condicions e un prètz establets.

tarifa locau *n. f.* Tarifa telefonica aplicada as telefonades entre dus punts geografics d'ua madeisha localitat.

tarifador *n. m.* Dispositiu installat la guens d'ua centrau telefonica que connècta es linhes d'abonat damb es mecanismes de pagament des comunicacions.

tasca *n. f.* Seqüéncia d'instruccions tractada per un programa informatic coma unitat de travalh.

taulèu blanc *n. m.* Programari de videoconferéncia que permet qu'es usatgèrs connectats per miei d'un hilat de telecomunicacions poguen travalhar amas-

sa en un madeish document compartit e visualizat simultanèament enes ordenadors interconnectats es modificacions que s'i hèn.

TCP/IP *n. m.* Ensem de protocòus basat en protocòu d'Internet, qu'encamine paquets de donades des dera origina enquiara destinacion, e eth protocòu de contròle de transmission, que garantís era integritat des paquets transmetudi.

teclat *n. m.* Periferic d'ordenador format per un ensem de claus damb es quaus un usatgèr pot escriuer e activar foncions d'un programa informatic.

tecnologia *n. f.* Ensem de tecñiques que permeten d'aplicar era coneishençia scientifica a objectius practics d'un airau d'especialitat.

tecnologia de tramesa automatica *n. f.* Tecnologia que permet a un servidor de transmèter automaticament informacion a un usatgèr connectat a un hilat telematic sense qu'aguest ac age sollicitat.

tecnologia de tramesa automatica induïda *n. f.* Tecnologia qu'aufrís ua informacion automatizada a un usatgèr connectat a un hilat telematic a compdar d'ua recèrca prealaba.

tecnologia de tramesa induïda *n. f.* Tecnologia que permet transmèter informacions a un usatgèr connectat a un hilat telematic quan aguest la demane.

technologies dera informacion e dera comunicacion [TIC] *n. f. pl.* Ensem de tecnologies utilizades tà tractar e transmèter informacion en format digitau.

technologies deth lenguatge *n. f. pl.* Ensem de tecnologies aplicades ath tractament de formes lingüistiques en desenvolopament de programaris lingüistics, coma per exemple de traductors, correctors, analisadors o e desambigüadors, e de recorsi basics, coma gramaticques o diccionaris morfologics.

tele- Forma prefixada qu'indique un li-

gam o ua connexion damb un hilat telematic.

tele- Forma prefixada qu'indique un ligam o ua connexion damb era television.

tele- Forma prefixada qu'indique distància e aluenhamant.

telealarma *n. m.* Sistèma d'alarme a distància format per un dispositiu electro-nic automatic qu'emet un senhau qu'ei recebut en un centre de contròle, que i é dirèctament connectat.

teleaprendissatge *n. m.* Aqueriment de coneishences e de normes culturaus a distància per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

teleassisténcia medica *n. f.* Ensem de servicis d'ajuda medica a distància que son disponibles a compdar d'un hilat telematic, generaument Internet.

telebotiga *n. f.* Programa televisuau on s'i presenten productes e servicis, es sues caracteristiques e era manèra d'aquerir-les.

telecentre *n. m.* Installacion equipada damb era infrastructura tecnica necessària entath desenvolopament d'ua activitat professional aluenhada fisicament d'un centre de produccion o d'un centre de servicis, per miei der emplec de tecnologies dera informacion e era comunicacion e especiaument des hilats de telecomunicacions, coma per exemple Internet.

telecentre rurau *n. m.* Installacion placa en ua zòna rurau e equipada damb era infrastructura tecnica necessària entath desenvolopament d'ua activitat professional fisicament aluenhada d'un centre de produccion o d'un centre de servicis, per miei der emplec de tecnologies dera informacion e dera comunicacion, e mès particularament des hilats de telecomunicacions, coma per exemple Internet.

telecinematograf *n. m.* Aparelh que ser-

vís entà transformar es imatges cinematografiques en senhaus televisius.

telecinematografia *n. f.* Sistèma de projeccion o de transmission de filmes per miei dera television.

telecomanda *n. f.* Esturment qu'actue a distància sus es mecanismes d'un aparelh o d'un sistèma entà modificar-ne bères caracteristiques e que permet eth contròle deth sòn funcionament.

telecomunicacion *n. f.* Transmission, emission o recepcion d'informacion de tot tipe per miei des sistèmes electro-magnetics.

teleconsulta *n. f.* Examen medicau a distància qu'utilize es aplicacions disponibles en un hilat telematic, generaument Internet, coma per exemple eth transferiment d'imatges e era videoconferéncia.

telecontròle *n. m.* Contròle a distància exercit sus ua maquina, un sistèma o ua installacion, generaument per miei d'un hilat de telecomunicacions.

telecrompa *n. f.* Crompa que se realize per miei d'un programa televisiu on s'i presenten productes e servicis, es sues caracteristiques e era manèra de crompar-les.

teledetecion *n. f.* Determinacion des proprietats d'un objècte sense establir contacte fisic damb eth, per miei dera energia electromagnetica qu'emet o que rebat coma soleta hònt d'informacion.

telediagnostic *n. f.* Reconeishençà d'ua malautia a distància, a compdar des senhaus o simptòmes que li son pròpies, qu'emplegue es aplicacions disponibles en un hilat telematic, generaument Internet, coma per exemple era consulta d'especialistes de desparièrs centres e era videoconferéncia.

teledistribucion *n. f.* Transmission unidireccionau o bidireccionau, analogica o digitau, de senhaus d'àudio, de video o de donades per cable o fibra optica,

per ondes hertzianes o per satellit entre un centre de distribucion e un abonat.

teleeducacion *n. f.* Formacion servida a distància per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

teleensenhament *n. m.* Transmission a distància de coneishences e de normes culturaus per miei d'un hilat telematic, generaument Internet.

telefon *n. m.* Aparelh que s'emplegue entà comunicar oraument a distància, constituït per un dispositiu d'elecccion deth destinatari, per un transmetedor e per un receptor que permeten d'establir ua comunicacion simultanèa a trauès deth madeish canau.

telefon fix *n. m.* Telefon connectat per cable a un hilat telefonic fixe.

telefon intelligent *n. m.* Telefon mobil qu'intègre foncions d'un ordenador de pòcha coma per exemple ua agenda electronica, un corrèu electronic, er accès a Internet o un fax.

telefon mobil *n. m.* Telefon de dimensions petites que foncione, independentament de tot tipe de supòrt, per miei d'onades de ràdio de nauta freqüència.

telefon mobil analogic *n. m.* Telefon mobil que transmet senhaus en variables continues e proporcionaus as reaus.

telefon mobil digitau *n. m.* Telefon mobil que transmet senhaus en còdes binaris, de manèra qu'intègre d'autas foncions de telecomunicacions, coma eth corrèu electronic, eth fax o er accès a Internet.

telefon per Internet *n. m.* Programa informatic que permet era transmission de senhaus d'àudio en temps reau per miei d'Internet.

telefon sense hiu *n. m.* Telefon er auricular deth quau non ei unit ara sua basa per cap de cable e que se pòt emplegar de manèra independenta.

telefonada de grop *n. f.* Telefonada qu'un emetedor hè a un ensem predifi-

nit de terminaus d'un madeish hilat de telecomunicacions, per miei d'un número programat prealablament.

telefonada de pagament en destin *n. f.* Telefonada qu'eth receptor pague dempús d'auer-la acceptada.

telefonada en demora *n. f.* Telefonada que se respon sense auer d'acabar era telefonada en cors.

telefonada entranta *n. f.* Telefonada que se recep.

telefonada gessenta *n. f.* Telefonada que s'emet des d'un telefon cap a un autre telefon.

telefonada per Internet *n. f.* Telefonada establida per Internet, per miei de transmission de senhaus d'àudio en temps reau.

telefonada selectiva *n. f.* Telefonada qu'un emetedor hè a un solet terminau d'un madeish hilat de telecomunicacions, per miei deth picatge d'un número programat prealablament.

telefonia *n. f.* Sistèma de transmission a distància de son, particularament de ra votz humana, per miei de dispositius electricis, electromagnetics o electro-namics.

telefonia assistida per ordenador *n. f.* Ensem de tecniques electroniques e informatiques aplicades ara telefonia per miei der emplec dera tecnologia digitau.

telefonia de troncatge *n. m.* Telefonia eth senhau dera quau se transmet per miei d'un hilat de telecomunicacions, damb ua estacion de basa o diuères que i son ligades e qu'atribusís automaticament un canau a cada usatgèr, en moment que ven disponible.

telefonia fixa *n. f.* Telefonia eth senhau dera quau se transmet per miei d'un hilat de telecomunicacions que transmet senhaus d'àudio e donades per miei deth telefon.

telefonia mobila *n. f.* Telefonia eth se-

nhau dera quau se transmet per miei d'un hilat mobil de telecomunicacions que transmet senhaus d'àudio e donades per miei deth telefon portable.

telefonia mobila analogica *n. f.* Telefonia mobila eth senhau dera quau se transmet en variables continues e proporcionaus as reaus.

telefonia mobila digitau *n. f.* Telefonia mobila eth senhau dera quau se transmet en còdes binaris, de manera que permet integrar en telefon autes foncions de telecomunicacions, coma eth corréu electronic, eth fax o er accès a Internet.

telefonia per cable *n. f.* Telefonia, eth senhau dera quau se transmet per un hilat de comunicacions distribusida per miei de cable.

telefonia per Internet *n. f.* Telefonia que permet era transmission de senhaus d'àudio en temps reau per miei d'Internet.

telefotografia *n. f.* Procediment entara transmission a distància d'imatges fixes; per exemple, fotografies, dessenhs, tèxtes, etc., per cable o per ràdio.

teleguidar *v. tr.* Dirigir un objècte a distància per miei de senhaus electricis o electromagnetics.

teleinformatic, -a *adj.* Qu'ei relatiu o qu'aperten ara telematica. Sin.: *telematic*.

teleinformatica *n. f.* Disciplina que s'ocupe dera transmission d'informacion per mieis informatics, eth sòn tractament e es sues aplicacions ulteriores. Sin.: *telematica*.

telemanipulador *n. m.* Aparelh de contròle a distància d'objèctes o de materiaus, comandat en temps reau per ua persona, que generaument ei emplegat enes manipulacions de substàncies per illoses.

telementeniment *n. m.* Ensem d'operacions a distància, per miei d'un hilat de

telecomunicacions, destinades a sauvar un bon estat des components de maquinari o programari.

telemèdecina *n. f.* Branca dera medecina que tracte er ensem de procediments que permeten guarir detectar, curar, aleugerir e previer ua malautia damb eth supòrt de mieis informatics.

telemètre *n. m.* Aparelh optic que permet mesurar, des d'un punt d'observacion, era distància a on ei situat un objècte distant.

telemetria *n. f.* Mesurament, des d'un punt d'observacion, era distància on ei situat un objècte aluenhat per miei d'un telemètre.

teleoperacion *n. f.* Operacion cirurgiau qu'un robòt, controlat per miei d'un ordenador, realize dirèctament enes parts herides deth còs d'un pacient.

teleordenador *n. m.* Ordenador provedit de maquinari e de programaris que permet recéber, liéger e enviar senhaus digitals de video e d'àudio per miei d'un hilat de telecomunicacions.

telepeatge *n. m.* Sistèma de pagament d'un peatge a ua cèrta distància sense besonh d'arturar eth veïcul.

telepeatge *n. m.* Dispositiu electronic que permet eth pagament d'un peatge a ua cèrta distància sense que calgue arturar eth veïcul.

telepresència *n. f.* Capacitat d'ua persona de manifestar a distància era sua accion per mieis telematics.

teleseguretat *n. f.* Ensem de techniques de prevencion, de contròle e de proteccion a distància per miei de servicis de telesusvelhança.

telesusvelhança *n. f.* Susvelhança a distància d'un espaci generalment per miei d'un circuit de television o d'un hilat de telecomunicacions.

teletèxte *n. m.* Sistèma de transmission de donades, per miei deth senhau de television, en forma d'imatges fixes que

se receben sus un televisor convenientment preparat.

teletrabalh *n. m.* Activitat professionau realizada fisicament aluenhada d'un centre de produccion o un centre de servicis, per miei der emplec des tecnologies dera informacion e era comunicacion e, especiaument, des hilats telematics, coma Internet.

teletrabalhador *n. m./f.* Persona que realize ua activitat professionau fisicamente aluenhada d'un centre de produccion o un centre de servicis, per miei der emplec des tecnologies dera informacion e era comunicacion e, especiaument, des hilats telematics, coma Internet.

teletrabalhar *v. intr.* Realizar ua activitat professionau fisicamente aluenhada d'un centre de produccion o un centre de servicis, per miei der emplec des tecnologies dera informacion e era comunicacion e, especiaument, des hilats telematics, coma Internet.

televenda *n. f.* Venda que se realize per miei d'un programa televisiu on s'i presenten productes e servicis, es sues caracteristiques e era manera de crompar-les.

televideotèca *n. f.* Servici en hilat que permet a un abonat d'escuélher eth video que vò visualizar en sòn televisor, laguens d'un catalòg qu'ei prepausat des deth centre de distribucion deth hilat.

television *n. f.* Sistèma de transmission a distància de senhaus de video e d'àudio per miei d'ondes electromagnétiques o de corrents electrics transmetuts per cable.

television ara carta *n. f.* Television qu'er usatgèr n'escuelh es canaus e era programacion que l'interessen, en escambi deth pagament d'ua quantitat precisa.

television de baisha potència *n. f.* Television de cubertura limitada per causa dera transmission d'un senhau de baisha potència.

television de nauta definicion *n. f.* Television que permet era transmission d'imatges de grana qualitat ja que multiplique, generaument per quate eth número de pixèls emplegat ena television convencionau.

television de pagament *n. f.* Television qu'er usatgèr recep ua seguida d'emissions codificades que pòt visualizar per miei d'un aparelh descodificador de senhaus, en escambi d'ua tarifa d'abonament o deth sistèma de pagament per programa.

television digitau *n. f.* Television eth senhau dera quau s'emmaigazine en còdes binaris e se transmet per cable, per satellit o per antena a un descodificador connectat a un televisor.

television digitau terrèstra *n. f.* Television eth senhau dera quau s'emmaigazine en còdes binaris e se transmet per miei de ràdio des d'un repetidor terrèstre.

television hertziana *n. f.* Television eth senhau dera quau se transmet per ondes hertzianes.

television interactiva *n. f.* Television qu'oferís contenguts multimèdia qu'eth receptor pòt modificar en temps reau, coma per exemple vidèos ara carta, crompes electroniques o videojòcs en linha.

television per cable *n. f.* Television eth senhau dera quau ei distribusit per cable coaxial o per fibra optica.

television per satellit *n. f.* Television eth senhau dera quau se transmet per miei d'un satellit artificiau que balhe cubertura a un territori, de manèra qu'es usatgèrs ne poguen recéber dirèctament eth senhau.

television terrèstra *n. f.* Television qu'emplegue hilats de repetidors entara transmission e antenes convencionaus entara recepcion.

televisor *n. m.* Aparelh receptor de television.

Telnet *n. m.* Protocòu que permet era connexion d'un internauta des deth sòn ordenador a un ordenador distant damb eth que trabahe dirèctament coma terminau.

telnetar *v. intr.* Connectar-se, per un internauta, gràcies ath protocòu Telnet, des deth sòn ordenador a un ordenador damb eth que trabahe dirèctament coma terminau.

temps d'accès *n. m.* Temps que passe entre era transmission de donades a ua memòria d'un ordenador e eth sòn enregistrament.

temps d'execucion *n. m.* Temps que passe entre era activacion d'un mecanisme o ua aplicacion informatica e er accompliment deth sòn efècte.

temps de demora *n. m.* Temps que passe entre ua collision de trames en un canau d'un hilat de telecomunicacions e er asag d'un nòde d'enviar ua auta trama e contunhar era transmission.

temps de resposta *n. m.* Temps que passe entre era fin d'ua demana a un ordenador e er inici dera resposta corresponenta.

temps de sistèma *n. m.* Percentatge de temps en qué eth sistèma informatic realize operacions de supervision e de contròle.

terminador *n. m.* Dispositiu electronic situat ara fin d'un cable d'un hilat d'aiarau locau qu'elimine eth senhau transmetut.

terminau intelligent *n. m.* Periferic d'entrada o de gessuda que permet conectar-se a distància damb un ordenador.

terminau intelligent *n. m.* Terminau generaument compausat per un teclat, ua pantalha e un microprocessador, connectat a un sistèma de telecomunicacions per ua linha de transmission de donades.

terminau multiservici *n. m.* Terminau que permet enviar e recéber donades

de diuèrsi servicis de telecomunicacions, generaument de telefon, de fax, de television e d'Internet.

terminau passiu *n. m.* Terminau format generaument per un teclat e ua pantalla, sense microprocesssador, connectat a un sistèma de telecomunicacions per ua linha de transmission, que permet recéber donades.

tèst de referència *n. m.* Ensem d'assagi destinadi a mesurar e crompar era capacitat des components de maquinari o programaris.

testimòni *n. f.* Trama que se transmet successivament d'un nòde a un autre en un hilat d'airau locau entà indicar eth nòde que pòt eméter donades.

tiflotecnologia *n. f.* Part de la tecnica que tracte dera adaptacion e deth desenvolopament de progrèssi tecnologics entà facilitar-ne er emplec as personnes qu'an deficiéncies visuaus.

timbre *n. m.* Son d'alèrta intermitent qu'un telefon emet entà indicar era arribada d'ua telefonada.

tinta electronica *n. f.* Ensem de particules que per miei d'impulsions electriques permet escriuer o dessenhar sus un supòrt de papèr electronic.

tonèr *n. m.* Mescladís de particules fines e resina sensibla ara calor contenuda laguens d'ua cartocha, que se fixe per cauhament en un papèr pendent era impression.

topologia *n. f.* Estructura d'interconexion fisica o logica entre es nòdes d'un hilat de telecomunicacions.

topologia fisica *n. f.* Estructura adoptada pes nòdes d'un hilat d'airau locau e es sues interconnexions.

topologia logica *n. f.* Estructura foncionau adoptada pes nòdes d'un hilat d'airau locau entà accedir a un canau de comunicacion, independentament dera sua disposicion fisica.

torre de telecomunicacions *n. f.* Instal-

lacion equipada d'aparelhs de recepcion e de transmission de senhaus, que fornis de servicis de telecomunicacions a un airau geografic apròp.

trabalh en hilat *n. m.* Sistèma de travalh que s'organize per miei dera interconexion de diuèrsi ordenadors.

traçador *n. m.* Dispositiu de gessuda d'un ordenador que permet obtier ua representacion grafica fixa bidimensio-nau a compdar d'un ensem de donades.

traçar *v. tr.* Reproducir un grafic per miei d'un traçador.

tractament *n. m.* Accion de sométer un ensem de donades, introdusides en un sistèma informatic, a ua seguida d'operacions.

tractament automatic de donades *n. m.* Tractament que permet aquerir, emmagazinar, voludar e recuperar informacion.

tractament d'imatges *n. m.* Tractament que permet aquerir, emmagazinar, voludar e recuperar imatges.

tractament de donades distribuït *n. m.* Tractament de donades entre diuèrsi ordenadors aluenhats geograficament e connectats per miei d'un hilat informatic.

tractament de tèxtes *n. m.* Tractament que permet introdusir un tèxte en un sistèma informatic, hè'i modificacions e imprimí'c.

tractament dera votz *n. m.* Tractament que permet analisar, comprimir, reconéisher e sintetizar senhaus dera paraula.

tractar *v. tr.* Sométer un ensem de donades, introdusides en un sistèma informatic, a ua seguida d'operacions.

traduccio assistida per ordenador

[TAO] *n. f.* Sistèma de traducción de tèxtes que realize un traductor uman damb era ajuda d'un programari lingüistic, coma bases de donades en linha, memòries de traducción e verificadors ortografics.

trama *n. f.* Seqüéncia de bits que se transmet coma ua unitat per miei d'un hilat de telecomunicacions.

trama *n. f.* Ensem de pixèls o de linhes orizontaus que corbis complètament ua imatge sus ua pantalha.

tramar *v. tr.* Convertir ua imatge en ua gresilha de pixèls o en un ensem de linhes orizontaus.

tramatge *n. f.* Conversion d'ua imatge en ua gresilha de pixèls o en un ensem de linhes orizontaus.

transaccion electronica *n. f.* Escambi de diners per miei d'un hilat telematic, generalaument Internet.

transaccion electronica segura [SET] *n. f.* Protocòu que permet identificar era identitat des participaires en ua operacion electronica damb targeta de credit e de garantir era confidencialitat des donades transmetudes.

transceptor *n. m.* Aparelh transmetedor e receptor de ràdio que s'emplegue entà establir ua comunicacion entre un emetedor e un receptor.

transceptor basa *n. m.* Transceptor installat en un endret fixe.

transceptor mobil *n. m.* Transceptor, generalaument d'ua potència compresa entre 10 e 15 W, que s'alimente damb ua bateria e ei installat en ua estacion mobila.

transceptor portable *n. m.* Transceptor, generalaument d'ua potència compresa entre 1 e 5 W, de dimensions petites e dotats d'ua antena.

transductor *n. m.* Dispositiu que transforme ua magnitud fisica en ua auta magnitud fisica, generalaument ua tension electrica, qu'entre eres existis ua relacion particulara.

transferiment *n. m.* Establiment des connexions de circuit necessàries pendent ua transmission per telefon mobil ath madeish temps qu'er usatgèr se desplace per un airau de cubertura a un aute.

transferiment de fichers *n. m.* Transmission de fichers, generalaument d'un sistèma de tractament de donades a un aute, per miei d'un hilat de telecomunicacions.

transferiment de telefonada *n. m.* Foncion d'un telefon que permet transferir ua telefonada a ua auta extension o un autre numero de telefon.

transferiment de telefonada *n. m.* Foncion d'un telefon que permet enviar telefonades recebudes d'ua extension a ua auta o d'un numero a un aute d'ua manera automatica, segontes era programacion hèta prealablamet.

transferiment electronic de hons [TEF] *n. m.* Desplaçament de sòs d'un compde bancari a un aute per miei d'un hilat telematic, generalaument Internet.

transistor *n. m.* Dispositiu electronic, format per materiau semiconductor, que permet modular intensitats e voltatges e actuar coma un interruptor de senhaus electronics.

transmetedor *n. m.* Dispositiu que transpòrta un senhau entre dus punts d'un hilat de telecomunicacions per miei d'ua energia electrica o electromagnetica.

transmèter *v. tr.* Transportar un senhau entre dus punts d'un hilat de telecomunicacions per miei d'energia electrica o electromagnetica.

transmission *n. f.* Transport d'un senhau entre dus punts d'un hilat de telecomunicacions per miei d'energia electrica o electromagnetica.

transmission analogica *n. f.* Transmission d'un senhau en forma de variables contínues e proporcionaus as reaus.

transmission asincròna *n. f.* Transmission d'un senhau en que cada seqüéncia d'operacions conten identificadors que ne delimiten er inici e era fin.

transmission bidireccionau *n. f.* Transmission que permet era emission e era

reception simultanèa de senhaus per un madeish canau.

transmission diferida *n. f.* Transmission de donades que se retardé enquiat moment escuelhut per usatgèr.

transmission digitau *n. f.* Transmission d'un senhau jos era forma de còdes binaris.

transmission en multiplèx *n. f.* Transmission de mès d'un senhau simultanèament per un madeish canau d'un sistèma de telecomunicacions.

transmission en parallè *n. f.* Transmission on cada un des bits d'un byte ei transportat per un canau desparièr, de manèra que tot eth byte s'envie simultanèament.

transmission en seria *n. f.* Transmission on toti es bits d'un byte se transpòten peth madeish canau, de manèra que non son enviadi simultanèament mès un dempús der aute.

transmission simplèx *n. f.* Transmission que permet era transmission de senhaus en ua direcccion. Sin.: *transmission unidireccionau*.

transmission sincròna *n. f.* Transmission d'un senhau on cada seqüéncia d'operacions ei sometuda a intervalus regulars de temps.

transponedor *n. m.* Dispositiu d'un repetidor terrestre o d'un satellit de telecomunicacions que recep un senhau d'ua freqüència e l'amplifique e lo retransmet per ua auta freqüència.

tren d'onades *n. m.* Ensem d'onades que se propaguen simultanèamente ena madeisha direcccion.

tridimensionau [en 3D] *adj.* Se ditz dera representacion d'un objècte que simule tres dimensions.

tuèu d'imatge *n. m.* Tuèu de rais catodics que permet veir imatges en un receptor de television.

tuèu de rais catodics *n. m.* Tuèu que gènere un hèish de particules electronic e

lo desvie de manèra qu'incidisque ena pantalha fluorescenta e i produsisque un punt luminós variable coma consequència der impacte des electrons.

tunelizacion *n. f.* Tecnica que permet er escambi de donades entre ordenadors d'ua manèra chifrada per miei d'un hilat d'accès public.

tutoriau *n. m.* Programa informatic qu'explique eth funcionament d'un producte per miei d'ua causida d'exemples representatius.

unitat aritmética *n. f.* Unitat foncionau deth maquinari d'un ordenador on s'i executen es operacions logiques e de calcul.

unitat d'entrada *n. f.* Unitat foncionau periferica d'un ordenador que s'encarague dera reception de donades entà transmèter-les ath processsador.

unitat de contròle *n. f.* Unitat foncionau de maquinari que, quan arrecepcua instruccion completa, l'interprete e n'active era execucion.

unitat de contròle multipunt *n. f.* Unitat foncionau que gestione videoconferéncies entre tres participaires o mès, damb era intervencion conjunta d'un controlador multipunt e d'un processador multipunt.

unitat de discs *n. f.* Periferic d'escritura e de lectura de discs magnetics (coma per exemple es disquets, es CD-ROM, o DVD-ROM) que compren dispositius impulsors des discs, caps de lectura e d'escritura e circuitis electronics apropiats.

unitat de disquets *n. f.* Periferic que contien un viradiscs, un cap magnetic e es sistèmes de contròle associadi, que s'emplegue entà enregistrar, liéger o modificar informacions en un disquet.

unitat de gessuda *n. f.* Periferic qu'ei encargue d'extreir donades d'un processsador e de méter-les a disposicion der usatgèr.

unitat fonicionau *n. f.* Element d'un sistèma informatic, de maquinari o de programari, que desvolope ua fonicion determinada, coma per exemple ua unitat de disquets o ua impressora.

unitat logica *n. f.* Unitat fonicionau deth maquinari d'un ordenador que s'encargue de descodificar es instruccions entà transmèter-les ara unitat aritmètica.

unitat principau de contròle *n. f.* Unitat fonicionau que gestione eth fonicionament dera rèsta des unitats de contròle d'un ordenador pendent un període de temps precís.

URL *n. m.* Adreça qu'indique era localizacion d'un recors en Internet e que permet accedi'i.

usabilitat *n. f.* Qualitat, en generaü, d'ua pagina web o d'un programa informatic qu'ei de bon emplegar e a en compde aspèctes coma era legibilitat des tèxtes, era rapiditat deth descargament d'informacion, era emplegabilitat e era capacitat de satisfèr es besonhs der usatgèr.

usatgèr, -a de distància *n. m./f.* Usatgèr qu'emplegue a distància ua via de transmission de donades entà accedir a un hilat de telecomunicacions o un ordenador, generaument des d'un aparelh mobil, coma per exemple un ordenador portable o un telefon mobil.

USB *n. m.* Estandard de bus que, per mi ei der emplec d'un solet cable de telecomunicacions, simplifiques era integracion automatica des periferics que son connectadi a un ordenador.

Usenet *n. f.* Hilat de telecomunicacions format per un ensem de servidors que lòtgen messatges, as qu'es usatgèrs deth hilat i an accès.

usuari, -a *n. m./f.* Persona o organizacion qu'utilize un sistèma de telecomunicacions, un hilat o un programa informatic, un servici en linha, etc. Sin.: *usatgèr*.

utilitat *n. f.* Modul d'un programa o d'un sosprograma que facilite eth emplec d'un ordenador e permet desvolopar comodament e rapidament procès-si informatics.

veïcul connectat *n. m.* Veïcul equipat damb sistèmes de comunicacion connectadi a un hilat telematic, generaument Internet, e a bases de donades especifiques sus era circulacion.

veïcul intelligent *n. m.* Veïcul equipat damb un sistèma de posicionament globau e un dispositiu que permet fixar eth camin milhor entà arribar ara destinacion trigada.

veïcul interactiu *n. m.* Veïcul equipat damb sistèmes de comunicacion connectadi a sistèmes de contròle, d'informacion e de seguretat de circulacion, que permeten ath conductor d'escambiar informacion sus era sua posicion.

veirina virtuau *n. f.* Site web on son presentats productes e servicis en linha a fin qu'es internautes poguen escuéller ciò que volen crompar per mieis telematics.

velocitat de transmission *n. f.* Velocitat maximala ara que se transmet un senhau per un canau.

venda electronica *n. f.* Crompa per mi ei d'un hilat telematic, generaument Internet.

verge *adj.* Se ditz d'un supòrt magnetic o optic que non conten informacion e qu'ei disponible entar enregistrament.

verificacion *n. m.* Verificacion des caracteristiques e deth fonicionament avient d'un programa informatic.

verificacion d'informacion *n. f.* Estudi sincronic era finalitat deth quau ei determinar es besonhs d'informacion des membres d'ua empresa o d'ua organizacion e identificar es hònts que se pòden emplegar entà satisfèr-les.

verificacion de comunicacion *n. f.* Estudi sincronic er objectiu deth quau ei ana-

lisar e valorar era politica, era gestion e era planificacion dera comunicacion d'ua empresa o ua organizacion.

verificacion de seguretat automatica *n. f.* Estudi sincronic er objectiu deth quau ei analisar e valorar es mieis de seguretat informatica qu'a ara sua disposicion ua empresa o ua organizacion.

verificacion informatica *n. f.* Estudi sincronic er objectiu deth quau ei detectar era eficacitat d'un sistèma de transmission e tractament automatic d'informacion d'ua empresa o d'ua organizacion.

verificador *n. m.* Aparelh, generaument controllat, que s'emplegue entà verificar es caracteristiques e eth foncionament avient d'un circuit integrat.

verificaire, -a *n. m./f.* Persona que verifique es caracteristiques e eth foncionament avient des programes informatics.

verificar *v. tr.* Verificar es caracteristiques e eth foncionament avient d'un programa informatic.

vèrme *n. m.* Programa que s'infiltre en un sistèma informatic, s'i reprodujis e s'i propague, generaument damp era finalitat d'alterar-ne e destruir-ne es donades.

version bèta *n. f.* Version d'ensag d'un programa informatic qu'ei distribusida a quauques usatgèrs entà que la verifiquen.

version d'execucion *n. f.* Version d'un programa informatic que compren, a mès deth modul d'execucion, es foncions necessàries entar emplec a qu'ei destinada.

vidèo *n. f.* Tecnica que permet enregistrar, veir imatges e son per miei d'un supòrt electronic.

vidèo ara demana *n. f.* Sistèma de television qu'er usatgèr pague pera recepcion d'ua emission de vidèo a un orari demanat.

vidèo ara demana *n. f.* Sistèma de television qu'er usatgèr pague pera recep-

cion d'ua emission de vidèo a un orari preestablit.

vidèo comunitari *n. m.* Sistèma de distribution deth senhau de vidèo que proven d'un magnetoscòpi centrau a mès d'un usatgèr.

vidèo digitau *n. m.* Tecnica que permet enregistrar, tractar de visualizar imatges de vidèo en format digitau.

vidèo en temps reau *n. m.* Tecnica que permet liéger fichers audiovisuaus que provien d'un hilat telematic, generaument Internet, sense auer de demorar que s'acabe eth transferiment de totes es donades.

vidèo interactiu *n. m.* Sistèma de television que combine era emission de vidèo e era possibilitat qu'er usatgèr abonat envie ordes, informacions e opinions sus es continguts recebudi, de manera que se genere un hèish bidireccionau entre eth generador de continguts e er usatgèr finau.

videoart *n. m.* Activitat artistica basada en enregistrament era generacion e era manipulacion d'imatges electroniques, que se pòden difóner tant en directa coma en diferit.

videocasset *n. m.* Casset que conten ua banda de vidèo.

videoconferéncia *n. f.* Reünion en qu'es participaires, situadi en endrets fisicamente separats, establissem simultanèament ua comunicacion acostica e visua per miei d'un sistèma de telecomunicacions.

videodisc *n. m.* Disc optic que permet enregistrar senhaus de vidèo e àudio e de visualizar-les en ua pantalha per miei d'un lasèr.

videofòn *n. m.* Aparelh qu'intègre un telefon mobil, ua camèra e ua connexion via satellit e que permet establir simultanèament ua comunicacion acostica e ua comunicacion visuau entre dues personnes.

videofonia *n.f.* Telefonia que permet estableir simultanèament ua comunicacion acostica e ua comunicacion visuau entre dues personnes. Sin.: *videotelefonía*.

videofreqüència *n.f.* Freqüència correspondenta as ondes electromagnetiques que s'empleguen ena transmission de senhaus de video.

videografia *n.f.* Ensem de servicis telematics qu'offerissen informacion alfanumerica o grafica que se pòt veir en un aparelh de television o en d'auti visualizadors.

videojòc *n.m.* Joguet interactiu en suport electronic, generalment executable en un ordenador o ua consòla de jocet, qu'er usatgèr contròle era accion que passe ena pantalha per miei d'un teclat, un arrat o ua palanca de contròle.

videolector *n.m.* Aparelh que permet reproducir imatges e sons enregistradi en ua cinta de video mès que non s'i pòt enregistrar.

videoprojector *n.m.* Aparelh que projècte en ua pantalha es imatges que vien d'un ordenador o d'un video.

viradiscs *n.m.* Dispositiu qu'impulse e contròle era rotacion des discs magnetics.

virologia informatica *n.f.* Branca dera informatica que s'ocupe d'estudiar era classificacion, era propagacion e es efèctes des virus, entà determinar es mieis necessaris entà contrarestar-ne es estralhs.

virtuau *adj.* Se ditz d'un endret, un recors, un servici, etc., creat artificiaument per analogia damb eth mon reau, que se represente en un sistèma audiovisuau.

virus *n.m.* Programa que s'introdujis en un sistèma informatic, n'impedis eth fonctionament e se pòt reprodurir e transmèter independentament dera volontat der usatgèr.

vision artificiau *n.f.* Branca dera intelligençia artificiau que s'ocupe deth trac-

tament per ordenador de donades obtengudes per miei de sensors, qu'idenficuen especiaument era forma, era localizacion, era orientacion e es dimensions d'un objècte.

visitant, -a *n.m./f.* Usatgèr que visite ua pagina web. Sin.: *visitaire*.

visualizacion *n.f.* Representacion de donades, generalment en ua pantalha, per miei d'un recors tecnic particular.

visualizador *n.m.* Dispositiu electronic que permet representar donades per miei d'un recors tecnic precis.

visualizar *v.tr.* Representar donades, generalment en ua pantalha, per miei d'un recors tecnic precis.

vòlt *n.m.* Unitat de mesura dera fòrça e era poténcia entre dus punts d'un circuit electric.

voltatge *n.m.* Tension electrica exprimida en volts.

vòt electronic *n.m.* Exercici deth dret a vòt per miei d'un hilat telematic, generalment Internet.

voxèl *n.m.* Fraccion minimala en que quede dividit un espaci tridimensionau en someter-lo a un escampatge.

VRML *n.m.* Lenguatge de programacion que permet dessenhar entorns e objèctes tridimensionaus e definir-ne eth comportament.

WAIS *n.m.* Servici d'Internet que permet, a compdar de mots clau, cercar informacion laguens deth contengut de documents prealablamet indexadi damb aguesta finalitat, accedir as documents trobadi e visualizar-les.

web [WWW] *n.m.* Sistèma basat en emplec d'ipertèxte, que permet cercar informacion, d'accedi'i e visualizar-la.

Whois *n.m.* Basa de donades que conten informacion sus internatures, es sites web, domenis, etc., e que se pòt consultar per miei d'Internet.

WML *n.m.* Lenguage que permet etiquetar eth texte que se visualize ena

pantalha d'un terminau sense hiu, coma per exemple un telefon mobil, o ua agenda electronica, connectat a Internet per miei deth protocòu d'aplicacion sense hiu.

XML *n. m.* Lenguatge estandard que permet crear formats d'informacion e de compartir donades entre ordenadors,

emplegat generaument ena programacion de pagines web.

zaping *n. m.* Abitud de cambiar fre-quèntament de canau de television per miei deth comandament a distància.

zòna sensibla *n.f.* Part d'un document HTML que permet activar un ligam quan s'i hè un doble clic ath dessús.

RELACION D'ERRORS

p.

		<i>correccion</i>
13 amplada de banda	<i>extrèmes</i>	extremes
19 basa de donades distribuïda	<i>diuèsi</i>	diuèrsi
22 cable de cintes	<i>parallels</i>	parallèls
27 client	<i>REPETIT</i>	
27 coa	<i>extrèm</i>	extrem
27 còde binari hilat de commutacion de	<i>REPETIT</i>	
46 paquets	<i>enquìà</i>	enquia
52 jornau	<i>tratament</i>	tractament
53 lector	<i>entregistradi</i>	enregistradi
55 logistica electronica	<i>òptimau</i>	optimau
57 memòria morta		memòria mòrta
65 palanca de contròl		palanca de controlle
68 programa controlador		programa
73 redirigir	<i>quaqués segons</i>	quauqui segons
81 tapís d'arrat	<i>mòfla</i>	mofla
81 tapís d'arrat	<i>antilissanta</i>	antieslissanta
85 teletèxte	<i>convenientament</i>	convenentament
90 verge		vèrge